



UNIVERZITET CRNE GORE
PRAVNI FAKULTET



81000 Podgorica | Ul. 13. jul, br. 2 | tel: 020 481-144 | telfax: 020 481-140 | broj ž.r. 510-140-08 | PIB 02016702 | www.pravni.ucg.ac.me | pravnifakultet@t-com.me |

Broj: 04-735/9
Podgorica, 12.07.2022.godine.

ODBOR ZA DOKTORSKE STUDIJE
Predsjednik
Prof.dr Boris Vukićević

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo sljedeći materijal koji je utvrđen na elektronskoj sjednici Vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, održanoj 11. jula 2022. godine:

- Prijedlog odluke Vijeća Pravnog fakulteta za imenovanje Komisije za odbranu doktorske disertacije i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom „**Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi**“, doktorantkinje **Aleksandre Jovanović**, sa pratećim materijalom.

S poštovanjem



Dekanka
Prof.dr Aneta Spaić



UNIVERZITET CRNE GORE
PRAVNI FAKULTET



| 81000 Podgorica | Ul. 13. jul, br. 2 | tel: 020 481-144 | telfax: 020 481-140 | broj ž.r. 510-140-08 | PIB 02016702 | www.pravni.ucg.ac.me | pravnikafakultet@t-com.me |

Broj: 04-735/8
Podgorica, 11.07.2022. godine

Na osnovu člana 64 Statuta Univerziteta Crne Gore, člana 43. stav 2 i člana 55. Pravila doktorskih studija UCG, Vijeće Pravnog fakulteta je na elektronskoj sjednici održanoj 11. jula 2022. godine, utvrdilo prijedlog

ODLUKE

I

1. Usvaja se Izveštaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom „**Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi**“, doktorantkinje **Aleksandre Jovanović**.

II

2. Predlaže se Odboru za doktorske studije i Senatu Univerziteta Crne Gore da prihvati doktorsku disertaciju pod nazivom „Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi“, doktorantkinje Aleksandre Jovanović i imenuje Komisiju za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

1. **Prof. dr Dragan Jovašević** - član, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu;

2. **Prof. dr Božidar Banović** - mentor, redovni profesor na Fakultetu bezbjednosti Univerziteta u Beogradu;

3. **Prof. dr Darko Radulović** - član, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

III

3. Izveštaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i prijedlog odluke Vijeća Pravnog fakulteta dostavlja se Odboru za doktorske studije i Senatu Univerziteta Crne Gore na dalje razmatranje.

Obrazloženje

Komisija za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom „Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi“, doktorantkinje Aleksandre Jovanović, dostavila je Vijeću Pravnog fakulteta na razmatranje Izveštaj o ocjeni doktorske disertacije.

Vijeće Pravnog fakulteta je na elektronskoj sjednici održanoj 11. jula 2022. godine, razmatralo gore navedeni izvještaj i jednoglasno usvojilo isti.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

Dostaviti:
-Odboru za doktorske studije
-a/a



Dekanka
Prof. dr Aneta Spaić

OCJENA DOKTORSKE DISERTACIJE

OPŠTI PODACI O DOKTORANDU		
Titula, ime i prezime	Mr Aleksandra Velimir Jovanović	
Fakultet	Pravni fakultet	
Studijski program	Krivično pravo	
Broj indeksa	17/01	
MENTOR/MENTORI		
Prvi mentor	Prof. dr Božidar Banović	Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
Drugi mentor		/
KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE		
Prof. dr Dragan Jovašević	(Pravni fakultet Univerzitet u Nišu, Srbija)	
Prof. dr Božidar Banović	Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Srbija	
Doc. dr Darko Radulović	Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore, Crna Gora	
Datum značajni za ocjenu doktorske disertacije		
Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije dostavljen Biblioteci UCG	09.06.2022.	
Javnost informisana (dnevne novine) da su Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije dati na uvid	10.06.2022.	
Sjednica Senata na kojoj je izvršeno imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije	01.06.2022	
Uvid javnosti		
U predviđenom roku za uvid javnosti bilo je primjedbi?		Nije bilo primjedbi
OCJENA DOKTORSKE DISERTACIJE		
1. Pregled disertacije (bibliografski podaci o disertaciji i sažetak disertacije)		
Doktorska disertacija pod nazivom „Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi« doktorandkinje mr Aleksandre Jovanović napisana je na crnogorskom jeziku (Times New Roman, font 12, prored 1.5) na 217 stranica A4 formata. Nakon početnih stranica disertacije koje uključuju osnovne podatke o kandidatkinji i disertaciji, slijedi rezime na crnogorskom i engleskom jeziku, pregled sadržaja teze, uvodna razmatranja, šest glava, zaključak, spisak literature kao i biografija kandidatkinje. U cilju validnijeg razumijevanja tematike rada dato je 60 tabela i 55 grafika koji pružaju detaljnije informacije nalaza i zaključaka iznijetih u radu.		

U izradi disertacije, kandidatkinja je koristila obimnu i savremenu literaturu koju čine 174 bibliografske jedinice. Od ovog broja, dvije trećine se odnosi na inostrane izvore. Imajući u vidu obim i sadržinu publikacija, nesporno je da je kandidatkinja pribavila i koristila relevantnu i kvalitetnu literaturu za izradu doktorske teze.

Struktura disertacija sadrži zaokružene i međusobno logički povezane tematske cjeline, podijeljene u šest glava kao i ostale obavezne elemente navedene u prvom pasusu izvještaja. U uvodnom dijelu teze (str.23-27) kandidatkinja precizira problem istraživanja, osnovne ciljeve i hipoteze koje će biti testirane adekvatnim metodama iz oblasti pravnih i srodnih nauka.

U glavi I (str.27-39) obrađen je organizovani kriminalitet u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma. Ovo poglavlje započinje razmatranjem teorijskih gledišta o ovom kriminalnom fenomenu uključujući i determinaciju kriminalne organizacije u odnosu na druge forme kriminalnog organizovanja sa akcentom na njenu strukturu i hijerarhijsko ustrojstvo uz diferenciranje krivičnih djela organizovanja kriminalnog udruženja i delikata pripadnika kriminalne grupacije. Na kraju pregleda definicija kandidatkinja definiše ovaj oblik kriminalnog ispoljavanja ne samo kao modus operandi krivičnih djela, već prevashodno kao složenu tipologiju inkriminacija čiji izvršilaca stoji kriminalna organizacija kao profesionalna i hijerarhijski strukturirana organizacija koja na organizovan i često violentan način vrši najteže oblike inkriminacija radi ostvarivanja dobiti i dominacije u vitalnim segmentima države i na internacionalnom nivou, sa fokusom na involviranost nosilaca ovih oblika kriminaliteta u oficijelne strukture. U ovom dijelu rada obrađen je organizovani kriminalitet u krivičnom zakonodavstvu EU kroz analizu Okvirne odluke za suprotstavljanje organizovanom kriminalitetu br. 2008/841 EU, i analizu elemenata organizovanog kriminaliteta Ekspertske grupe za organizovani kriminalitet SE iz 1997. godine. Poseban značaj ovom poglavlju daje krivično pravna analiza tipologija pranja novca i finansiranja terorizma u bankarsko finansijskom sektoru, zatim u okviru menjačkih transakcija, u oblasti nekretnina, na tržištu kapitala, u osiguranju, računovodstvu i td. U prvoj glavi analizirane su i faze i modeli pranja novca i finansiranja terorizma. U glavi II (str. 39-65) prezentirani su međunarodni i evropski krivično pravni instrumenti za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma. Podijeljena je na tri dijela od kojih prvi obuhvata aktivnosti međunarodne zajednice u oblasti suzbijanja predmetnih inkriminacija putem normiranja obaveza država u cilju preduzimanja adekvatnih mjera, sredstava i postupaka prevencije i suzbijanja naznačenih oblika kriminaliteta.

Od brojnih međunarodnih dokumenata detaljno je analizirana Konvencija UN protiv zloupotrebe droga i psihotropnih supstanci iz 1988. godine, kojom se reguliše suprotstavljanje ovim deliktima povezanim sa inkriminacijom pranje novca na način što se definiše zamrzavanje ili oduzimanje imovine koja potiče od kriminalne aktivnosti. U okviru ovog poglavlja analizirana je i Konvencija UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminaliteta iz 2000. godine koja je definisala teško krivično djelo, i uočila jasnu diskinkciju između grupe za organizovani kriminalitet i organizovane kriminalne grupe. Poseban doprinos ovog akta ogleda se u determinaciji predikatnog krivičnog djela koje prethodi pranju novca, kao i uvođenju specijalnih istražnih metoda kao efikasnog instrumenta za detekciju sofisticiranih finansijskih mehanizama pranja novca i finansiranja terorizma. U drugom dijelu ove glave analizirano je suzbijanje pranja novca u krivičnom zakonodavstvu EU tumačenjem odredbi najznačajnijih konvencija o pranju, pronalaženju, zapljeni i konfiskaciji prihoda nastalih izvršenjem krivičnih djela. Suzbijanje finansiranja terorizma u krivičnom zakonodavstvu EU obrađeno je u trećem dijelu druge glave tumačenjem relevantnih odredbi najvažnijih pravnih akata u ovoj oblasti sa akcentom na oduzimanje finansijskih sredstava kao ključnog preduslova za održavanje infrastrukture terorista i realizaciju terorističkih aktivnosti.

U glavi III (str. 65-74) obrađeno je suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u komparativnom krivičnom zakonodavstvu. U ovom dijelu rada je izvršena krivično pravna analiza zakonodavstva Slovenije, Hrvatske, Srbije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Rusije u dijelu komparacije zakonskih odredbi relevantnih za pranje novca i finansiranje terorizma sa crnogorskim zakonskim rješenjima. Akcenat je stavljen na materijalno i procesno krivično prava kao i upućujuće norme.

U glavi IV (str.74-97) analizirana su krivična djela pranje novca i finansiranje terorizma u crnogorskom krivičnom zakonodavstvu. Radi se o novima pojavnim oblicima kriminaliteta koji su detektovani i inkorporirani u crnogorsko i zakonodavstva drugih država u prvim decenijama XXI vijeka, uz izuzetak osnovnog krivičnog djela terorizam koje je znatno ranije inkriminisano. U ovoj glavi izvršena je produbljena krivično pravna analiza svih objektivnih i subjektivnih elemenata bića ovih krivičnih djela. Pored krivičnog djela pranje novca, osnovnog oblika krivičnog djela terorizma i finansiranja terorizma temeljno su analizirana i krivična djela javno pozivanje na vršenje terorističkih akata, vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih djela, upotreba smrtonosne naprave, uništenje ili oštećenje nuklearnog objekta, ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom, terorističko udruživanje i učestvovanje u stranim oružanim formacijama.

U glavi V (97-106) analizirane su nove metode i tehnike otkrivanja krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma. U prvom dijelu ove glave obrađeni su izvori saznanja i indicije koje ukazuje na predmetna krivična djela od kojih se izdvajaju osnivanje fiktivnih privrednih organizacija, višestruke transakcije istog lica i strukturiranje iznosa transakcija, osnivanje kockarnica i ilegalnih online platformi za igre na sreću, kupovina nekretnina i drugih predmeta velike vrijednosti, translacija novčanih sredstava, kupovina strane valute i korišćenje bankovnih računa firmi, prevare putem interneta, fiktivni računi i slično. U drugom dijelu ove glave prikazana je metodika otkrivanja i rasvjetljavanja ovih krivičnih djela, sa posebnim osvrtom na analizu finansijskih istraga, operativno taktičke radnje i radnje dokazivanja.

U glavi VI (str. 106-198) kao centralnom dijelu rada analizirani su trendovi ovih formi kriminaliteta putem vrijednosne analize izvedene po verifikovanim kriterijumima. U uvodnom dijelu ove glave izvršena je analiza obima i dinamike kriminaliteta u Crnoj Gori za period 2015-2021. godina (poznati i nepoznati učinioци, odbačene krivične prijave, odložena gonjenja i novčana sredstva naplaćena primjenom ovog instituta,) sporazumi o priznanju krivice, naredbe za sporovođenje istrage, prosjek trajanja tužilačkih istraga, optuženja i osuđujuće presude. U drugom dijelu istraživanja izvršena je analiza fiansijskih istraga, zamrzavanja i oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću u Crnoj Gori nakon donošenja Zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću 2015. godine. U trećem dijelu istraživanja izvršena je krivično pravna analiza stanja i kretanja kriminaliteta u oblasti pranja novca i finansiranja teroirzma za period 2014-2020. godina, kroz produbljenu analizu prijavljenih, optuženih i osuđenih osoba i druge vrlo značajne kriminološke elemente kao što su recidivizam, distribucija kriminaliteta u odnosu na pol, bračno stanje, imovno stanje, starosne grupe, državljanstvo, nivo obrazovanja i slično. U četvrtom dijelu ove glave prezentirani su rezultati istraživanja povezanosti zloupotrebe droga, pranja novca, finansiranja terorizma i teških ubistava za period 2015-2020. godina. U petom dijelu ove glave obrađena su predikatna krivična djela-pranje novca i finansiranje terorizma kao što su neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, zloupotreba službenog položaja i tsl. U šestom dijelu ove glave obrađeno je pranje novca u bankarskom sektoru Crne Gore, a u sedmom dijelu ove glave izvršena je analiza evropskih standarada u oblasti suzbijanja pranja novca i finansiranja terorizma.

U zaključnom dijelu disertacije (str.198-202) sumirani su rezultati istraživanja shodno postavljenim ciljevima i hipotezama istraživanja.

2. Vrednovanje disertacije

2.1. Problem

U prvim decenijama XXI vijeka savremena civilizacija je izložena brojnim novim formama kriminalnog ispoljavanja. Tu se prije svega misli na krivična djela sa elementima organizovanog i transnacionalnog organizovanog kriminaliteta. Od novih oblika krivičnih djela po svojoj složenosti u smislu identifikacije učinilaca, odnosno razjašnjavanja i dokazivanja, a imajući u vidu da se radi o inkriminacijama izvršenim od strane nepoznatih učinilaca, u fokusu su naročito krivična djela pranje novca i finansiranje terorizma koja generišu izuzetno negativne posledice po vitalne vrijednosti ljudskog društva. Za Crnu Goru ova krivična djela predstavljaju veliki izazov jer ugrožavaju načela pravne države, razvoj i unutrašnju bezbjednost. Zbog toga je njihovo efikasno suzbijanje od fundamentalnog značaja pri čemu se uspjeh može ostvariti implementacijom odgovarajućih multipolarnih aktivnosti i čvršćim povezivanjem policijskih i pravosudnih institucija na međunarodnom nivou. U krivično pravnoj teoriji i praksi ova krivična djela izazivaju veliki broj kontraverzi i neriješenih pitanja i po tome se izdvajaju u odnosu na stotine drugih tipologija kriminaliteta. I danas egzistira određeni broj država koje u svom zakonodavstvu nijesu propisale krivično djelo pranje novca, dok jedan broj država krivična djela sa elementima terorizma tretira kao političke delikte uz brojne limitacije koje ovaj problem generiše na planu procesuiranja delinkvenata. Stoga je međunarodna zajednica a posebno EU uložila značajne napore da riješi osnovne probleme i otvorena pitanja vezana za ovu oblast kriminalnog ispoljavanja.

U tom cilju je prilikom sastanka predsjednika država i vlada Grupe 7 ekonomski najmoćnijih država 1989. godine, razmatran problem pranja novca. U cilju efikasnijeg suzbijanja ove pojave na međunarodnom planu, osnovana je Grupa za finansijske akcije koja je u toku 1990. godine donijela dokument "Četrdeset preporuka za borbu protiv pranja novca" koji sadrži strateški važne elemente i upućuju na bazične pravce u suzbijanju pranja novca. Konvencija o pranju, detekciji, zaplijeni i oduzimanju prihoda nastalih izvršenjem krivičnih djela donijeta je u Strazburu 1990. godine. Najveći značaj ovog dokumenta je u preciznom definisanju krivičnog djela pranje novca u članu 6 ovog dokumenta. Godine 1991. SE je donio prvu Direktivu o preveniranju korišćenja finansijskog sistema u cilju izvršenja krivičnog djela pranja novca kako bi se zaštitili vitalni interesi EU u ovoj oblasti. U tom kontekstu je ukazano na neophodnost da se fenomen pranje novca normira kao naročito opasno krivično djelo koje ugrožava sve države pojedinačno i međunarodnu zajednicu.

Godine 2001. Savjet Evrope je donio Drugu Direktivu o preveniranju korišćenja finansijskog sistema u cilju pranja novca kojom je obavezao države članice da prošire katalog prethodnih krivičnih djela i spisak profesija povezanih sa inkriminacijom pranje novca. Treća Direktivu o preveniranju korišćenja finansijskih sredstava u cilju pranja novca i finansiranja terorizma donijeta je četiri godine kasnije od strane SE kojom su značajno unaprijeđeni evropski standardi u ovoj oblasti u dijelu procjene rizika od ovih delikata. Nesporno najbolji efekti u suprotstavljanju ovim inkriminacijama ostvareni su ratifikacijom Direktive 2015/849 EU o preveniranju upotrebe finansijskog sistema za izvršenje krivičnih djela pranje novca i plaćanje terorističkih aktivnosti. Usvajanjem ovog akta kreiran je djelotvoran pravni mehanizam za rješavanje problema prikupljanja novca ili imovine u terorističke svrhe budući da se od država članica zahtijevalo da detektuju i reduciraju riziko faktore povezane sa pranjem novca i finansiranjem terorizma. Od ostalih dokumenata u ovoj oblasti važno je istaći i Direktivu EU 2018/843 u kojoj se ističe direktna konekcija organizovanog kriminaliteta i terorizma, odnosno kauzalitet između terorističkih i kriminalnih organizacija, što predstavlja veliku bezbjednosnu prijetnju za najviše vrijednosti EU.

Finansijska sredstva su ključni preduslov za održavanje infrastrukture terorista i realizaciju terorističkih akata. Ohrabruje činjenica da Evropska unija ima jedinstven stav u vezi strategije suzbijanja terorizma. Ta odlučnost u pogledu energičnog suprotstavljanja ovom kriminalnom fenomenu ogleda se prevashodno u odredbama odeljka 2, člana 43 i člana 67 Ugovora o funkcionisanju EU. Evropska konvencija o suzbijanju terorizma iz 1977. godine, otklonila je prepreke za ekstradiciju terorista. Ovim aktom je precizirano da se jedan broj krivičnih djela u buduću neće kvalifikovati kao politički delikti, delikti koji su izvršeni iz političkih pobuda ili delikti povezani sa političkim inkriminacijama. Odredbama Okvirne odluke EU iz 2002. godine regulisano je devet krivičnih djela sa elementima terorizma uključujući logističku pripremu i obezbjeđenje određenog iznosa finansijskih sredstava za ostvarenje terorističke namjere. Ovu oblast je potpunije regulisala Konvencija SE o prevenciji terorizma iz 2005. godine.

Kriminalni fenomeni pranje novca i finansiranje terorizma kao delikti sa elementima organizovanog transnacionalnog kriminaliteta privukli su pažnju jednog broja eminentnih autora koji su nastojali objasniti etiologiju i fenomenologiju ovih krivičnih djela. Konstantnom apsolutnom i relativnom porastu ovih tipologija kriminaliteta pogoduje i nekompatibilnost normativne osnove za procesuiranje nosilaca naznačenih inkriminacija koji koriste visokosofisticirane i visokosignifikatne načine izvršenje krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorističkih akata. (Savone, 1995).

Sagledavajući realno stanje u ovoj oblasti, može se konstatovati na osnovu pouzdanih podataka, da efikasnost u rasvjetljavanju krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma nije na potrebnom nivou i da je još uvijek visoka tamna i siva brojka ovog vida kriminaliteta (Rakočević, Jovanović, 2019). Ekspanzija ovih formi kriminaliteta dovodi do izostanka pravne sigurnosti što ima za posledicu redukciju investicija u državama koje su ozbiljnije zahvaćene ovim kriminalnim fenomenom (Abadinsky, 2003). Za finansiranje terorističkih aktivnosti i terorističkih organizacija vrši se obezbjeđenje i prikupljanje finansijskih sredstava u vidu novca, hartija od vrijednosti ili imovine. (Bošković, 2003).

Većina radova koje je do sada objavila kandidatkinja u direktnoj su vezi sa samom disertacijom i osnova teze je u cjelosti kompatibilna sa njenim istraživanjima. Ona je posebno obradila krivično djelo pranje novca na nacionalnom i međunarodnom nivou (2019), kao i krivično djelo finansiranje terorizma putem komparativne analize crnogorskog zakonodavstva i standarda EU (2021). Značajan iskorak u naučnom smislu ostvaren je nakon detekcije uzročne veze između ovih krivičnih djela i predikatnih krivičnih djela (2021). Postojanje nesporne korelativnosti teze i radova kandidatkinje ubjedljivo potvrđuje sadržina objavljenih radova koji bez izuzetka za predmet istraživanja imaju krivično pravni problem šireg opsega, odnosno pranje novca i finansiranje terorizma. U ključnim radovima kandidatkinja je nedvosmisleno dokazala da je moć koju posjeduju pripadnici organizovanog kriminaliteta bazirana na novcu pribavljenom protivzakonitim aktivnostima, što predstavlja ekonomsku osnovu za ekspanziju kriminalnih mreža na međunarodnom nivou.

2.2. Ciljevi i hipoteze disertacije

Ciljevi istraživanja doktorske disertacije su opšti, naučni i pragmatični. Opšti cilj doktorske disertacije je kreiranje snažnije krivično pravne osnove za efikasnije suzbijanje pranja novca, finansiranja terorizma i predikatnih krivičnih djela. Naučni ciljevi obuhvataju eksplanaciju naznačenih inkriminacija kao i utvrđivanje kauzaliteta između pranja novca, finansiranja terorizma, predikatnih i drugih krivičnih djela. Naučni ciljevi su za potrebe ove studije podijeljeni na eksplorativne, deskriptivne i eksplanatorne. Eksplorativni ciljevi su upoznavanje sa problemom pranja novca i finansiranja terorizma i predikatnih krivičnih djela, kao i utvrđivanje osnovnih elemenata inkriminacija, odnosno davanje odgovora na pitanje: Šta obuhvataju kriminalni fenomeni pranje novca i finansiranje terorizma uključujući i prethodna i povezana krivična djela?

Deskriptivni ciljevi su konkretizacija elemenata bića ovih inkriminacija što uključuje determinaciju radnje, posledice, uzročnog odnosa, objekta zaštite, krivice i svih drugih krivično pravno relevantnih obilježja kao i komparacija stanja u Crnoj Gori sa uporednim zakonodavstvom i evropskim standardima. Eksplanatorni ciljevi su objašnjenje uzročne veze između pranja novca i finansiranja terorizma i krivičnih djela teških ubistava i zloupotrebe opojnih droga. Pragmatični ciljevi odnose se na benefite oficijelnih struktura i društva u cjelini od istraživanja, budući da će sistematizovana saznanja pomoći uspješnijem suprotstavljanju ovim oblicima kriminaliteta.

Imajući u vidu da je cilj istraživanja sticanje novih saznanja istraživačka pitanja su determinisana ciljevima rada i čine polaznu osnovu za hipotetički okvir istraživanja.

I istraživačko pitanje: Zašto je mali broj osuđenih lica za krivična djela pranje novca i krivična djela sa elementima terorizma u Crnoj Gori u odnosu na broj prijavljenih i optuženih lica?

II istraživačko pitanje: Koji su razlozi niske stope registrovanih krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma, odnosno zašto je visoka tamna i siva brojka kriminaliteta u ovom oblasti?

III istraživačko pitanje: Da li je djelotvoran sistem zaštite od korišćenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma u Crnoj Gori i u EU?

IV istraživačko pitanje: Da li je pravni okvir Crne Gore u potpunosti usklađen sa pravnim tekovinama EU u oblasti suzbijanja pranja novca i finansiranja terorizma?

V istraživačko pitanje: Da li su potrebne izmjene pojedinih zakonskih odredbi ovih inkriminacija u pogledu determinacije elemenata bića ovih delikata?

Na osnovu istraživačkih pitanja kreiran je teorijsko – hipotetički okvir istraživanja koji konstituiše osnovna i više međusobno povezanih hipoteza strukturiranih na sljedeći način:

H1: Organizovani kriminaliteta u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma sa međunarodnim transferima, u korelaciji je sa globalizacijom tržišta i tokova novca, a moderne tehnologije i sofisticirani sistemi plaćanja, u kauzalnoj su vezi sa novim mogućnostima modifikacije klasičnih oblika izvršenja ovih inkriminacija.

H2: Ukoliko je viši indeks prikrivanja krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma utoliko je manji broj procesuiranih učinilaca ovih delikata.

H3: Crnogorsko zakonodavstvo u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma nije u potpunosti kompatibilno sa evropskim standardima u dijelu kreiranja normativne osnove za efikasniji krivični postupak.

H4: Sudska praksa u Crnoj Gori nije u cjelosti harmonizovana sa pravnom tekovinom EU, odnosno praksom Evropskog suda za ljudska prava u naznačenoj oblasti.

Hipoteze su dokazivane empirijskim istraživanjem na reprezentativnom uzorku. Istraživanje je realizovano prikupljanjem primarnih i sekundarnih podataka. Primarni podaci prikupljeni su metodom proučavanja pojedinačnih slučajeva kriminalnog ponašanja. Izvor sekundarnih podataka je službena dokumentacija nadležnih državnih organa (policije, državnog tužilaštva, sudova i dr.) presude Evropskog suda za ljudska prava i slično. Na osnovu prikupljenih podataka provjerene su hipoteze istraživanja.

2. 3. Bitne metode koje su primijenjene u disertaciji i njihova primjerenost

U istraživanju krivičnih djela pranje novca i finansiranja terorizma kao i predikatnih delikata korišćena je metodologija pravnih i srodnih nauka s akcentom na kvalitativnu i razvojnu dimenziju. Predmet disertacije je svestrano izučavan u svim fenomenološko kauzalnim segmentima kroz jedinstvo u pristupu u cilju integralnog sagledavanja naznačenih kompleksnih formi kriminalnog ispoljavanja.

Metode su implementirane u skladu sa naučnim standardima u procesu prikupljanja, obrade i analize podataka, odnosno produbljenog izučavanja ove vrste kriminaliteta shodno definisanom hipotetičkom okviru. Fundiranjem operacionog modela i empirijskom analizom utvrđeno je da li je efikasno suzbijanje krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma od presudne važnosti za redukciju sposobnosti djelovanja terorista i drugih nosilaca kriminalnih aktivnosti i da li bitno doprinosi uskraćivanju protivpravne imovinske koristi pripadnicima organizovanog kriminaliteta. To predstavlja bazu za provjeru hipoteza kao osnovnih polazišta rada.

Saglasno ciljevima i predmetu istraživanja rad na doktorskoj disertaciji obuhvata više faza. U prvoj fazi istraživanja deskriptivnim, analitičkim i istorijsko-pravnim metodom na osnovu referentnih izvora, analizirana je pojamovna sadržina organizovanog kriminaliteta, zatim su produbljeno analizirane tipologije pranja novca i finansiranja terorizma, objektivni i subjektivni elementi ovih inkriminacija kao i faze i tehnike pranja novca i finansiranja terorizma, uz dosljedno poštovanje principa sistematičnosti i kritičnosti u svrhu kreiranja novih krivično pravno relevantnih informacija.

Imajući u vidu da se rad bavi utvrđivanjem konotacije pravnih normi kao i sadržaja krivično pravnih instituta vezanih za krivična djela pranje novca i finansiranje teroizrma u drugoj fazi dominantno je korišćen normativni metod. Ovaj metod posmatra pravne pojave kao integralni sistem sa definisanom funkcijom kojim se ostvaruje društvena funkcija prava. Naznačenim metodom se utvrđuju dispozicije i sankcije za predmetna krivična djela kroz čiju se povezanost determiniše funkcionisanje krivičnog prava u praksi.

Polazeći od činjenice da se u radu obrađuju međunarodni dokumenti iz oblasti pranja novca i finansiranja teroizrma kao i komparativno zakonodavstvo u sljedećoj fazi istraživanja korišćen je uporedno pravni metod. Na osnovu komparativne analize utvrđen je stepen kompatibilnosti crnogorskog zakonodavstva sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Dokumentaciona analiza je korišćena prilikom proučavanja prakse Evropskog suda za ljudska prava u oblasti pranja novca i finansiranja teroizrma. Analiza presuda najvišeg autoriteta sudske jurisprudencije na starom kontinentu bitno je doprinijela realnom sagledavanju sudske prakse u Crnoj Gori sa tendencijom njenog unapređenja.

Za proučavanje crnogorskog zakonodavstva u oblasti pranja novca i finansiranja teroizrma u radu je korišćen aksiološki metod. Pomoću ovog metoda vrednovane su pravne norme i nacionalni krivično pravni sistem u cjelini. Izvršena je procjena tehničkih rješenja u pravnom normiranju radi stvaranja jačeg pravnog okvira za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.

Radi sagledavanja stanja u oblasti otkrivanja i rasvjetljavanja ovih krivičnih djela korišćeni su kriminalističko forenzički metodi, što je predstavljalo polaznu osnovu za predlog boljih rješenja u ovom važnom dijelu reakcije države na kriminalno ponašanje sa tendencijom smanjenja tamne i sive brojke ove tipologije kriminaliteta.

Metodi analize, sinteze i generalizacije korišćeni su za pojedinačnu analizu i obradu svih procesuiranih slučajeva u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma i predikatnih krivičnih djela u Crnoj Gori, na osnovu čega su prezentirani razlozi niskog procenta osuđenih lica u odnosu na broj prijavljenih i optuženih lica i predloženi mehanizmi za prevazilaženje postojećeg nepovlnog stanja.

U završnoj fazi izvršena je obrada prikupljenih podataka i formiran modela koji predstavlja polazište za potvrđivanje osnovne i izvedenih hipoteza. Za analizu statističkih podataka korišćene su kvantitativne metode. Empirijski rezultati su interpretirani u skladu sa naučnim standardima.

2.4. Rezultati disertacije i njihovo tumačenje

U ovoj studiji izvršena je interdisciplinarna analiza krivičnih djela pranje novca, finansiranje terorizma i predikatnih inkriminacija kao izuzetno kompleksnog kriminalnog fenomena organizovanog transnacionalnog tipa. Istraživanje je rezultiralo novim saznanjima koja bitno doprinose razjašnjavanju najtežih formi kriminaliteta i potvrdilo raznovrsnost metoda pranja novca i finansiranja terorizma kroz finansijsku i nefinansijsku oblast kao i značaj prevencije ovih krivičnih djela. Rezultati koje je u ovoj oblasti kandidatkinja tokom višegodišnjeg rada na disertaciji ostvarila sadrže nesporno značajne doprinose koji su prilazani u nastavku izvještaja.

Kandidatkinja je sistematizovala koherentna znanja o transnacionalnom kriminalitetu sa organizovanim oblicima u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma sintezom kriminološkog aspekta (etiologija, dinamika i tipologije), krivično pravnog aspekta (inkriminisana ponašanja sa obilježjima organizovanog kriminaliteta i procesnom dimenzijom suzbijanja) i kriminalističkog aspekta (metodika otkrivanja i metode i sredstva suprotstavljanja organizovanom kriminalitetu u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma).

Determinacija pojma organizovani kriminalitet u ovom radu izvršena je na sveobuhvatan način kao i njegovo razgraničenje od drugih oblika krivičnih djela, odnosno tipologija inkriminacija u pogledu obligatornih i fakultativnih elemenata.

Sveobuhvatna analiza usklađenosti zakona iz oblasti krivičnog prava u Crnoj Gori sa pravnim standardima propisanim u velikom broju međunarodnih i evropskih dokumenata u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma, zauzima značajno mjesto u disertaciji. Analiza je pokazala da u nekim oblastima proces usklađivanja zahtijeva određene intervencije u nacionalnom zakonodavstvu u smislu uspješnijeg dokazivanja krivičnih djela. Produbljena analiza razlika crnogorskog krivičnog zakonodavstva u odnosu na zakonsku regulative pranja novca i finansiranja terorizma u komparativnim zakonodavstvu, prikazana u radu bitno povećava njegov kvalitet. Rad dobija na značaju i zbog objašnjene konkretizacije krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma u crnogorskom zakonodavstvu u odnosu na radnju, posledicu, uzročni odnos, objekt napada, sticaj, krivicu, sankciju i tsl. Osim toga produbljena analiza tehnike, taktike i metodike istraživanja i prveniranja krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma kroz seriozno izučavanje sredstava i metoda otkrivanja i razjašnjavanja ovih inkriminacija u cilju otkrivanja i lišenja slobode njihovih

učinilaca i otkrivanja u obezbjeđivanja dokaza u krivičnom postupku bitno doprinosi njegovom kvalitetu.

Empirijskim istraživanje je pokazalo da je periodu od 2015. do 2021. godina došlo do velikog porasta kriminaliteta u Crnoj Gori za 2598 krivičnih djela ili 34,2%. Registrovan je veliki porast broja poznatih učinilaca krivičnih djela koji je u 2015. godini iznosio 5264 a u 2020. porastao na 9069 što je više za 3828 krivičnih djela ili 72,7%. Ukupan broj nerasvjetljenih krivičnih djela (9000-10000) jednak je prosječnom broju registrovanih krivičnih djela na godišnjem nivou, a budući da se radi o najtežim deliktima to mora da zabrine oficijelne strukture kao i građane. U odnosu na broj prijavljenih učinilaca krivičnih djela za posmatrani period registrovan je vrlo visok procenat odbačaja krivičnih prijava koji iznosi 44,9% što ubjedljivo govori o tome da je skoro polovina krivičnih prijava najčešće podnošena bez valjanih dokaza. U ovom petogodišnjem vremenskom intervalu odloženih gonjenja bilo je 3813 ili godišnje 19,8%. Iznos naplaćenih novčanih sredstava primjenom instituta odloženog gonjenja uvećan je u 2020. godini u odnosu na 2016. godinu za 311980 ili 257,5%. U 2020. godini broj sporazuma o priznanju krivice je povećan u odnosu na 2016. godinu za 334, 7%. Istrage su prosječno trajale u posmatranom petogodišnjem periodu 237,7 dana. U posmatranom periodu optuženo je 19035 lica. Osuđeno je 17064 lica. Procenat osuđujućih presuda kreće se od 87% do 93% godišnje što govori o nespornom kredibilitetu dokaza pribavljenih od strane organa otkrivanja i gonjenja učinilaca krivičnih djela. S druge strane, ako sagledamo strukturu krivičnih djela vidjećemo da je najveći broj oslobađajućih presuda sud izrekao za najteža krivična djela. U posmatranom periodu pokrenute su finansijske istrage protiv ukupno 429 fizičkih lica i 164 pravna lica. U ovom periodu povećan je broj osoba od kojih je privremeno ili trajno oduzeta protivpravna imovinska korist.

U periodu od 2014. do 2021. godine za krivično djelo pranje novca prijavljeno je ukupno 233 fizičkih i 95 pravnih lica. Za krivična djela sa elementima terorizma u periodu od 2014. do 2020. godina prijavljeno je 37 lica. Za krivično djelo pranje novca u navedenom periodu ukupno je optuženo 65 lica. U naznačenom periodu ukupno su optužena 34 lica za krivično djelo terorizam, terorizam u pokušaju i učestvovanje u stranim oružanim formacijama. U periodu od 2005. do 2021. godine za krivično djelo pranje novca ukupno je osuđeno 11 lica na 20 godina i 6 mjeseci zatvora. Od osuđenih lica oduzeta je imovinska korist u ukupnom iznosu od 818775 eura.

U 2019. godini nepravosnažno je osuđeno 10 lica za krivično djelo terorizam u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom stvaranje kriminalne organizacije na ukupno 58 godina zatvora. Učešće povratnika u ukupnom broju osuđenih lica za ova krivična djela iznosi 12 ili 57,14%. Učešće osoba muškog pola u izvršenju krivičnih djela pranje novca i terorizma iznosi 80,95%. Učešće osoba ženskog pola je 19,05%, što se poklapa sa uporednim istraživanjima. U ukupnom broju učinilaca ovih krivičnih djela 13 (61,8%) bilo je u braku dok 8 (38%) nije bilo u braku. Srednjeg imovnog stanja bilo je 12 osuđenih lica ili 57,14%, dok je lošeg imovnog stanja bilo 9 ili 42,85%. Najviše osuđenih lica nalazilo se u petoj deceniji života (33,3 %), zatim u četvrtoj deceniji (23,8%) i trećoj deceniji života (23,8 %). Nije registrovano nijedno lice mlađe od 21 godine niti starije od 71 godine života. S obzirom na državljanstvo osuđenih lica domaći državljani učestvuju sa 52 %, dok stranci čine oko 48% učinilaca. To ubjedljivo govori o prirodi ovih krivičnih djela koja su pretežno internacionalnog karaktera. U pogledu obrazovanja dominiraju lica sa visokom stručnom spremom (52,38%). To naročito dolazi do izražaja kod krivičnih djela privrednog kriminaliteta budući da učinioci da bi izvršili najteža krivična djela iz ove oblasti moraju posjedovati specijalizovana znanja.

Poseban fokus istraživanja bio je na utvrđivanju povezanosti između krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, pranja novca i teških ubistava u kontekstu sukoba dvije suprotstavljene transnacionalne kriminalne organizacije u Crnoj Gori. Uzorak obuhvata svih 46 registrovanih slučajeva teških ubistava izvršenih na profesionalan način u periodu od 2015. do 2020. godine kao posledica krijumčarenja droge i pranja novca. Rezultati istraživanja pokazuju da je rasvijetljeno 30 (65,2%) teških ubistava, da je mjesto zločina najčešće bio automobil 14 (30,4%), da je u mjesecu januaru izvršeno najviše ubistava 8 (17,3%), da se ubistva najčešće dešavaju ponedjeljkom 13 (28%), i da je doba dana od 17-18 časova period najviše izvršenih zločina 9 (19,5%). Pucanjem iz vatrenog oružja izvršeno je 30 (65,2%) ubistava, daljina pucanja je najčešće bila od 0-5 metara kod 14 (46,6%) ubistava, sredstvo izvršenja bilo je pretežno oružje Heckler & Koch u 13 (28,2%) ubistava, dok je žrtava bilo najviše u životnoj dobi od 30-40 godina 18 (39,1%). U posmatranom periodu zaplijenjeno je 29,75 tona kokaina vrijednog više milijardi eura čiju neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet su organizovali pripadnici ovih kriminalnih organizacija.

Istraživanje je obuhvatilo i predikatne delikte, odnosno različite inkriminacije čijom realizacijom je pribavljena imovinska dobit u smislu predmeta delikta pranje novca. U periodu od 2016. do 2021. godine zbog izvršenja krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga osuđeno je ukupno 806 lica. Na kaznu zatvora osuđeno je 762 lica ili 94,5%. Ostala lica osuđena su na rad u javnom interesu, novčanu kaznu ili uslovnu osudu. U naznačenom periodu na teritoriji Crne Gore oduzeto je 10,6 tona marihuane, 2,57 tona heroina i 0,77 tona kokaina. U istom periodu za krivično djelo utaja poreza i doprinosa prijavljeno je ukupno 99 osoba. U ovom periodu odbačeno je 60 krivičnih prijava ili 60,6% što je izuzetno visok procenat koji ukazuje na nepostojanje kredibilnih dokaza kod velikog broja prijava. Osuđujućih presuda za krivično djelo utaja poreza i doprinosa bilo je veoma malo i to protiv 25 lica ili 25,2% od broja prijavljenih lica. Izrečene su kazne zatvora protiv 7 (28%) osoba, dok je uslovna osuda izrečena protiv 15 (60%) lica.

U istraživanom periodu prijavljeno je ukupno 459 osoba zbog postojanja sumnje da su izvršile krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju. Osuđena su 132 lica. Kazne zatvora izrečene su protiv 37 (28%) lica. Uslovna osuda bila je dominantna krivična sankcija i ona je izrečena protiv 90 (65,6%) osoba. Za posmatrani period prijavljeno je ukupno 1839 lica zbog postojanja sumnje da su izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Osuđeno je 80 osoba ili 4,3% od broja prijavljenih lica. Kazna zatvora izrečena je protiv 30 lica ili 37,5% osuđenih lica. Uslovna osuda izrečena je protiv 50 lica ili 62,5% osuđenih osoba. Izrečene su 52 oslobađajuće presude ili 2,8% u odnosu na broj prijavljenih lica. Ovi podaci ubjedljivo govore o neefikasnosti u procesuiranju ovih delikata i održivosti postavljenih hipoteza u radu.

Ostvareni rezultati u doktorskoj disertaciji mogu doprinijeti ubrzanju pregovaračkog procesa u poglavljima 23 i 24 kao ubjedljivo najkompleksnijih i najzahtjevnijih poglavlja. Istraživanje je potvrdilo da je ključni uslov za realizaciju politike EU u oblasti pravosuđa i temeljnih prava konstituisanje efikasnog i nezavisnog pravosuđa kako bi i Crna Gora razvijala kao država slobode, sigurnosti i pravde u okviru EU. Rezultati istraživanja su više nego ubjedljivo pokazali da samo dostizanje visokih evropskih standarda u pogledu otkrivanja, gonjenja i presuđenja učinilaca najtežih krivičnih djela kao što su organizovani kriminalitet u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma i predikata krivična djela predstavlja krucijalni uslov za ostvarenje vladavine prava. Istraživanje je pokazalo da u odnosu na dva ključna uslova a to su potpuna usklađenost pravnih akata i postizanje mjerljivih ostvarenih rezultata u ovim poglavljima Crna Gora mora angažovati sve

svoje kapacitete kako bi uspješno okončala proces pridruživanja EU. Imajući u vidu da je Crna Gora prihvatila novi pristup u pregovorima koji podrazumijeva otvorenost poglavlja 23 i 24 do kraja pregovaračkog procesa iz toga proizilazi veliki značaj ovih poglavlja za kompletan proces integracija. Uostalom, svi rezultati istraživanja u ovoj studiji potvrđuju da samo efikasno pravosuđe i stabilan pravni sistem omogućavaju punopravno članstvo Crne Gore u EU. U radu je pokazan određen stepen usklađenosti u ovoj oblasti ali i ukazano na neophodnost daljeg usaglašavanja sa fokusom na bitno unapređenje krivično pravne oblasti. U disertaciji je naglašena obaveza države da ostvari značajniji bilans rezultata u ovoj oblasti koji su u proteklom periodu očigledno izostali u dijelu koji se odnosi na pravosnažne presude i kredibilnost pravosudnog sistema da najteže slučajeve delikata sa elementima organizovanog kriminaliteta procesuiru i proporcionalno sankcioniše kako bi kroz adekvatnu politiku kažnjavanja uticala na odvrćanje učinilaca od izvršavanja zločina.

2.5. Zaključci (usaglašenost sa rezultatima i logično izvedeno tumačenje)

Učestali i razorni teroristički napadi na fundamentalne vrijednosti savremenog društva početkom ovog vijeka bitno su uticali na podizanje svijesti o neophodnosti efikasnije prevencije i suzbijanja pranja novca, finansiranja terorizma, predikatnih i drugih krivičnih djela organizovanog kriminaliteta. Država Crna Gora nastoji da u cjelosti uskladi svoje krivično zakonodavstvo sa standardima EU kako bi postigla kompatibilnost sa evropskim zakonodavnim okvirom. Kada su u pitanju ove inkriminacije od velike važnosti je odgovarajuća procjena rizika kao osnova preventivnih aktivnosti, dok identifikacija i procesuiranje učinilaca ovih delikata zahtijeva visokosofisticirana znanja o načinima izvršenja inkriminacija. Pranje novca i finansiranje terorizma je završna faza izvršenja delikata zbog toga što krivično djelo može biti u cjelosti izvršeno samo ako se prikrije njegov izvor. Na taj način ponovo otpočinje inkriminisana aktivnost reinvestiranja nelegalnih sredstava u legalne aktivnosti. Delikti pranja novca i finansiranje terorizma odavno prelaze državne granice što zahtijeva intenzivnu međudržavnu saradnju a naročito razmjenu kriminalistički relevantnih informacija. Stoga internacionalizacija kriminaliteta zahtijeva globalizaciju pravnih normi i koordinirano djelovanje na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Nosioci kriminalnih aktivnosti nastoje prikriti nelegalni izvor novca u cilju izbjegavanja krivičnog progona zbog čega je oduzimanje imovine stečene inkriminacijama esencijalno važan segment suprotstavljanja kriminalitetu. Samo zajedničko djelovanje svih relevantnih aktera kroz djelotvoran sistem može delinkventima poslati jasnu poruku o izvjesnosti kažnjavanja. Sticaj najtežih formi kriminalnog ispoljavanja zahtijeva posvećeniji naučni pristup kao i energičnu preventivno - represivnu reakciju oficijelnih struktura na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou kako bi se ovo veliko društveno zlo držalo pod kontrolom.

Krivična djela pranje novca i finansiranje terorizma su kompleksne inkriminacije za čije otkrivanje, gonjenje i presudjenje nijesu dovoljne tradicionalne metode suprotstavljanja. Među profesionalcima u ovoj oblasti vlada nepodijeljeno mišljenje da efikasnost u procesiranju ove tipologije kriminaliteta zavisi od više činilaca. U strateškom smislu na prvom mjestu je studiozna procjena nivoa i oblika rizika od ovih delikata koja čini osnovu efikasnog suzbijanja. Adekvatna procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma nije moguća ukoliko u strateškoj procjeni ne participiraju profesionalci iz policije, državnog tužilaštva i krivičnog suda. Samo na taj način moguće je integrelano sagledati izazove, rizike i prijetnje imanentne ovom obliku kriminaliteta.

Na osnovu analize procesuiranih slučajeva pranja novca u Crnoj Gori evidentno je da nije ostvaren očekivani stepen efikasnosti. Za nezadovoljavajuće stanje u ovoj oblasti ne može se tražiti opravdanje u tome da je slična situacija i u drugim državama ovog regiona u pogledu uspješnosti rješavanja naznačenih delikata. Iako postoji veliki rizik od pranja novca shodno tome ne postoji zadovoljavajuća praksa otkrivanja i suzbijanja. I u pravosnažno okončanim predmetima krivične sankcije nijesu proporcionalne u smislu obeshrabrivanja učinilaca od vršenja krivičnih djela. Deficit istraga je izražen posebno u slučajevima u kojima je predikatno krivično djelo izvršeno u inostranstvu. Mali broj osuđujućih presuda nedvosmisleno ukazuje da se moraju značajno poboljšati mehanizmi istrage ovog delikta što mora biti prioritet nadležnih organa bez obzira na ograničene kapacitete oficijelnih struktura. Nesporna je činjenica da država ima potencijale u smislu posjedovanja alata za procesiranje ovih oblika delinkvencije, da ima mogućnost korišćenja relevantne dokumentacije u izviđaju i istrazi, odnosno obezbjeđenja dokaza na bazi široke lepeze istražnih tehnika. Unazad nekoliko godina je krivično zakonodavstvo u Crnoj Gori postiglo veći stepen harmonizacije sa međunarodnim standardima.

Upravo usljed inkompatibilnosti zakonskih odredbi jedan broj predmeta nije uspješno okončan. To se odnosi na prethodna zakonska rješenja koja je slijedila sudska praksa da se predikatna inkriminacija mora dokazati van razumne sumnje (koja sud ostavlja čvrsto u ubjeđenju da je optuženi kriv), što je bio glavni uslov za donošenje osuđujuće presude. Takođe je bilo nerazumijevanja oko subjektivnog bića ovog delikta neophodnog za dokazivanje krivice jer su sudovi smatrali da je nejasan standard dokazivanja. Veliki nedostatak je i predugo trajanja istraga za ovo djelo. Danas se može konstatovati da je neuporedivo lakše dokazati predikatno krivično djelo u odnosu na pranje novca budući da za podizanje optužnice i osuđujuću presudu za ovaj delikt treba ući u trag novcu i osigurati finansijske dokaze. U međuvremenu je proširen katalog predikatnih inkriminacija što nije značajnije uticalo na efikasnost postupka. Međunarodni priznati standard je da se sva teška i složena krivična djela mogu smatrati prethodnim deliktima shodno preporukama FATF. Prebacivanje tereta dokazivanja na okrivljenog iako dobro rješenje nije bitno doprinijelo efikasnosti u istragama za ovo krivično djelo.

Kada je u pitanju dokazivanje pranja novca ne treba sporiti činjenicu da se nedvosmisleno mora dokazati da određena imovina potiče iz nelegalnog izvora ili preciznije da je oprani novac proistekao iz kriminalne djelatnosti. U toku istrage i suđenja neophodno je utvrditi vezu između prethodnog delikta i imovine. U tom smislu potrebna je pouzdanija osnova za uspješnije dokazivanja nelegalnog izvora prihoda posebno u odnosu na forenzičke istrage iz oblasti digitalnih tehnologija koje uključuju elektronske sisteme za skeniranje bankarskih baza podataka i visokosofisticirane softvere za detekciju relevantnih konekcija.

U procesuiranim slučajevima zapažen je nedostatak odgovarajuće internacionalne saradnje u predmetima sa elementima inostranosti. Razmjena finansijsko obavještajnih podataka bila je prilično spora i skoro nedjelotvorna. U pogledu razmjene kriminalistički relevantnih informacija još uvijek postoje značajne limitacije. To se naročito odnosi na ograničenja u dijelu obezbjeđenja dokaza od pružaoca usluga koji se nalaze u inostranstvu i realizaciju specijalnih istražnih tehnika kao što su presrjetanje komunikacija, analiza geolokacija telefona i slično.

Kada govorimo o metodici otkrivanja, rasvjetljavanja i dokazivanja krivičnog djela finansiranje terorizma može se konstatovati da ovaj oblik delinkvencije još uvijek nije dovoljno rasvjetljen u smislu detekcije brojnih načina izvršenja krivičnog djela. Predmete iz ove oblasti dodatno komplikuje neophodnost obezbjeđenja kriminalistički relevantnih informacija iz više država i hronični nedostatak ažurnosti u postupanja zamoljenih država. Poseban izazov predstavlja uspostavljanje balansa između procesuiranja i presuđenja učinilaca i preveniranja terorističkih napada. Evidentan je deficit pravosnažnih osuđujućih presuda za krivično djelo finansiranje terorizma. Sve to ukazuje na brojne barijere na koje nailaze države prilikom istrage ovog zločina. Posmatrajući kaznenu politiku za ovo krivično djelo primjetno je da je ona blaga i izrečene kazne nijesu srazmjerne težini zločina.

2.5.1. Verifikacija hipoteze i odgovori na istraživačka pitanja

Istraživanje je u cjelosti potvrdilo glavnu hipotezu i dalo odgovor na prvo istraživačko pitanje: Zašto je mali broj osuđenih lica za krivična djela pranje novca i krivična djela sa elementima terorizma u Crnoj Gori u odnosu na broj prijavljenih i optuženih lica? Hipoteza je potvrđena i kroz odgovor na drugo istraživačko pitanje vezano za identifikaciju činilaca i nisku stopu registrovanih krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma, odnosno visoku tamnu i sivu brojku kriminaliteta u ovoj oblasti. Na osnovu analize učinkovitosti metoda otkrivanja, rasvjetljavanja i dokazivanja ovih delikata u Crnoj Gori utvrđena je njihova neefikasnost u pogledu detekcije i razjašnjavanja kompleksnih odnosa i veza ovih i predikatnih inkriminacija. Kada se tome doda internacionalni karakter ovih delikata i sofisticirane forme izvršenja iz toga proizilazi da je zaostajanje za modifikovanim oblicima operacionalizacije naznačenih krivičnih djela generisano deficitom inoviranih procedura, mehanizama i institucija neophodnih za uspješno suprotstavljanje ovom kriminalnom fenomenu.

Drugu hipotezu u istraživanju koja viši indeks prikrivanja vezuje za redukciju procesuiranih učinilaca ovih delikata, rezultati istraživanja su potvrdili, budući da je pored prikrivanja krivičnog djela i učinioća skrivanjem ili uništavanjem tragova djela utvrđen u krivičnompravnom smislu visok stepen saučesništva bilo kao stvarni kada se prikriva korist od izvršenog delikta ili kao personalni koji podrazumijeva prikrivanje nosilaca kriminalnih aktivnosti da ne budu otkriveni i privedeni pravdi.

Istraživanje je pokazalo da amplifikacija proaktivnih istraga i standardizacija metoda otkrivanja, rasvjetljavanja, dokazivanja i sprječavanja krivičnih djela pranje novca i finansiranja teroizma, može bitno doprinijeti redukciji visoke stope nerasvjetljenosti ovih formi inkriminacija u Crnoj Gori. Na ovaj način dat je odgovor na treće istraživačko pitanje koje polazi od nedjelotvornosti i nedostataka protektivnog sistema koji u potrebnoj mjeri ne djeluje na riziko faktore i ne sprovodi studiozne procjene rizika od izvršenja predmetnih inkriminacija.

U istraživanju je potvrđena i treća hipoteza koja polazi od premise da crnogorsko zakonodavstvo u oblasti pranja novca i finansiranja teroizma nije u potpunosti kompatibilno sa evropskim standardima u dijelu kreiranja normativne osnove za efikasniji krivični postupak. Imajući u vidu da je vladavina prava ključni uslov za ulazak Crne Gore u EU što potvrđuje i novi pristup u pregovorima i metodologija, poglavlja 23 i 24 poslednja će se zatvoriti dok će napredak u oblasti pravosuđa i temljenih prava kao i pravde, slobode i bezbjednosti određivati ukupan tok pregovora. Stoga je od krucijalne važnosti potpuna harmonizacija crnogorskog krivičnog zakonodavstva sa evropskim standardima u ovoj oblasti, što trenutno nije slučaj budući da je analiza pojedinih zakonskih rješenja pokazala da je neophodno raditi na inoviranju pojedinih odredbi zakona iz krivično pravne oblasti. Ovo je ujedno i odgovor na četvrto istraživačko pitanje vezano za harmonizaciju nacionalnog pravnog sistema sa pravnim tekovinama EU.

U odnosu na četvrtu hipotezu koja polazi od pretpostavke da sudska praksa u Crnoj Gori nije u cjelosti harmonizovana sa pravnom tekovinom EU, odnosno praksom Evropskog suda za ljudska prava u naznačenoj oblasti, istraživanje je kroz detaljnu empirijsku studiju ubjedljivo pokazalo održivost ove hipoteze. Analiza ključnih predmeta je pokazala da su crnogorski sudovi tek od 2018. godine polazili od koncepta koji podrazumijeva da se krivično djelo kojim je pribavljen novac ili druga imovina (predikatno krivično djelo) ne mora odrediti u onoj mjeri koja je potrebna da bi se neko oglasio krivim zbog takvog krivičnog djela, ako je ono predmet postupka, niti mora postojati pravosnažna odluka suda, ali je potrebno utvrditi radnju pribavljanja tog novca. Ukoliko organi gonjenja ne obezbijede dokaze da su novac ili druga imovina pribavljeni kriminalnom aktivnošću okrivljenima se izricala oslobađajuća presuda i pored činjenice da su ekspertize pokazale da za novčana sredstva ili drugu imovinu nema osnova u finansijskoj dokumentaciji. U nekim slučajevima nije došlo do osuđujuće presude iako je okrivljeni pravosnažno osuđen u nekoj od država EU za predikatno krivično djelo.

Zbog toga je istraživanje pokazalo da sudska praksa u CG nije kompatibilna sa praksom EU kada je u pitanju dokazivanje ovih inkriminacija, što predstavlja i odgovor na peto istraživačko pitanje vezano za determinaciju krucijalnih elemenata ovih krivičnih djela.

3. Konačna ocjena disertacije

3.1. Usaglašenost sa obrazloženjem teme

Na osnovu studiozne analize svih strukturnih elemenata doktorske disertacije “ **Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi** “ **doktorandkinje Aleksandre Jovanović**, Komisija je utvrdila da je ova respektabilna naučna studija u cjelosti kompatibilna sa obrazloženjem teme koje je doktorandkinja podnijela a što je verifikovano od strane Senata UCG. Evidentno je da koncept istraživanja u svim segmentima odgovara opisu studije iz uvodnih razmatranja i da postoji visok stepen konceptualno metodološke saglasnosti sa referentnim standardima u krivično pravnoj oblasti. Shodno dubini analize i ostvarenim rezultatima ovo istraživanje u značajanoj mjeri nadilazi ranija istraživanja. Pravilna pozicioniranost i potvrda hipoteza kao i izuzetan značaj teme i korektna interpretacija dobijenih rezultata značajno se podudaraju sa teorijskom dimenzijom iz odgovarajućih djelova studije.

3.2. Mogućnost ponovljivosti

Polazeći od detaljne eksplikacije metodoloških postupaka implementiranih tokom istraživačkog procesa postoji nesporna mogućnost da se istraživanje ponovi sa identičnim rezultatima koji su dobijeni u ovom originalnom istraživanju. Upravo se replikabilnost može smatrati krucijalnim dokazom pouzdanosti i valjanosti predmetnog istraživanja.

3.3. Buduća istraživanja

Imajući u vidu obim, dinamiku i složenost kriminaliteta istraživnog u ovoj studiji, a posebno njegov apsolutni i relativni porast, ostvareni rezultati u ovoj studiji predstavljaju kvalitetnu dispoziciju za operacionalizaciju budućih istraživanja u krivičnoj i krivično pravnoj oblasti.

3.4. Ograničenja disertacije i njihov uticaj na vrijednost disertacije

Objektivne limitacije disertacije su po svom uticaju irelevantne budući da se ljudska zajednica od svog nastanka do danas suočava sa sve opasnijim i brojnijim vidovima kriminalne aktivnosti zbog čega proučavane inkriminacije postaju sve kompleksnije, dok su evidentne tendencije usložnjavanja stanja u smislu povrede ili ugrožavanja najvećih vrijednosti čovjeka od strane nosilaca ovih kriminalnih aktivnosti. Polazeći od globalnih trendova u oblasti fenomenologije i etiologije kriminaliteta i njihovog uticaja na temeljna prava ličnosti realno je očekivanje da će ova naučna studija u budućnosti sve više dobijati na značaju.

4. Originalni naučni doprinos

Doktorska disertacija **“Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi”** mr Aleksandre Jovanović predstavlja sveobuhvatan i originalan naučnoistraživački rad koji daje značajan doprinos krivično pravnim i krivičnim naukama.

Originalni naučni doprinos doktorske disertacije u pogledu sasvim novih saznanja iskazan je u petom dijelu glave VI u kojem je po prvi put u dosadašnjoj krivičnoj i krivično pravnoj literaturi dokazana objektivna uzročna veza između krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, pranja novca i najtežih formi krvnih delikata. U ovom pionirskom poduhvatu objašnjena je fuzija profesionalnog i adaptibilnog tipa kriminalnih organizacija transnacionalnog karaktera a kriminološka i kriminalistička dimenzija istraživanja izazvala je nakon publikovanja veliko interesovanje u naučnoj i stručnoj javnosti. Značaj ovog dijela istraživanja je nemjerljiv zbog toga što su po prvi put identifikovani novi mehanizmi djelovanja kriminalnih organizacija u svrhu vršenja krivičnih djela što bitno doprinosi efikasnijem suzbijanju i prevenciji ovih zločina od strane nadležnih državnih organa.

Originalnost doktorske disertacije u pogledu novih saznanja iskazana je u četvrtom dijelu glave VI u kojem su izvorno obrađene etiološka, fenomenološka i viktimološka dimenzija pranja novca i finansiranja terorizma kao i u šestom dijelu glave VI u kojem su obrađene sve tri dimenzije kriminalne pojave predikatnih krivičnih djela.

Naučni doprinos iskazan je u vidu proširenja postojećih saznanja u glavi V u kojoj je obrađena metodika otkrivanja i rasvjetljavanja krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma u dijelu osvjetljavanja novih izvora saznanja i dopunjavanja postojećih operativno taktičkih i istražnih radnji. Na isti način iskazan je naučni doprinos i u glavi IV u kojoj je pored produbljene eksplikacije opšteg pojma predmetnih inkriminacija izvršena integralna konkretizacija elemenata bića ovih krivičnih djela. Naučni doprinos se ogleda i u definiciji strukturnih elemenata pojma organizovanog kriminaliteta koja je originalna i sveobuhvatna. Ova naučna studija će doprinijeti razvoju krivično pravne i krivične naučne misli i predstavlja važan iskorak za buduća slična istraživanja i komparacije. Ona je pokazala trenutnu poziciju crnogorske države u oblastima ključnim za integraciju u EU i dala ključne smjernice za djelovanje u ovoj najzahtjevnijoj oblasti kako bi se država efikasnije izborila sa najtežim oblicima kriminaliteta. Ostvareni rezultati će koristiti naučnoj i stručnoj javnosti kao nezaobilazna literatura za naučno istraživanje i sprovođenje zakona.

5. Mišljenje i prijedlog komisije

Doktorska disertacija pod nazivom **“Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi”** mr **Aleksandre Jovanović** je urađena prema svim principima naučnog istraživanja. Ciljevi su precizno definisani, naučni pristup originalan i pažljivo izabran a metodologija rada savremena. Rezultati su pregledno i sistematično prikazani i diskutovani, a iz njih su izvedeni odgovarajući zaključci.

Na osnovu svega navedenog a imajući u vidu dosadašnji naučni rad kandidatkinje, Komisija pozitivno ocjenjuje doktorsku tezu i predlaže Vijeću Pravnog fakulteta i Senatu Univerziteta Crne Gore da prihvati doktorsku disertaciju pod nazivom **“Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi”** mr **Aleksandre Jovanović** i odobri njenu javnu odbranu radi sticanja akademske titule doktora pravnih nauka.

3.4. Ograničenja disertacije i njihov uticaj na vrijednost disertacije	
Originalni naučni doprinos	
(dati pojašnjenje: originalnost (originalnost (sasvim nova saznanja, dopuna/proširenje postojećeg znanja ili pobijanje postojećeg znanja), uticaj rezultata disertacije na napredak naučne oblasti, uticaj rezultata na struku (direktno, indirektno))	
Mišljenje i prijedlog komisije	
(dati mišljenje i prijedlog)	
Izdvojeno mišljenje	
(popuniti ukoliko neki član komisije ima izdvojeno mišljenje)	
Ime i prezime _____	
Napomena	
(popuniti po potrebi)	
KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE	
Prof.dr Dragan Jovašević, redovni profesor, Pravni fakultet,	(Potpis) <i>D. Jovašević</i>
Prof.dr Božidar Banović, redovni profesor, Fakultet bezbednosti,	(Potpis) <i>B. Banović</i>
Doc.dr Darko Radulović, docent, Pravni fakultet, Univerzitet Crne	(Potpis) <i>D. Radulović</i>
(Titula, ime i prezime, ustanova i država člana komisije)	(Potpis)
(Titula, ime i prezime, ustanova i država člana komisije)	(Potpis)
Datum i ovjera (pečat i potpis odgovorne osobe)	
U (navesti grad), (navesti datum)	DEKAN <i>[Signature]</i>
MP	

Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore br. 03-887/1 od 01.06. 2022. godine, na predlog Vijeća Pravnog fakulteta, imenovani smo u Komisiju za pisanje Izvještaja o doktorskoj disertaciji »**Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi**« kandidatkinje **mr Aleksandre Jovanović**.

Na osnovu člana 33. Pravila doktorskih studija Univerziteta Crne Gore, Komisija je proučila sadržaj i naučne zaključke ove disertacije i podnosi sljedeći:

I Z V J E Š T A J

O OCJENI DOKTORSKE DISERTACIJE

Crna Gora UNIVERZITET CRNE GORE PRAVNI FAKULTET			
Primijeno: 09. 06. 2022.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
04-735/2			

1. Pregled disertacije

Doktorska disertacija pod nazivom „**Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi**« doktorandkinje **mr Aleksandre Jovanović** napisana je na crnogorskom jeziku (Times New Roman, font 12, prored 1.5) na 217 stranica A4 formata. Nakon početnih stranica disertacije koje uključuju osnovne podatke o kandidatkinji i disertaciji, slijedi rezime na crnogorskom i engleskom jeziku, pregled sadržaja teze, uvodna razmatranja, šest glava, zaključak, spisak literature kao i biografija kandidatkinje. U cilju validnijeg razumijevanja tematike rada dato je 60 tabela i 55 grafika koji pružaju detaljnije informacije nalaza i zaključaka iznijetih u radu.

U izradi disertacije, kandidatkinja je koristila obimnu i savremenu literaturu koju čine 174 bibliografske jedinica. Od ovog broja, dvije trećine se odnosi na inostrane izvore. Imajući u vidu obim i sadržinu publikacija, nesporno je da je kandidatkinja pribavila i koristila relevantnu i kvalitetnu literaturu za izradu doktorske teze.

Struktura disertacija sadrži zaokružene i međusobno logički povezane tematske cjeline, podijeljene u šest glava kao i ostale obavezne elemente navedene u prvom pasusu izvještaja. U uvodnom dijelu teze (str.23-27) kandidatkinja precizira problem istraživanja, osnovne ciljeve i hipoteze koje će biti testirane adekvatnim metodama iz oblasti pravnih i srodnih nauka.

U glavi I (str.27-39) obrađen je organizovani kriminalitet u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma. Ovo poglavlje započinje razmatranjem teorijskih gledišta o ovom kriminalnom fenomenu uključujući i determinaciju kriminalne organizacije u odnosu na druge forme kriminalnog organizovanja sa akcentom na njenu strukturu i hijerarhijsko ustrojstvo uz diferenciranje krivičnih djela organizovanja kriminalnog udruženja i delikata pripadnika kriminalne grupacije. Na kraju pregleda definicija kandidatkinja definiše ovaj oblik kriminalnog ispoljavanja ne samo kao modus operandi krivičnih djela, već prevashodno kao složenu tipologiju inkriminacija iz čijih izvršilaca stoji kriminalna organizacija kao profesionalna i hijerarhijski strukturirana organizacija koja na organizovan i često violentan način vrši najteže oblike inkriminacija radi ostvarivanja dobiti i dominacije u vitalnim segmentima države i na internacionalnom nivou, sa fokusom na involviranost nosilaca ovih oblika kriminaliteta u oficijelne strukture. U ovom dijelu rada obrađen je organizovani kriminalitet u krivičnom zakonodavstvu EU kroz analizu Okvirne odluke za suprotstavljanje organizovanom kriminalitetu br. 2008/841 EU, i analizu elemenata organizovanog kriminaliteta Ekspertske grupe za organizovani kriminalitet SE iz 1997. godine. Poseban značaj ovom poglavlju daje krivično pravna analiza tipologija pranja novca i finansiranja terorizma u bankarsko finansijskom sektoru, zatim u okviru menjačkih transakcija, u oblasti nekretnina, na tržištu kapitala, u osiguranju, računovodstvu i td. U prvoj glavi analizirane su i faze i modeli pranja novca i finansiranja terorizma.

U glavi II (str. 39-65) prezentirani su međunarodni i evropski krivično pravni instrumenti za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma. Podijeljena je na tri dijela od kojih prvi obuhvata aktivnosti međunarodne zajednice u oblasti suzbijanja predmetnih inkriminacija putem normiranja obaveza država u cilju preduzimanja adekvatnih mjera, sredstava i postupaka prevencije i suzbijanja naznačenih oblika kriminaliteta. Od brojnih međunarodnih dokumenata detaljno je analizirana Konvencija UN protiv zloupotrebe droga i psihotropnih supstanci iz 1988. godine, kojom se reguliše suprotstavljanje ovim deliktima povezanim sa inkriminacijom pranje novca na način što se definiše zamrzavanje ili oduzimanje imovine koja potiče od kriminalne aktivnosti. U okviru ovog poglavlja analizirana je i Konvencija UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminaliteta iz 2000. godine koja je definisala teško krivično djelo, i uočila jasnu diskinkciju između grupe za organizovani kriminalitet i organizovane kriminalne grupe. Poseban doprinos ovog akta

ogleda se u determinaciji predikatnog krivičnog djela koje prethodi pranju novca. kao i uvođenju specijalnih istražnih metoda kao efikasnog instrumenta za detekciju sofisticiranih finansijskih mehanizama pranja novca i finansiranja terorizma. U drugom dijelu ove glave analizirano je suzbijanje pranja novca u krivičnom zakonodavstvu EU tumačenjem odredbi najznačajnijih konvencija o pranju, pronalaženju, zaplijeni i konfiskaciji prihoda nastalih izvršenjem krivičnih djela. Suzbijanje finansiranja terorizma u krivičnom zakonodavstvu EU obrađeno je u trećem dijelu druge glave tumačenjem relevantnih odredbi najvažnijih pravnih akata u ovoj oblasti sa akcentom na oduzimanje finansijskih sredstva kao ključnog preduslova za održavanje infrastrukture terorista i realizaciju terorističkih aktivnosti.

U glavi III (str. 65-74) obrađeno je suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u komparativnom krivičnom zakonodavstvu. U ovom dijelu rada je izvršena krivično pravna analiza zakonodavstva Slovenije, Hrvatske, Srbije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Rusije u dijelu komparacije zakonskih odredbi relevantnih za pranje novca i finansiranje terorizma sa crnogorskim zakonskim rješenjima. Akcenat je stavljen na materijalno i procesno krivično prava kao i upućujuće norme.

U glavi IV (str.74-97) analizirana su krivična djela pranje novca i finansiranje terorizma u crnogorskom krivičnom zakonodavstvu. Radi se o novima pojavnim oblicima kriminaliteta koji su detektovani i inkorporirani u crnogorsko i zakonodavstva drugih država u prvim decenijama XXI vijeka, uz izuzetak osnovnog krivičnog djela terorizam koje je znatno ranije inkriminisano. U ovoj glavi izvršena je produbljena krivično pravna analiza svih objektivnih i subjektivnih elemenata bića ovih krivičnih djela. Pored krivičnog djela pranje novca, osnovnog oblika krivičnog djela terorizma i finansiranja terorizma temeljno su analizirana i krivična djela javno pozivanje na vršenje terorističkih akata, vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih djela, upotreba smrtonosne naprave, uništenje ili oštećenje nuklearnog objekta, ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom, terorističko udruživanje i učestvovanje u stranim oružanim formacijama.

U glavi V (97-106) analizirane su nove metode i tehnike otkrivanja krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma. U prvom dijelu ove glave obrađeni su izvori saznanja i indicije koje ukazuje na predmetna krivična djela od kojih se izdvajaju osnivanje fiktivnih privrednih organizacija, višestruke transakcije istog lica i strukturiranje iznosa transakcija, osnivanje kockarnica i ilegalnih online platformi za igre na sreću, kupovina nekretnina i drugih predmeta velike vrijednosti, translacija novčanih sredstava, kupovina strane valute i korišćenje bankovnih računa firmi, prevare putem interneta, fiktivni računi i slično. U

drugom dijelu ove glave prikazana je metodika otkrivanja i rasvjetljavanja ovih krivičnih djela, sa posebnim osvrtom na analizu finansijskih istraga, operativno taktičke radnje i radnje dokazivanja.

U glavi VI (str. 106-198) kao centralnom dijelu rada analizirani su trendovi ovih formi kriminaliteta putem vrijednosne analize izvedene po verifikovanim kriterijumima. U uvodnom dijelu ove glave izvršena je analiza obima i dinamike kriminaliteta u Crnoj Gori za period 2015-2021. godina (poznati i nepoznati učinioci, odbačene krivične prijave, odložena gonjenja i novčana sredstva naplaćena primjenom ovog instituta,) sporazumi o priznanju krivice, naredbe za sporovođenje istrage, prosjek trajanja tužilačkih istraga, optuženja i osuđujuće presude. U drugom dijelu istraživanja izvršena je analiza finansijskih istraga, zamrzavanja i oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću u Crnoj Gori nakon donošenja Zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću 2015. godine. U trećem dijelu istraživanja izvršena je krivično pravna analiza stanja i kretanja kriminaliteta u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma za period 2014-2020. godina, kroz produbljenu analizu prijavljenih, optuženih i osuđenih osoba i druge vrlo značajne kriminološke elemente kao što su recidivizam, distribucija kriminaliteta u odnosu na pol, bračno stanje, imovno stanje, starosne grupe, državljanstvo, nivo obrazovanja i slično. U četvrtom dijelu ove glave prezentirani su rezultati istraživanja povezanosti zloupotrebe droga, pranja novca, finansiranja terorizma i teških ubistava za period 2015-2020. godina. U petom dijelu ove glave obrađena su predikatna krivična djela-pranje novca i finansiranje terorizma kao što su neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, zloupotreba službenog položaja i sl. U šestom dijelu ove glave obrađeno je pranje novca u bankarskom sektoru Crne Gore, a u sedmom dijelu ove glave izvršena je analiza evropskih standarada u oblasti suzbijanja pranja novca i finansiranja terorizma.

U zaključnom dijelu disertacije (str.198-202) sumirani su rezultati istraživanja shodno postavljenim ciljevima i hipotezama istraživanja.

2. Vrednovanje disertacije

2.1. Problem

U prvim decenijama XXI vijeka savremena civilizacija je izložena brojnim novim formama kriminalnog ispoljavanja. Tu se prije svega misli na krivična djela sa

elementima organizovanog i transnacionalnog organizovanog kriminaliteta. Od novih oblika krivičnih djela po svojoj složenosti u smislu identifikacije učinilaca, odnosno razjašnjavanja i dokazivanja, a imajući u vidu da se radi o inkriminacijama izvršenim od strane nepoznatih učinilaca, u fokusu su naročito krivična djela pranje novca i finansiranje terorizma koja generišu izuzetno negativne posledice po vitalne vrijednosti ljudskog društva. Za Crnu Goru ova krivična djela predstavljaju veliki izazov jer ugrožavaju načela pravne države, razvoj i unutrašnju bezbjednost. Zbog toga je njihovo efikasno suzbijanje od fundamentalnog značaja pri čemu se uspjeh može ostvariti implementacijom odgovarajućih multipolarnih aktivnosti i čvršćim povezivanjem policijskih i pravosudnih institucija na međunarodnom nivou. U krivično pravnoj teoriji i praksi ova krivična djela izazivaju veliki broj kontraverzi i neriješenih pitanja i po tome se izdvajaju u odnosu na stotine drugih tipologija kriminaliteta. I danas egzistira određeni broj država koje u svom zakonodavstvu nijesu propisale krivično djelo pranje novca, dok jedan broj država krivična djela sa elementima terorizma tretira kao političke delinkvenata. Stoga je međunarodna zajednica a posebno EU uložila značajne napore da riješi osnovne probleme i otvorena pitanja vezana za ovu oblast kriminalnog ispoljavanja.

U tom cilju je prilikom sastanka predsjednika država i vlada Grupe 7 ekonomski najmoćnijih država 1989. godine, razmatran problem pranja novca. U cilju efikasnijeg suzbijanja ove pojave na međunarodnom planu, osnovana je Grupa za finansijske akcije koja je u toku 1990. godine donijela dokument "Četrdeset preporuka za borbu protiv pranja novca" koji sadrži strateški važne elemente i upućuju na bazične pravce u suzbijanju pranja novca. Konvencija o pranju, detekciji, zaplijeni i oduzimanju prihoda nastalih izvršenjem krivičnih djela donijeta je u Strazburu 1990. godine. Najveći značaj ovog dokumenta je u preciznom definisanju krivičnog djela pranje novca u članu 6 ovog dokumenta. Godine 1991. SE je donio prvu Direktivu o preveniranju korišćenja finansijskog sistema u cilju izvršenja krivičnog djela pranja novca kako bi se zaštitili vitalni interesi EU u ovoj oblasti. U tom kontekstu je ukazano na neophodnost da se fenomen pranje novca normira kao naročito opasno krivično djelo koje ugrožava sve države pojedinačno i međunarodnu zajednicu.

Godine 2001. Savjet Evrope je donio Drugu Direktivu o preveniranju korišćenja finansijskog sistema u cilju pranja novca kojom je obavezao države članice da prošire katalog prethodnih krivičnih djela i spisak profesija povezanih sa inkriminacijom pranje novca. Treća Direktivu o preveniranju korišćenja finansijskih sredstava u cilju pranja novca i finansiranja terorizma donijeta je četiri godine kasnije od strane SE kojom su značajno unaprijeđeni evropski standardi u ovoj oblasti u dijelu procjene rizika od ovih delikata. Nesporno najbolji efekti u suprotstavljanju ovim inkriminacijama ostvareni su ratifikacijom Direktive 2015/849 EU o preveniranju upotrebe finansijskog sistema za izvršenje krivičnih djela pranje novca i plaćanje terorističkih aktivnosti. Usvajanjem ovog akta kreiran je djelotvoran pravni mehanizam za rješavanje problema prikupljanja novca ili imovine u terorističke svrhe budući da se od država članica zahtijevalo da detektuju i reduciraju riziko faktore povezane sa pranjem novca i finansiranjem terorizma. Od ostalih dokumenata u ovoj oblasti važno je istaći i Direktivu EU 2018/843 u kojoj se ističe direktna konekcija organizovanog kriminaliteta i terorizma, odnosno kauzalitet između terorističkih i kriminalnih organizacija, što predstavlja veliku bezbjednosnu prijetnju za najviše vrijednosti EU.

Finansijska sredstva su ključni preduslov za održavanje infrastrukture terorista i realizaciju terorističkih akata. Ohrabruje činjenica da Evropska unija ima jedinstven stav u vezi strategije suzbijanja terorizma. Ta odlučnost u pogledu energičnog suprotstavljanja ovom kriminalnom fenomenu ogleda se prevashodno u odredbama odeljka 2, člana 43 i člana 67 Ugovora o funkcionisanju EU. Evropska konvencija o suzbijanju terorizma iz 1977. godine, otklonila je prepreke za ekstradiciju terorista. Ovim aktom je precizirano da jedan broj krivičnih djela se ubuduće neće kvalifikovati kao politički delikti, delikti koji su izvršeni iz političkih pobuda ili delikti povezani sa političkim inkriminacijama. Odredbama Okvirne odluke EU iz 2002. godine regulisano je devet krivičnih djela sa elementima terorizma uključujući logističku pripremu i obezbjeđenje određenog iznosa finansijskih sredstava za ostvarenje terorističke namjere. Ovu oblast je potpunije regulisala Konvencija SE o prevenciji terorizma iz 2005. godine.

Kriminalni fenomeni pranje novca i finansiranje terorizma kao delikti sa elementima organizovanog transnacionalnog kriminaliteta privukli su pažnju jednog broja eminentnih autora koji su nastojali objasniti etiologiju i fenomenologiju ovih

krivičnih djela. Konstantnom apsolutnom i relativnom porastu ovih tipologija kriminaliteta pogoduje i nekompatibilnost normativne osnove za procesuiranje nosilaca naznačenih inkriminacija koji koriste visokosofisticirane i visokosignifikatne načine izvršenje krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorističkih akata. (Savone, 1995). Sagledavajući realno stanje u ovoj oblasti, može se konstatovati na osnovu pouzdanih podataka, da efikasnost u rasvjetljavanju krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma nije na potrebnom nivou i da je još uvijek visoka tamna i siva brojka ovog vida kriminaliteta (Rakočević, Jovanović, 2019). Ekspanzija ovih formi kriminaliteta dovodi do izostanka pravne sigurnosti što ima za posledicu redukciju investicija u državama koje su ozbiljnije zahvaćene ovim kriminalnim fenomenom (Abadinsky, 2003). Za finansiranje terorističkih aktivnosti i terorističkih organizacija vrši se obezbjeđenje i prikupljanje finansijskih sredstava u vidu novca, hartija od vrijednosti ili imovine. (Bošković, 2003).

Većina radova koje je do sada objavila kandidatkinja u direktnoj su vezi sa samom disertacijom i osnova teze je u cjelosti kompatibilna sa njenim istraživanjima. Ona je posebno obradila krivično djelo pranje novca na nacionalnom i međunarodnom nivou (2019), kao i krivično djelo finansiranje terorizma putem komparativne analize crnogorskog zakonodavstva i standarda EU (2021). Značajan iskorak u naučnom smislu ostvaren je nakon detekcije uzročne veze između ovih krivičnih djela i predikatnih krivičnih djela (2021). Postojanje nesporne korelativnosti teze i radova kandidatkinje ubjedljivo potvrđuje sadržina objavljenih radova koji bez izuzetka za predmet istraživanja imaju krivično pravni problem šireg opsega, odnosno pranje novca i finansiranje terorizma. U ključnim radovima kandidatkinja je nedvosmisleno dokazala da je moć koju posjeduju pripadnici organizovanog kriminaliteta bazirana na novcu pribavljenom protivzakonitim aktivnostima, što predstavlja ekonomsku osnovu za ekspanziju kriminalnih mreža na međunarodnom nivou.

2.2. Ciljevi i hipoteze disertacije

Ciljevi istraživanja doktorske disertacije su opšti, naučni i pragmatični. Opšti cilj doktorske disertacije je kreiranje snažnije krivično pravne osnove za efikasnije suzbijanje pranja novca, finansiranja terorizma i predikatnih krivičnih djela. Naučni

ciljevi obuhvataju eksplanaciju naznačenih inkriminacija kao i utvrđivanje kauzaliteta između pranja novca, finansiranja terorizma, predikatnih i drugih krivičnih djela. Naučni ciljevi su za potrebe ove studije podijeljeni na eksplorativne, deskriptivne i eksplanatorne. Eksplorativni ciljevi su upoznavanje sa problemom pranja novca i finansiranja terorizma i predikatnih krivičnih djela, kao i utvrđivanje osnovnih elemenata inkriminacija, odnosno davanje odgovora na pitanje: Šta obuhvataju kriminalni fenomeni pranja novca i finansiranje terorizma uključujući i prethodna i povezana krivična djela? Deskriptivni ciljevi su konkretizacija elemenata bića ovih inkriminacija što uključuje determinaciju radnje, posledice, uzročnog odnosa, objekta zaštite, krivice i svih drugih krivično pravno relevantnih obilježja kao i komparacija stanja u Crnoj Gori sa uporednim zakonodavstvom i evropskim standardima. Eksplanatorni ciljevi su objašnjenje uzročne veze između pranja novca i finansiranja terorizma i krivičnih djela teških ubistava i zloupotrebe opojnih droga. Pragmatični ciljevi odnose se na benefite oficijelnih struktura i društva u cjelini od istraživanja, budući da će sistematizovana saznanja pomoći uspješnijem suprotstavljanju ovim oblicima kriminaliteta.

Imajući u vidu da je cilj istraživanja sticanje novih saznanja istraživačka pitanja su determinisana ciljevima rada i čine polaznu osnovu za hipotetički okvir istraživanja.

I istraživačko pitanje: Zašto je mali broj osuđenih lica za krivična djela pranja novca i krivična djela sa elementima terorizma u Crnoj Gori u odnosu na broj prijavljenih i optuženih lica?

II istraživačko pitanje: Koji su razlozi niske stope registrovanih krivičnih djela pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno zašto je visoka tamna i siva brojka kriminaliteta u ovog oblasti?

III istraživačko pitanje: Da li je djelotvoran sistem zaštite od korišćenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma u Crnoj Gori i u EU?

IV istraživačko pitanje: Da li je pravni okvir Crne Gore u potpunosti usklađen sa pravnim tekovinama EU u oblasti suzbijanja pranja novca i finansiranja terorizma?

V istraživačko pitanje: Da li su potrebne izmjene pojedinih zakonskih odredbi ovih inkriminacija u pogledu determinacije elemenata bića ovih delikata?

Na osnovu istraživačkih pitanja kreiran je teorijsko – hipotetički okvir istraživanja koji konstituiše osnovna i više međusobno povezanih hipoteza strukturiranih na sljedeći

način:

H1: Organizovani kriminaliteta u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma sa međunarodnim transferima, u korelaciji je sa globalizacijom tržišta i tokova novca, a moderne tehnologije i sofisticirani sistemi plaćanja, u kauzalnoj su vezi sa novim mogućnostima modifikacije klasičnih oblika izvršenja ovih inkriminacija.

H2: Ukoliko je viši indeks prikrivanja krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma utoliko je manji broj procesuiranih učinilaca ovih delikta.

H3: Crnogorsko zakonodavstvo u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma nije u potpunosti kompatibilno sa evropskim standardima u dijelu kreiranja normativne osnove za efikasniji krivični postupak.

H4: Sudska praksa u Crnoj Gori nije u cjelosti harmonizovana sa pravnom tekovinom EU, odnosno praksom Evropskog suda za ljudska prava u naznačenoj oblasti.

Hipoteze su dokazivane empirijskim istraživanjem na reprezentativnom uzorku. Istraživanje je realizovano prikupljanjem primarnih i sekundarnih podataka. Primarni podaci prikupljeni su metodom proučavanja pojedinačnih slučajeva kriminalnog ponašanja. Izvor sekundarnih podataka je službena dokumentacija nadležnih državnih organa (policije, državnog tužilaštva, sudova i dr.) presude Evropskog suda za ljudska prava i slično. Na osnovu prikupljenih podataka provjerene su hipoteze istraživanja.

2. 3. Bitne metode koje su primijenjene u disertaciji i njihova primjerenost

U istraživanju krivičnih djela pranje novca i finansiranja terorizma kao i predikatnih delikata korišćena je metodologija pravnih i srodnih nauka s akcentom na kvalitativnu i razvojnu dimenziju. Predmet disertacije je svestrano izučavan u svim fenomenološko kauzalnim segmentima kroz jedinstvo u pristupu u cilju integralnog sagledavanja naznačenih kompleksnih formi kriminalnog ispoljavanja.

Metode su implementirane u skladu sa naučnim standardima u procesu prikupljanja, obrade i analize podataka, odnosno produbljenog izučavanja ove vrste kriminaliteta shodno definisanom hipotetičkom okviru. Fundiranjem operacionog modela i empirijskom analizom utvrđeno je da li je efikasno suzbijanje krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma od presudne važnosti za redukciju sposobnosti djelovanja

terorista i drugih nosilaca kriminalnih aktivnosti i da li bitno doprinosi uskraćivanju protivpravne imovinske koristi pripadnicima organizovanog kriminaliteta. To predstavlja bazu za provjeru hipoteza kao osnovnih polazišta rada.

Saglasno ciljevima i predmetu istraživanja rad na doktorskoj disertaciji obuhvata više faza. U prvoj fazi istraživanja deskriptivnim, analitičkim i istorijsko-pravnim metodom na osnovu referentnih izvora, analizirana je pojamovna sadržina organizovanog kriminaliteta, zatim su produbljeno analizirane tipologije pranja novca i finansiranja terorizma, objektivni i subjektivni elementi ovih inkriminacija kao i faze i tehnike pranja novca i finansiranja terorizma, uz dosljedno poštovanje principa sistematičnosti i kritičnosti u svrhu kreiranja novih krivično pravno relevantnih informacija.

Imajući u vidu da se rad bavi utvrđivanjem konotacije pravnih normi kao i sadržaja krivično pravnih instituta vezanih za krivična djela pranja novca i finansiranja terorizma u drugoj fazi dominantno je korišćen normativni metod. Ovaj metod posmatra pravne pojave kao integralni sistem sa definisanom funkcijom kojim se ostvaruje društvena funkcija prava. Naznačenim metodom se utvrđuju dispozicije i sankcije za predmetna krivična djela kroz čiju se povezanost determiniše funkcionisanje krivičnog prava u praksi.

Polazeći od činjenice da se u radu obrađuju međunarodni dokumenti iz oblasti pranja novca i finansiranja terorizma kao i komparativno zakonodavstvo u sljedećoj fazi istraživanja korišćen je uporedno pravni metod. Na osnovu komparativne analize utvrđen je stepen kompatibilnosti crnogorskog zakonodavstva sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Dokumentaciona analiza je korišćena prilikom proučavanja prakse Evropskog suda za ljudska prava u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma. Analiza presuda najvišeg autoriteta sudske jurisprudencije na starom kontinentu bitno je doprinijela realnom sagledavanju sudske prakse u Crnoj Gori sa tendencijom njenog unapređenja.

Za proučavanje crnogorskog zakonodavstva u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma u radu je korišćen aksiološki metod. Pomoću ovog metoda vrednovane su pravne norme i nacionalni krivično pravni sistem u cjelini. Izvršena je procjena tehničkih rješenja u pravnom normiranju radi stvaranja jačeg pravnog okvira za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.

Radi sagledavanja stanja u oblasti otkrivanja i rasvjetljavanja ovih krivičnih djela korišćeni su kriminalističko forenzički metodi, što je predstavljalo polaznu osnovu za predlog boljih rješenja u ovom važnom dijelu reakcije države na kriminalno ponašanje sa tendencijom smanjenja tamne i sive brojke ove tipologije kriminaliteta.

Metodi analize, sinteze i generalizacije korišćeni su za pojedinačnu analizu i obradu svih procesuiranih slučajeva u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma i predikatnih krivičnih djela u Crnoj Gori, na osnovu čega su prezentirani razlozi niskog procenta osuđenih lica u odnosu na broj prijavljenih i optuženih lica i predloženi mehanizmi za prevazilaženje postojećeg nepovlnog stanja.

U završnoj fazi izvršena je obrada prikupljenih podataka i formiran modela koji predstavlja polazište za potvrđivanje osnovne i izvedenih hipoteza. Za analizu statističkih podataka korišćene su kvantitativne metode. Empirijski rezultati su interpretirani u skladu sa naučnim standardima.

2.4. Rezultati disertacije i njihovo tumačenje

U ovoj studiji izvršena je interdisciplinarna analiza krivičnih djela pranje novca, finansiranje terorizma i predikatnih inkriminacija kao izuzetno kompleksnog kriminalnog fenomena organizovanog transnacionalnog tipa. Istraživanje je rezultiralo novim saznanjima koja bitno doprinose razjašnjavanju najtežih formi kriminaliteta i potvrdilo raznovrsnost metoda pranja novca i finansiranja terorizma kroz finansijsku i nefinansijsku oblast kao i značaj prevencije ovih krivičnih djela. Rezultati koje je u ovoj oblasti kandidatkinja tokom višegodišnjeg rada na disertaciji ostvarila sadrže nesporno značajne rezultate koji su prilazani u nastavku izvještaja.

Kandidatkinja je sistematizovala koherentna znanja o transnacionalnom kriminalitetu sa organizovanim oblicima u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma sintezom kriminološkog aspekta (etiologija, dinamika i tipologije), krivično pravnog aspekta (inkriminisana ponašanja sa obilježjima organizovanog kriminaliteta i procesnom dimenzijom suzbijanja) i kriminalističkog aspekta (metodika otkrivanja i metode i sredstva suprotstavljanja organizovanom kriminalitetu u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma).

Determinacija pojma organizovani kriminalitet u ovom radu izvršena je na sveobuhvatan način kao i njegovo razgraničenje od drugih oblika krivičnih djela, odnosno tipologija inkriminacija u pogledu obligatornih i fakultativnih elemenata.

Sveobuhvatna analiza usklađenosti zakona iz oblasti krivičnog prava u Crnoj Gori sa pravnim standardima propisanim u velikom broju međunarodnih i evropskih dokumenata u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma, zauzima značajno mjesto u disertaciji. Analiza je pokazala da u nekim oblastima proces usklađivanja zahtijeva određene intervencije u nacionalnom zakonodavstvu u smislu uspješnijeg dokazivanja krivičnih djela. Produbljena analiza razlika crnogorskog krivičnog zakonodavstva u odnosu na zakonsku regulativu pranja novca i finansiranja terorizma u komparativnim zakonodavstvu, prikazana u radu bitno povećava njegov kvalitet. Rad dobija na značaju i zbog objašnjene konkretizacije krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma u crnogorskom zakonodavstvu u odnosu na radnju, posledicu, uzročni odnos, objekt napada, sticaj, krivicu, sankciju i tsl. Osim toga produbljena analiza tehnike, taktike i metodike istraživanja i prveniranja krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma kroz seriozno izučavanje sredstava i metoda otkrivanja i razjašnjavanja ovih inkriminacija u cilju otkrivanja i lišenja slobode njihovih učinilaca i otkrivanja u obezbjeđivanja dokaza u krivičnom postupku bitno doprinosi njegovom kvalitetu.

Empirijskim istraživanje je pokazalo da je periodu od 2015. do 2021. godina došlo do velikog porasta kriminaliteta u Crnoj Gori za 2598 krivičnih djela ili 34,2%. Registrovan je veliki porast broja poznatih učinilaca krivičnih djela koji je u 2015. godini iznosio 5264 a u 2020. porastao na 9069 što je više za 3828 krivičnih djela ili 72,7%. Ukupan broj nerasvijetljenih krivičnih djela (9000-10000) jednak je prosječnom broju registrovanih krivičnih djela na godišnjem nivou, a budući da se radi o najtežim deliktima to mora da zabrine oficijelne strukture kao i građane. U odnosu na broj prijavljenih učinilaca krivičnih djela za posmatrani period registrovan je vrlo visok procenat odbačaja krivičnih prijava koji iznosi 44,9% što ubjedljivo govori o tome da je skoro polovina krivičnih prijava najčešće podnošena bez valjanih dokaza. U ovom petogodišnjem vremenskom intervalu odloženih gonjenja bilo je 3813 ili godišnje 19,8%. Iznos naplaćenih novčanih sredstava primjenom instituta odloženog gonjenja uvećan je u 2020. godini u odnosu na 2016. godinu za 311980 ili 257,5%. U 2020. godini broj sporazuma o priznanju krivice je

povećan u odnosu na 2016. godinu za 334, 7%. Istrage su prosječno trajale u posmatranom petogodišnjem periodu 237,7 dana. U posmatranom periodu optuženo je 19035 lica. Osuđeno je 17064 lica. Procenat osuđujućih presuda kreće se od 87% do 93% godišnje što govori o nespornom kredibilitetu dokaza pribavljenih od strane organa otkrivanja i gonjenja učinilaca krivičnih djela. S druge strane, ako sagledamo strukturu krivičnih djela vidjećemo da je najveći broj oslobađajućih presuda sud izrekao za najteža krivična djela. U posmatranom periodu pokrenute su finansijske istrage protiv ukupno 429 fizičkih lica i 164 pravna lica. U ovom periodu povećan je broj osoba od kojih je privremeno ili trajno oduzeta protivpravna imovinska korist.

U periodu od 2014. do 2021. godine za krivično djelo pranje novca prijavljeno je ukupno 233 fizičkih i 95 pravnih lica. Za krivična djela sa elementima terorizma u periodu od 2014. do 2020. godina prijavljeno je 37 lica. Za krivično djelo pranje novca u navedenom periodu ukupno je optuženo 65 lica. U naznačenom periodu ukupno su optužena 34 lica za krivično djelo terorizam, terorizam u pokušaju i učestvovanje u stranim oružanim formacijama. U periodu od 2005. do 2021. godine za krivično djelo pranje novca ukupno je osuđeno 11 lica na 20 godina i 6 mjeseci zatvora. Od osuđenih lica oduzeta je imovinska korist u ukupnom iznosu od 818775 eura. U 2019. godini nepravosnažno je osuđeno 10 lica za krivično djelo terorizam u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelom stvaranje kriminalne organizacije na ukupno 58 godina zatvora. Učešće povratnika u ukupnom broju osuđenih lica za ova krivična djela iznosi 12 ili 57,14%. Učešće osoba muškog pola u izvršenju krivičnih djela pranje novca i terorizma iznosi 80,95%. Učešće osoba ženskog pola je 19,05%, što se poklapa sa uporednim istraživanjima. U ukupnom broju učinilaca ovih krivičnih djela 13 (61,8%) bilo je u braku dok 8 (38%) nije bilo u braku. Srednjeg imovnog stanja bilo je 12 osuđenih lica ili 57,14%, dok je lošeg imovnog stanja bilo 9 ili 42,85%. Najviše osuđenih lica nalazilo se u petoj deceniji života (33,3 %), zatim u četvrtoj deceniji (23,8%) i trećoj deceniji života (23,8 %). Nije registrovano nijedno lice mlađe od 21 godine niti starije od 71 godine života. S obzirom na državljanstvo osuđenih lica domaći državljani učestvuju sa 52 %, dok stranci čine oko 48% učinilaca. To ubjedljivo govori o prirodi ovih krivičnih djela koja su pretežno internacionalnog karaktera. U pogledu obrazovanja dominiraju lica sa visokom stručnom spremom (52,38%). To naročito dolazi do izražaja kod krivičnih djela

privrednog kriminaliteta budući da učinio da bi izvršili najteža krivična djela iz ove oblasti moraju posjedovati specijalizovana znanja.

Poseban fokus istraživanja bio je na utvrđivanju povezanosti između krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, pranja novca i teških ubistava u kontekstu sukoba dvije suprotstavljene transnacionalne kriminalne organizacije u Crnoj Gori. Uzorak obuhvata svih 46 registrovanih slučajeva teških ubistava izvršenih na profesionalan način u periodu od 2015. do 2020. godine kao posledica krijumčarenja droge i pranja novca. Rezultati istraživanja pokazuju da je rasvijetljeno 30 (65,2%) teških ubistava, da je mjesto zločina najčešće bio automobil 14 (30,4%), da je u mjesecu januaru izvršeno najviše ubistava 8 (17,3%), da se ubistva najčešće dešavaju ponedjeljkom 13 (28%), i da je doba dana od 17-18 časova period najviše izvršenih zločina 9 (19,5%). Pucanjem iz vatrenog oružja izvršeno je 30 (65,2%) ubistava, daljina pucanja je najčešće bila od 0-5 metara kod 14 (46,6%) ubistava, sredstvo izvršenja bilo je pretežno oružje Heckler & Koch u 13 (28,2%) ubistava, dok je žrtava bilo najviše u životnoj dobi od 30-40 godina 18 (39,1%). U posmatranom periodu zaplijenjeno je 29,75 tona kokaina vrijednog više milijardi eura čiju neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet su organizovali pripadnici ovih kriminalnih organizacija.

Istraživanje je obuhvatilo i predikatne delikte, odnosno različite inkriminacije čijom realizacijom je pribavljena imovinska dobit u smislu predmeta delikta pranje novca. U periodu od 2016. do 2021. godine zbog izvršenja krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga osuđeno je ukupno 806 lica. Na kaznu zatvora osuđeno je 762 lica ili 94,5%. Ostala lica osuđena su na rad u javnom interesu, novčanu kaznu ili uslovnu osudu. U naznačenom periodu na teritoriji Crne Gore oduzeto je 10,6 tona marihuane, 2,57 tona heroina i 0,77 tona kokaina. U istom periodu za krivično djelo utaja poreza i doprinosa prijavljeno je ukupno 99 osoba. U ovom periodu odbačeno je 60 krivičnih prijava ili 60,6% što je izuzetno visok procenat koji ukazuje na nepostojanje kredibilnih dokaza kod velikog broja prijava. Osuđujućih presuda za krivično djelo utaja poreza i doprinosa bilo je veoma malo i to protiv 25 lica ili 25,2% od broja prijavljenih lica. Izrečene su kazne zatvora protiv 7 (28%) osoba, dok je uslovna osuda izrečena protiv 15 (60%) lica.

U istraživanom periodu prijavljeno je ukupno 459 osoba zbog postojanja sumnje da su izvršile krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju. Osuđena su 132 lica. Kazne zatvora izrečene su protiv 37 (28%) lica. Uslovna osuda bila je dominantna krivična sankcija i ona je izrečena protiv 90 (65,6%) osoba. Za posmatrani period prijavljeno je ukupno 1839 lica zbog postojanja sumnje da su izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Osuđeno je 80 osoba ili 4,3% od broja prijavljenih lica. Kazna zatvora izrečena je protiv 30 lica ili 37,5% osuđenih lica. Uslovna osuda izrečena je protiv 50 lica ili 62,5% osuđenih osoba. Izrečene su 52 oslobađajuće presude ili 2,8% u odnosu na broj prijavljenih lica. Ovi podaci ubjedljivo govore o neefikasnosti u procesuiranju ovih delikata i održivosti postavljenih hipoteza u radu.

Ostvareni rezultati u doktorskoj disertaciji mogu doprinijeti ubrzanju pregovaračkog procesa u poglavljima 23 i 24 kao ubjedljivo najkompleksnijih i najzahtjevnijih poglavlja. Istraživanje je potvrdilo da je ključni uslov za realizaciju politike EU u oblasti pravosuđa i temeljnih prava konstituisanje efikasnog i nezavisnog pravosuđa kako bi i Crna Gora razvijala kao država slobode, sigurnosti i pravde u okviru EU. Rezultati istraživanja su više nego ubjedljivo pokazali da samo dostizanje visokih evropskih standarda u pogledu otkrivanja, gonjenja i presuđenja učinilaca najtežih krivičnih djela kao što su organizovani kriminalitet u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma i predikata krivična djela predstavlja krucijalni uslov za ostvarenje vladavine prava. Istraživanje je pokazalo da u odnosu na dva ključna uslova a to su potpuna usklađenost pravnih akata i postizanje mjerljivih ostvarenih rezultata u ovim poglavljima Crna Gora mora angažovati sve svoje kapacitete kako bi uspješno okončala proces pridruživanja EU. Imajući u vidu da je Crna Gora prihvatila novi pristup u pregovorima koji podrazumijeva otvorenost poglavlja 23 i 24 do kraja pregovaračkog procesa iz toga proizilazi veliki značaj ovih poglavlja za kompletan proces integracija. Uostalom, svi rezultati istraživanja u ovoj studiji potvrđuju da samo efikasno pravosuđe i stabilan pravni sistem omogućavaju punopravno članstvo Crne Gore u EU. U radu je pokazan određeni stepen usklađenosti u ovoj oblasti ali i ukazano na neophodnost daljeg usaglašavanja sa fokusom na bitno unapređenje krivično pravne oblasti. U disertaciji je naglašena obaveza države da ostvari značajniji bilans rezultata u ovoj oblasti koji su u proteklom periodu očigledno izostali u dijelu koji se odnosi na pravosnažne presude i

kredibilnost pravosudnog sistema da najteže slučajeve delikata sa elementima organizovanog kriminaliteta procesuiru i proporcionalno sankcioniše kako bi kroz adekvatnu politiku kažnjavanja uticala na odvrćanje učinilaca od izvršanja zločina.

2.5. Zaključci (usaglašenost sa rezultatima i logično izvedeno tumačenje)

Učestali i razorni teroristički napadi na fundamentalne vrijednosti savremenog društva početkom ovog vijeka bitno su uticali na podizanje svijesti o neophodnosti efikasnije prevencije i suzbijanja pranja novca, finansiranja terorizma, predikatnih i drugih krivičnih djela organizovanog kriminaliteta. Država Crna Gora nastoji da u cjelosti uskladi svoje krivično zakonodavstvo sa standardima EU kako bi postigla kompatibilnost sa evropskim zakonodavnim okvirom. Kada su u pitanju ove inkriminacije od velike važnosti je odgovarajuća procjena rizika kao osnova preventivnih aktivnosti, dok identifikacija i procesuiranje učinilaca ovih delikata zahtijeva visokosofisticirana znanja o načinima izvršenja inkriminacija. Pranje novca i finansiranje terorizma je završna faza izvršenja delikata zbog toga što krivično djelo može biti u cjelosti izvršeno samo ako se prikrije njegov izvor. Na taj način ponovo otpočinje inkriminisana aktivnost reinvestiranja nelegalnih sredstava u legalne aktivnosti. Delikti pranja novca i finansiranje terorizma odavno prelaze državne granice što zahtijeva intenzivnu međudržavnu saradnju a naročito razmjenu kriminalistički relevantnih informacija. Stoga internacionalizacija kriminaliteta zahtijeva globalizaciju pravnih normi i koordinirano djelovanje na nacionalnom i internacionalnom nivou. Nosioci kriminalnih aktivnosti nastoje prikriti nelegalni izvor novca u cilju izbjegavanja krivičnog progona zbog čega je oduzimanje imovine stečene inkriminacijama esencijalno važan segment suprotstavljanja kriminalitetu. Samo zajedničko djelovanje svih relevantnih aktera kroz djelotvoran sistem može delinkventima poslati jasnu poruku o izvjesnosti kažnjavanja. Sticaj najtežih formi kriminalnog ispoljavanja zahtijeva posvećeniji naučni pristup kao i energičnu preventivno - represivnu reakciju oficijelnih struktura na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou kako bi se ovo veliko društveno zlo držalo pod kontrolom.

Krivična djela pranja novca i finansiranje terorizma su kompleksne inkriminacije za čije otkrivanje, gonjenje i presudjenje nijesu dovoljne tradicionalne metode suprotstavljanja. Među profesionalcima u ovoj oblasti vlada nepodijeljeno mišljenje da

efikasnost u procesiranju ove tipologije kriminaliteta zavisi od više činilaca. U strateškom smislu na prvom mjestu je studiozna procjena nivoa i oblika rizika od ovih delikata koja čini osnovu efikasnog suzbijanja. Adekvatna procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma nije moguća ukoliko u strateškoj procjeni ne participiraju profesionalci iz policije, državnog tužilaštva i krivičnog suda. Samo na taj način moguće je integrelano sagledati izazove, rizike i prijetnje imanentne ovom obliku kriminaliteta.

Na osnovu analize procesuiranih slučajeva pranja novca u Crnoj Gori evidentno je da nije ostvaren očekivani stepen efikasnosti. Za nezadovoljavajuće stanje u ovoj oblasti ne može se tražiti opravdanje u tome da je slična situacija i u drugim državama ovog regiona u pogledu uspješnosti rješavanja naznačenih delikata. Iako postoji veliki rizik od pranja novca shodno tome ne postoji zadovoljavajuća praksa otkrivanja i suzbijanja. I u pravosnažno okončanim predmetima krivične sankcije nijesu proporcionalne u smislu obeshrabrivanja učinilaca od vršenja krivičnih djela. Deficit istraga je izražen posebno u slučajevima u kojima je predikatno krivično djelo izvršeno u inostranstvu. Mali broj osuđujućih presuda nedvosmisleno ukazuje da se moraju značajno poboljšati mehanizmi istrage ovog delikta što mora biti prioritet nadležnih organa bez obzira na ograničene kapacitete oficijelnih struktura.

Nesporna je činjenica da država ima potencijale u smislu posjedovanja alata za procesiranje ovih oblika delinkvencije, da ima mogućnost korišćenja relevantne dokumentacije u izviđaju i istrazi, odnosno obezbjeđenja dokaza na bazi široke lepeze istražnih tehnika. Unazad nekoliko godina je krivično zakonodavstvo u Crnoj Gori postiglo veći stepen harmonizacije sa međunarodnim standardima. Upravo usljed inkompatibilnosti zakonskih odredbi jedan broj predmeta nije uspješno okončan. To se odnosi na prethodna zakonska rješenja koja je slijedila sudska praksa da se predikatna inkriminacija mora dokazati van razumne sumnje (koja sud ostavlja čvrsto u ubjeđenju da je optuženi kriv), što je bio glavni uslov za donošenje osuđujuće presude. Takođe je bilo nerazumijevanja oko subjektivnog bića ovog delikta neophodnog za dokazivanje krivice jer su sudovi smatrali da je nejasan standard dokazivanja. Veliki nedostatak je i predugo trajanja istraga za ovo djelo. Danas se može konstatovati da je neuporedivo lakše dokazati predikatno krivično djelo u odnosu na pranje novca budući da za podizanje optužnice i osuđujuću presudu za ovaj delikt treba ući u trag novcu i osigurati

finansijske dokaze. U međuvremenu je proširen katalog predikatnih inkriminacija što nije značajnije uticalo na efikasnost postupka. Međunarodni priznati standard je da se sva teška i složena krivična djela mogu smatrati prethodnim deliktima shodno preporukama FATF. Prebacivanje tereta dokazivanja na okrivljenog iako dobro rješenje nije bitno doprinijelo efikasnosti u istragama za ovo krivično djelo.

Kada je u pitanju dokazivanje pranja novca ne treba sporiti činjenicu da se nedvosmisleno mora dokazati da određena imovina potiče iz nelegalnog izvora ili preciznije da je oprani novac proistekao iz kriminalne djelatnosti. U toku istrage i suđenja neophodno je utvrditi vezu između prethodnog delikta i imovine. U tom smislu potrebna je pouzdanija osnova za uspješnije dokazivanja nelegalnog izvora prihoda posebno u odnosu na forenzičke istrage iz oblasti digitalnih tehnologija koje uključuju elektronske sisteme za skeniranje bankarskih baza podataka i visokosofisticirane softvere za detekciju relevantnih konekcija.

U procesuiranim slučajevima zapažen je nedostatak odgovarajuće internacionalne saradnje u predmetima sa elementima inostranosti. Razmjena finansijsko obavještajnih podataka bila je prilično spora i skoro nedjelotvorna. U pogledu razmjene kriminalistički relevantnih informacija još uvijek postoje značajne limitacije. To se naročito odnosi na ograničenja u dijelu obezbjeđenja dokaza od pružaoca usluga koji se nalaze u inostranstvu i realizaciju specijalnih istražnih tehnika kao što su presijetanje komunikacija, analiza geolokacija telefona i slično.

Kada govorimo o metodici otkrivanja, rasvjetljavanja i dokazivanja krivičnog djela finansiranje terorizma može se konstatovati da ovaj oblik delinkvencije još uvijek nije dovoljno rasvijetljen u smislu detekcije brojnih načina izvršenja krivičnog djela. Predmete iz ove oblasti dodatno komplikuje neophodnost obezbjeđenja kriminalistički relevantnih informacija iz više država i hronični nedostatak ažurnosti u postupanja zamoljenih država. Poseban izazov predstavlja uspostavljanje balansa između procesuiranja i presuđenja učinilaca i preveniranja terorističkih napada. Evidentan je deficit pravosnažnih osuđujućih presuda za krivično djelo finansiranje terorizma. Sve to ukazuje na brojne barijere na koje nailaze države prilikom istrage ovog zločina. Posmatrajući kaznenu politiku za ovo krivično djelo primjetno je da je ona blaga i izrečene kazne nijesu srazmjerne težini zločina.

2.5.1. Verifikacija hipoteze i odgovori na istraživačka pitanja

Istraživanje je u cjelosti potvrdilo glavnu hipotezu i dalo odgovor na prvo istraživačko pitanje: Zašto je mali broj osuđenih lica za krivična djela pranje novca i krivična djela sa elementima terorizma u Crnoj Gori u odnosu na broj prijavljenih i optuženih lica? Hipoteza je potvrđena i kroz odgovor na drugo istraživačko pitanje vezano za identifikaciju činilaca i nisku stopu registrovanih krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma, odnosno visoku tamnu i sivu brojku kriminaliteta u ovog oblasti. Na osnovu analize učinkovitosti metoda otkrivanja, rasvjetljavanja i dokazivanja ovih delikata u Crnoj Gori utvrđena je njihova neefikasnost u pogledu detekcije i razjašnjavanja kompleksnih odnosa i veza ovih i predikatnih inkriminacija. Kada se tome doda internacionalni karakter ovih delikata i sofisticirane forme izvršenja iz toga proizilazi da je zaostajanje za modifikovanim oblicima operacionalizacije naznačenih krivičnih djela generisano deficitom inoviranih procedura, mehanizama i institucija neophodnih za uspješno suprotstavljanje ovom kriminalnom fenomenu.

Drugu hipotezu u istraživanju koja viši indeks prikrivanja vezuje za redukciju procesuiranih učinilaca ovih delikata, rezultati istraživanja su potvrdili, budući da je pored prikrivanja krivičnog djela i učinioa skrivanjem ili uništavanjem tragova djela utvrđen u krivičnompravnom smislu visok stepen saučesništva bilo kao stvarni kada se prikriva korist od izvršenog delikta ili kao personalni koji podrazumijeva prikrivanje nosilaca kriminalnih aktivnosti da ne budu otkriveni i privedeni pravdi. Istraživanje je pokazalo da amplifikacija proaktivnih istraga i standardizacija metoda otkrivanja, rasvjetljavanja, dokazivanja i sprječavanja krivičnih djela pranje novca i finansiranja terorizma, može bitno doprinijeti redukciji visoke stope nerasvijetljenosti ovih formi inkriminacija u Crnoj Gori. Na ovaj način dat je odgovor na treće istraživačko pitanje koje polazi od nedjelotvornosti i nedostataka protektivnog sistema koji u potrebnoj mjeri ne djeluje na riziko faktore i ne sprovodi studiozne procjene rizika od izvršenja predmetnih inkriminacija.

U istraživanju je potvrđena i treća hipoteza koja polazi od premise da crnogorsko zakonodavstvo u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma nije u potpunosti kompatibilno sa evropskim standardima u dijelu kreiranja normativne osnove za efikasniji krivični postupak. Imajući u vidu da je vladavina prava ključni uslov za ulazak Crne Gore u EU što potvrđuje i novi pristup u pregovorima i metodologija, poglavlja 23 i 24 poslednja će se zatvoriti dok će napredak u oblasti pravosuđa i temljenih prava kao i pravde, slobode i bezbjednosti određivati ukupan tok pregovora. Stoga je od krucijalne važnosti potpuna harmonizacija crnogorskog krivičnog zakonodavstva sa evropskim standardima u ovoj oblasti, što trenutno nije slučaj budući da je analiza pojedinih zakonskih rješenja pokazala da je neophodno raditi na inoviranju pojedinih odredbi zakona iz krivično pravne oblasti. Ovo je ujedno i odgovor na četvrto istraživačko pitanje vezano za harmonizaciju nacionalnog pravnog sistema sa pravnim tekovinama EU.

U odnosu na četvrtu hipotezu koja polazi od pretpostavke da sudska praksa u Crnoj Gori nije u cjelosti harmonizovana sa pravnom tekovinom EU, odnosno praksom Evropskog suda za ljudska prava u naznačenoj oblasti, istraživanje je kroz detaljnu empirijsku studiju ubjedljivo pokazalo održivost ove hipoteze. Analiza ključnih predmeta je pokazala da su crnogorski sudovi tek od 2018. godine polazili od koncepta koji podrazumijeva da se krivično djelo kojim je pribavljen novac ili druga imovina (predikatno krivično djelo) ne mora odrediti u onoj mjeri koja je potrebna da bi se neko oglasio krivim zbog takvog krivičnog djela, ako je ono predmet postupka, niti mora postojati pravosnažna odluka suda, ali je potrebno utvrditi radnju pribavljanja tog novca. Ukoliko organi gonjenja ne obezbijede dokaze da su novac ili druga imovina pribavljeni kriminalnom aktivnošću okrivljenima se izricala oslobađajuća presuda i pored činjenice da su ekspertize pokazale da za novčana sredstva ili drugu imovinu nema osnova u finansijskoj dokumentaciji. U nekim slučajevima nije došlo do osuđujuće presude iako je okrivljeni pravosnažno osuđen u nekoj od država EU za predikatno krivično djelo. Zbog toga je istraživanje pokazalo da sudska praksa u CG nije kompatibilna sa praksom EU kada je u pitanju dokazivanje ovih inkriminacija, što

predstavlja i odgovor na peto istraživačko pitanje vezano za determinaciju krucijalnih elemenata ovih krivičnih djela.

3. Konačna ocjena disertacije

3.1. Usaglašenost sa obrazloženjem teme

Na osnovu studiozne analize svih strukturnih elemenata doktorske disertacije “**Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi**” doktorandkinje **Aleksandre Jovanović**, Komisija je utvrdila da je ova respektabilna naučna studija u cjelosti kompatibilna sa obrazloženjem teme koje je doktorandkinja podnijela a što je verifikovano od strane Senata UCG. Evidentno je da koncept istraživanja u svim segmentima odgovara opisu studije iz uvodnih razmatranja i da postoji visok stepen konceptualno metodološke saglasnosti sa referentnim standardima u krivično pravnoj oblasti. Shodno dubini analize i ostvarenim rezultatima ovo istraživanje u značajanoj mjeri nadilazi ranija istraživanja. Pravilna pozicioniranost i potvrda hipoteza kao i izuzetan značaj teme i korektna interpretacija dobijenih rezultata značajno se podudaraju sa teorijskom dimenzijom iz odgovarajućih djelova studije.

3.2. Mogućnost ponovljivosti

Polazeći od detaljne eksplikacije metodoloških postupaka implementiranih tokom istraživačkog procesa postoji nesporna mogućnost da se istraživanje ponovi sa identičnim rezultatima koji su dobijeni u ovom originalnom istraživanju. Upravo se replikabilnost može smatrati krucijalnim dokazom pouzdanosti i valjanosti predmetnog istraživanja.

3.3. Buduća istraživanja

3.4.

Imajući u vidu obim, dinamiku i složenost kriminaliteta istraživaniog u ovoj studiji, a posebno njegov apsolutni i relativni porast, ostvareni rezultati u ovoj studiji predstavljaju kvalitetnu dispoziciju za operacionalizaciju budućih istraživanja u krivičnoj i krivično pravnoj oblasti.

3.4. Ograničenja disertacije i njihov uticaj na vrijednost disertacije

Objektivne limitacije disertacije su po svom uticaju irelevantne budući da se ljudska zajednica od svog nastanka do danas suočava sa sve opasnijim i brojnijim vidovima kriminalne aktivnosti zbog čega proučavane inkriminacije postaju sve kompleksnije, dok su evidentne tendencije usložnjavanja stanja u smislu povrede ili ugrožavanja najvećih vrijednosti čovjeka od strane nosilaca ovih kriminalnih aktivnosti. Polazeći od globalnih trendova u oblasti fenomenologije i etiologije kriminaliteta i njihovog uticaja na temeljna prava ličnosti realno je očekivanje da će ova naučna studija u budućnosti sve više dobijati na značaju.

4. Originalni naučni doprinos

Doktorska disertacija **“Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi”** mr **Aleksandre Jovanović** predstavlja sveobuhvatan i originalan naučnoistraživački rad koji daje značajan doprinos krivično pravnim i krivičnim naukama.

Originalni naučni doprinos doktorske disertacije u pogledu sasvim novih saznanja iskazan je u petom dijelu glave VI u kojem je po prvi put u dosadašnjoj krivičnoj i krivično pravnoj literaturi dokazana objektivna uzročna veza između krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, pranja novca i najtežih formi krvnih delikata. U ovom pionirskom poduhvatu objašnjena je fuzija profesionalnog i adaptibilnog tipa kriminalnih organizacija transnacionalnog karaktera a kriminološka i kriminalistička dimenzija istraživanja izazvala je nakon publikovanja veliko interesovanje u naučnoj i stručnoj javnosti. Značaj ovog dijela istraživanja je nemjerljiv zbog toga što su po prvi put identifikovani novi mehanizmi djelovanja kriminalnih organizacija u svrhu vršenja krivičnih djela što bitno doprinosi efikasnijem suzbijanju i prevenciji ovih zločina od strane nadležnih državnih organa.

Originalnost doktorske disertacije u pogledu novih saznanja iskazana je u četvrtom dijelu glave VI u kojem su izvorno obrađene etiološka, fenomenološka i

viktimološka dimenzija pranja novca i finansiranja terorizma kao i u šestom dijelu glave VI u kojem su obrađene sve tri dimenzije kriminalne pojave predikatnih krivičnih djela.

Naučni doprinos iskazan je u vidu proširenja postojećih saznanja u glavi V u kojoj je obrađena metodika otkrivanja i rasvjetljavanja krivičnih djela pranje novca i finansiranje terorizma u dijelu osvjetljavanja novih izvora saznanja i dopunjavanja postojećih operativno taktičkih i istražnih radnji. Na isti način iskazan je naučni doprinos i u glavi IV u kojoj je pored produbljene eksplikacije opšteg pojma predmetnih inkriminacija izvršena integralna konkretizacija elemenata bića ovih krivičnih djela.

Naučni doprinos se ogleda i u definiciji strukturnih elemenata pojma organizovanog kriminaliteta koja je originalna i sveobuhvatna.

Ova naučna studija će doprinijeti razvoju krivično pravne i krivične naučne misli i predstavlja važan iskorak za buduća slična istraživanja i komparacije. Ona je pokazala trenutnu poziciju crnogorske države u oblastima ključnim za integraciju u EU i dala ključne smjernice za djelovanje u ovoj najzahtjevnijoj oblasti kako bi se država efikasnije izborila sa najtežim oblicima kriminaliteta. Ostvareni rezultati će koristiti naučnoj i stručnoj javnosti kao nezaobilazna literatura za naučno istraživanje i sprovođenje zakona.

5. Mišljenje i prijedlog komisije

Doktorska disertacija pod nazivom **“Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi”** mr **Aleksandre Jovanović** je urađena prema svim principima naučnog istraživanja. Ciljevi su precizno definisani, naučni pristup originalan i pažljivo izabran a metodologija rada savremena. Rezultati su pregledno i sistematično prikazani i diskutovani, a iz njih su izvedeni odgovarajući zaključci.


Na osnovu svega navedenog a imajući u vidu dosadašnji naučni rad kandidatkinje, Komisija pozitivno ocjenjuje doktorsku tezu i predlaže Vijeću Pravnog fakulteta i Senatu Univerziteta Crne Gore da prihvati doktorsku disertaciju pod nazivom **“Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi”** mr **Aleksandre Jovanović** i odobri njenu javnu odbranu radi sticanja akademske titule doktora pravnih nauka.

Podgorica, Beograd, Niš, jun, 2022.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije


Prof. dr Dragan Jovašević - predsjednik

Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu




Prof. dr Božidar Banović- mentor

Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu



Doc. dr Darko Radulović- član,

Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore





Univerzitet Crne Gore
Centralna univerzitetska biblioteka
adresa / address: Cetinjska br. 2
81000 Podgorica, Crna Gora
telefon / phone: 00382 20 414 245
fax: 00382 20 414 259
mail: cub@ucg.me
web: www.ucg.ac.me
Central University Library
University of Montenegro

Broj / Ref: 01/6-16-200/1
Datum / Date: 11.07.2022.

Crna Gora
UNIVERZITET CRNE GORE
PRAVNI FAKULTET

Primi eno: 11.07.2022.			
Org. jed.	Broj	Priloga	Adresa
04-735/6			

UNIVERZITET CRNE GORE

PRAVNI FAKULTET

Dekanka

Prof. dr Aneta Spajić

Predmet: Vraćanje doktorske disertacije Aleksandre Jovanović sa uvida javnosti

Poštovana profesorice Spajić,

U prilogu ovog akta dostavljamo Vam doktorsku disertaciju kandidatkinje **Aleksandre Jovanović** pod nazivom: „**Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi**“, kao i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije, koji su u skladu sa članom 42 stav 3 Pravila doktorskih studija dostavljeni **Centralnoj univerzitetskoj biblioteci** 10. 06. 2022. godine, na uvid i ocjenu javnosti.

Na navedeni rad nije bilo primjedbi javnosti u predviđenom roku od 30 dana.

Molimo Vas da nam nakon odbrane dostavite konačnu verziju doktorske disertacije.

S poštovanjem,



DIREKTOR

mr Bosiljka Cicmil

Pripremila:

Milica Barac
Administrativna asistentkinja
Tel: 020 414 245
e-mail: cub@ucg.ac.me

lv.br.538/22

lv.br.538/22
Javni izvršitelj Dušan Nišavić, sa službenim sjedištem u Beranama, ul. M. M. br. 30, u pravnoj stvari izvršnog poveljara MFI MonteCredit doo Podgorica marta br. 52, Podgorica, protiv izvršnih dužnika Lekić Savne, iz Berana i o naplate novčanog potraživanja 5.882,00€, shodno čl. 45 ZIO-a, dana 08.04.2022. godine,

JAVNO OBJAVLJUJE

Da je kod ovog javnog izvršitelja u toku izvršni postupak po predlogu izvršnog poverioca, protiv izvršnog dužnika Lekić Savne, sa zadnje poznatom adresom Pešča bb, Berane.

Javni izvršitelj nije mogao da izvrši uredno dostavljanje rješenja o izvršenju
Iv.br.538/22 od 26.04.2022. godine, neposredno izvršnom dužniku, kao i r
troškovima od 30.05.2022. godine.

troškovima od 30.05.2022. godine.
S tim u vezu pohtjebo je da se izvršni dužnik u roku od tri dana obrati ovom izvršitelju radi preuzimanja pismena, a istoputno dostavljanje se vrši javnim objavljivanjem, a smatra se izvršenim nakon isteka roka od osam dana od dana objave pismena na oglasnoj tabli suda, s obzirom da je prethodno izvršeno objavljivanje dnevnim štampanom mediju. Ovakav način dostavljanja smatra se uređeno i negativne posljedice koje mogu nastati snosiće izvršni dužnik.

JAVNI IZ
DUŠA

OBAVJEŠTENJE

Doktorska disertacija doktorantkinje Aleksandre Jovanović pod nazivom "Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivičnom zakonodavstvu i praksi", i Izveštaj o ocjeni doktorske disertacije, stavljaju se na uvid javnosti.

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije podnijela je Komisija u sastavu:

1. Prof. dr Dragan Jovašević - predsjednik, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu;
2. Prof. dr Božidar Banović - mentor, redovni profesor na Fakultetu bezbjednosti Univerziteta u Beogradu;
3. Doc. dr Darko Radulović - član, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije mogu se pregledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta.

I. Општи подаци кандидата

Име (име оца) и презиме : Драган (Милан) Јовашевић

Матични број : 2310958710379

Датум рођења : 23.октобар 1958.године

Место рођења : Вуковар, Република Хрватска

Радно место : Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш,
Трг краља Александра 11, Република Србија

Место становања : Београд, Џорџа Вашингтона 4

Мобител : 00381-63-7060200

Школовање :

1981.године дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду

1985.године магистрирао на Правном факултету Универзитета у Београду

1995.године докторирао на Правном факултету Универзитета у Београду

Избор у звање : 31.март 2009.године – редовни професор, Правни факултет
Универзитета у Нишу (одлука Сената Универзитета у Нишу)

II. Кратка биографија

Кандидат, проф.др Драган Јовашевић рођен је 23. октобра 1958. године у Вуковару (Република Хрватска) где је завршио основну школу и гимназију са одличним успехом. Правни факултет Универзитета у Београду уписао је школске 1977/8. године да би за непуне четири године дипломирао 1. јула 1981. године са просечном оценом 9,50 као један од најбољих студената генерације.

За показани успех у току студирања награђиван је четири пута од стране Универзитета у Београду. Такође је добио и две награде Универзитета у Београду за урађене наградне темате.

У школској 1981/2. години уписао се на последипломске студије на кривичноправном смеру на Правном факултету Универзитета у Београду где је септембра 1985. године одбранио магистарски рад под насловом : "Наркоманија као социјално патолошка појава и њен криминогени значај" чиме је стекао академски степен магистра кривичноправних наука.

На Правном факултету Универзитета у Београду је маја 1995.године одбранио докторску дисертацију под насловом : "Кривично дело фалсификовања исправе" чиме је стекао научни степен доктора кривичноправних наука.

У току 1981.године био је на студијском боравку у Републици Француској (Париз и Ним) у складу са чланом 40. Програма француско-југословенске сарадње.

Говори енглески и руски језик, а служи се и немачким језиком.

Иако је прве научне радове објавио још 1982. године (у часописима : Правни живот из Београда и Безбедност из Београда) универзитетску каријеру је започео 2004. године када је изабран за ванредног професора на Правном факултету Универзитета у Нишу за кривичноправну научну област.

У звање редовног професора за ужу кривичноправну научну област, за предмет Кривично право на Правном факултету у Нишу је изабран 31.марта 2009 године одлуком Сената Универзитета у Нишу.

III. Најзначајнији радови

1) Драган Јовашевић, Лексикон кривичног права, Београд, (Службени лист 1998. године – прво издање, Службени лист 2002. године – друго издање, Службени гласник 2006. године – треће издање и Службени гласник 2011. године – четврто издање), 2011. године, стр.781, ISBN 978-86-519-0879-1

Ово је најзначајније и јединствено дело ове врсте на нашим просторима које се издаја по природи, значају, садржини, обиму и начину излагања проблематике кривичноправних и других сродних казненоправних научних дисциплина. У овом лексикографском раду су изложени појам, елементи, значај и карактеристике више од 2.500 најразличитијих правних појмова и института сходно важећем кривичном (материјалном, процесном и извршном) законодавству. У излагању материје је коришћена сва расположива домаћа и инострана теоријска кривичноправна литература и судска пракса.

2) Борислав Петровић, Драган Јовашевић, Кривично право Босне и Херцеговине, Опћи дио, Правни факултет у Сарајеву, Сарајево, 2005. године, стр. 411, ISBN 9958-627-25-6

Ово је први уџбеник из области општег дела кривичног права који је уопште објављен на подручју Босне и Херцеговине, а који се користи на свим правним и сродним факултетима. Изложена материја на бази домаће и иностране правне теорије, решења из : Кривичног закона БИХ, Кривичног закона Федерације БИХ, Кривичног закона Брчко Дистрикта БИХ и Кривичног закона Републике Српске и домаће судске праксе, те упоредно-правних решења даје објашњења свих основних, општих појмова кривичног права који се односе на кривично дело, кривичну одговорност и систем кривичних санкција.

3) Борислав Петровић, Драган Јовашевић, Извршно кривично (казнено) право, Правни факултет у Сарајеву, Сарајево, 2006. године, стр. 254, ISBN 9958-627-39-6

Ово је први и јединствени уџбеник ове врсте којим је успостављена нова наставна и научна дисциплина, не само у Босни и Херцеговини, већ и на подручју југоисточне Европе – "Извршно кривично право" или "Право извршења кривичних санкција". На бази домаћих законских решења, судске праксе, упоредно-правних решења и домаће и иностране правне науке уџбеник систематизовано излаже основне појмове везане за појам, врсте, начин, поступак и услове за извршење изречених кривичних санкција, али и других кривичноправних мера као што су : одузимање имовинске користи или притвор или прекршајних санкција институционалног карактера.

4) Борислав Петровић, Драган Јовашевић, Међународно кривично право, Правни факултет у Сарајеву, Сарајево, 2010. године, стр. 325, ISBN 978-9958-627-82-8

Ово је први и јединствени уџбеник из нове наставне и научне дисциплине кривичног права – "Међународног кривичног права" који је објављен у Босни и Херцеговини на чији значај посебно указује чињеница да су аутори из Босне и Херцеговине, односно из Србије с обзиром на различите контексте из којих се посматрају догађаји из

деведесетих година прошлог века. То указује да се овде ради о изузетно значајном научном раду лишеног политичких импликација. Поред основних појмова везаних за појаву, карактеристике, правну природу и значај, те историјски развој, принципе и изворе ове гране права, аутори су посебну пажњу посветили анализи бројних института општег (међународно кривично дело, одговорност у међународном праву, систем кривичних санкција, међународно кривично правосуђе) и посебног (поједина међународна кривична дела као што су : геноцид, ратни злочини, злочини против човечности, агресија и др.) дела међународног кривичног права.

5) Миодраг Симовић, Драган Јовашевић, Љубинко Митровић, Марина Симовић, Малољетничко кривично право, Правни факултет у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2013. године, стр. 482, ISBN 978-9938-57-26-6

Ово је први и јединствени уџбеник из нове наставне и научне дисциплине кривичног права – "Малолетничког кривичног права" (материјалног, процесног и извршног) који је уопште објављен на подручју Босне и Херцеговине. На бази постојећих законских решења, домаће и иностране правне теорије, психологије, педагогије, виктимологије, судске праксе и упоредно-правних решења аутори су свеобухватно изложили појам, карактеристике, правну природу, значај, принципе, изворе и историјски развој малолетничког кривичног права, те систем кривичних санкција за малолетнике (васпитне мере, казну малолетничког затвора и мере безбедности), те алтернативне мере, као и услове, начин и поступак њиховог прописивања, изрицања и извршења.

6) Dragan Jovašević, E Drejta penale, Pjesa e pergjithshme, Koordinacioni centar Vlade Republike Srbije za Preševo, Bujanovac i Medvedu, Beograd, 2010. godine, str.389, ISBN 978-86-6187-007-1

Ово је прво и јединствено издање уџбеника кривичног права – општи део на албанском језику које је објављено у Републици Србији за потребе албанских студената, али и других Албанаца којима је од значаја познавање основних појмова и института кривичног права у свакодневnoj пракси у органима кривичног правосуђа (полиција, јавно тужилаштво, суд, адвокатура). Рад је заснован на домаћој и иностраној правно-теоријској литератури, као и судској пракси домаћих судова и кривичном законодавству Републике Србије које је у примени од 1. јануара 2006. године. У тексту су објашњени сви основни појмови и институти кривичног права као што су : појам и елементи кривичног дела, те основи искључења кривичног дела, појам и елементи кривице и основи искључења кривице, облици и стадијуми извршења кривичног дела, саучесништво и систем кривичних санкција за физичка и правна лица.

7) Драган Јовашевић, Злоупотреба службеног положаја и корупција, Номос, Београд, 2005. године, стр. 212, ISBN 86-81781-53-7

У овој монографији је свеобухватно изложена материја злоупотребе службеног положаја као основног корупцијског кривичног дела од најстаријих времена до данас. На бази домаће и иностране правне теорије, позитивног законодавства и упоредно-правних решења у раду су изложени појам, карактеристике, објект, субјект и однос службених кривичних дела према другим врстама службених деликата или деликата службених лица, затим појам, елементи, карактеристике, облици испољавања и обележја бића кривичног дела злоупотребе службеног положаја према важећем законодавству, као и облици испољавања овог дела у судској пракси где је анализирано више десетина

судских одлука најзначајнијих судова у Републици. Посебан део излагања представља упоредно-правна анализа кривичног дела злоупотребе службеног положаја у више других кривичних законодавстава и утврђивање њихове сличности и разлике према овом кривичном делу у Републици Србији. Значајна је и анализа односа овог кривичног дела са другим сродним кривичним делима као што су : прање новца, проневера, фалсификовање службене исправе, те кривичним делима корупције.

8) Драган Јовашевић, Зоран Стевановић, Правни аспекти извршења кривичних санкција, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2007. године, стр.350, ISBN 978-86-83287-20-8

Ова монографија анализира систем извршења кривичних санкција у Републици Србији који је успостављен новим законодавством донетим 2005. године. После уводних излагања о развоју научне мисли о друштвеној реакцији на криминалитет и историјском развоју система кривичних санкција, посебно казни у свету и у Републици Србији од најстаријих времена до данас, изложена је материја правног основа и циља кажњавања, те појам, врсте, сврха, карактеристике и систем кривичних санкција (казне, мере упозорења, мере безбедности и васпитне мере), као и посебне кривичноправне мере у Републици Србији. Други део излагања у овој обимној монографији која је заснована на достигнућима савремене домаће и иностране правне, педагошке, пенолошке и психолошке научне мисли и судске праксе, те упоредно-правних решења, се односи на извршење кривичних санкција институционалног карактера, појам, врсте и типове установа за извршење казни затвора, упућивање, разврставање, класификацију, рекласификацију, премештај и отпуштање осуђених лица из казнене установе. Посебна је пажња поклоњена анализи правног положаја осуђених лица у заводима, њиховој дисциплинској и материјалној одговорности и примени средстава принуде.

9) Драган Јовашевић, Нужна одбрана и крајња нужда, Правни факултет, Ниш, 2007. године, стр.264, ISBN 978-86-7148-078-9

Ово је јединствена монографија у Републици Србији која свеобухватно обрађује два важна института општег дела кривичног права : нужну одбрану (или право на самоодбрану) и крајњу нужду као опште основе који искључују постојање кривичног дела. На почетку аутор излаже основне теоријске појмове везане за институт кривичног дела (опште и посебне елементе, материјалне и формалне елементе) сходно домаћој и иностраној правној теорији, судској пракси и упоредно-правним решењима. Потом следи излагање о појму, врстама, оправдању и карактеристикама општих и посебних основа који искључују кривично дело. Нужна одбрана је историјски посматрано најстарији општи основ који искључује кривично дело коме аутор посвећује пажњу кроз анализу појма, елемената и карактеристика овог института у домаћем, али и упоредном кривичном законодавству, у судској пракси, али и у прекршајном праву. Трећи део излагања је посвећен анализи појма, елемената и карактеристика, правне природе и основа института крајње нужде у домаћем и упоредном кривичном законодавству и судској пракси. Последњи део излагања се односи на случајеве прекорачења нужне одбране и крајње нужде (појам, врсте, правну природу и значај) који изазивају посебну пажњу, не само опште и стручне јавности, већ и правосудних органа.

10) Драган Јовашевић, Зоран Стевановић, Амнестија и помиловање, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2008. године, стр. 168, ISBN 978-86-83287-30-7

У овој монографији аутори свеобухватно и јединствено у нашој земљи на бази домаће и иностране правне теорије, судске праксе и упоредног кривичног законодавства анализирају појам, карактеристике, значај и оправдање за примену основа који гасе кривичне санкције, односно право државе на кажњавање. Два су најзначајнија јавноправна основа ове врсте. То су амнестија и помиловање. Излагање је потом подељено у два дела. У првом делу се анализирају појам, садржина, карактеристике, оправданост, правна природа, дејство, поступак за давање амнестије и примена амнестије у судској пракси, те амнестија у упоредном кривичном законодавству. На исти начин и са истом систематиком се у другом делу анализира институт помиловања као акт милости суверена којим се гаси примена кривичне санкције у конкретном случају извршења кривичног дела, те однос ових института са другим сродним институтима као што су : условни отпуст, ослобођење од казне, ванредно ублажавање казне и рехабилитација.

11) Драган Јовашевић, Систем еколошких деликата – еколошко казнено право, Правни факултет, Ниш, 2009. године, стр.369, ISBN 978-86-7148-097-0

Предмет ове монографије је свеобухватно излагање материје еколошких деликата (кривичних дела, привредних преступа и прекршаја) по први пут присутно у Републици Србији. После доношења нових еколошких закона, закона из области уређења, унапређења и заштите животне средине (воде, ваздуха, земљишта, флоре и фауне) 2005. године, у нашој земљи је на новим основама на бази међународних (универзалних и регионалних) стандарда уређена област заштите животне средине у целости или појединих њених делова о чијим карактеристикама говори ова монографија у првом делу. Други део излагања је посвећен анализи различитих облика и видова угрожавања животне средине путем еколошких деликата, те односу између појединих врста деликата, где је изложен систем еколошких привредних преступа и прекршаја у Републици Србији (кроз анализу појма, карактеристика, садржине, облика испољавања и система санкција за њихове учиниоце). Најзначајнији део излагања се односи на еколошка кривична дела предвиђена у Кривичном законiku и у споредном еколошком кривичном законодавству. Овде су анализирани појам, елементи, карактеристике, обележја бића у основном, квалификованом и привилегованом облику свих еколошких кривичних дела у Републици Србији, сходно постојећем законодавству, схватањима домаће и иностране правне теорије и судске праксе. Овај део монографије је окончан анализом еколошких кривичних дела у одабраном упоредном кривичном законодавству.

12) Драган Јовашевић, Кривична дела корупције, Службени гласник, Београд, 2009. године, стр.265, ISBN 978-86-519-0333-8

Присутна од најстаријих времена, корупција и данас изазива пажњу не само међународне заједнице, правне, безбедносне и политиколошке теорије, већ и појединих држава и њихових законодаваца. Управо је правна анализа кривичних дела корупције (појам, елементи, садржина, карактеристике, облици испољавања и обележја бића примања и давања мита) у теорији, судској пракси, домаћем и упоредном кривичном законодавству предмет излагања у овој монографији. Поред кривичноправне анализе

корупције сходно међународним (универзалним и регионалним) стандардима и постојећем законодавству, одређено место у раду има и анализа кривичних дела корупције и система санкција за њихове учиниоце у више историјских правних споменика од најстаријих времена до данас. И коначно, аутор анализира кривична дела корупције у статистичкој пракси кроз излагање њиховог обима, динамике и структуре, те кроз ефикасност органа кривичног гоњења и судова при пресуђењу кривичних дела корупције.

13) Драган Јовашевић, Кривичноправна заштита исправа, Правни факултет, Ниш, 2009. године, стр.239, ISBN 978-86-7148-092-5

За предмет ове монографије, јединствене на нашим просторима, аутор је одабрао правну анализу појма, обележја бића, елемената, карактеристика и облика испољавања више кривичних дела фалсификовања исправа – кривичних дела која су управљена против правног саобраћаја који се одвија путем исправа. Основа за ову анализу се налази у постојећем кривичном законодавству (домаћем и упоредном), домаћој и иностраној правној теорији, као и судској пракси. Но, пре излагања кривичних дела фалсификовања исправе сходно решењима из Кривичног законика Републике Србије из 2005. године, аутор је знатно место и пажњу посветио анализи кривичних дела фалсификовања исправе у више историјских писаних правних споменика од најстаријих времена (Душанов законик) до данашњих дана. Пре овог излагања предмет посебне анализе је обухватало различито теоријско и законско поимање појма, елемената, карактеристика, сврхе, саржине и врста исправа (приватне, службене, јавне), као и других са њима изједначених писмена као што су : јавна или службена књига или спис, те копија, дупликат, препис, оригинал и електронска исправа (запис).

14) Драган Јовашевић, Положај малолетника у кривичном праву, Правни факултет, Ниш, 2010. године, стр.222, ISBN 978-86-7148-116-8

На бази усвојених универзалних и регионалних међународних стандарда и нових законских решења заснованих на њима, а која су у Републици Србији у примени од 1. јануара 2006. године, успостављен је посебан правни положај малолетника као учинилаца кривичних дела, односно малолетника као жртава кривичних дела. Управо о појму, карактеристикама личности и врстама малолетника, те млађих пунолетних лица и њиховом посебном кривичноправном статусу (права, обавезе, одговорности) у погледу примене кривичних санкција према њима као учиниоцима кривичних дела говори ова монографија заснована на домаћој и иностраној правној теорији, домаћем и упоредном кривичном законодавству и судској пракси. Детаљно се анализирају појам, карактеристике, сврха, услови примене, време трајања, надзор и примена појединих врста мера друштвене реакције према малолетницима путем примене васпитних налога, васпитних мера, мера безбедности и казне малолетничког затвора као специфичних кривичних санкција.

15) Драган Јовашевић, Међународна кривична дела – одговорност и кажњивост, Правни факултет, Ниш, 2010. године, стр. 300, ISBN 978-86-7148-104-5

Предмет ове монографије јесте правна анализа појма, карактеристика, врсте и елемената међународних кривичних дела уопште и њиховог односа са кривичним делима са елементом иностраности, те њихов историјски развој од најстаријих времена до данас, извори и основи кривичне одговорности и систем кривичних санкција за

њихове учиниоце које изричу органи међународног кривичног правосуђа (војног или цивилног, сталног или привременог). Поред елемената међународног кривичног дела, посебно се на бази домаће и иностране правне теорије и међународних докумената анализира кривична одговорност њихових учинилаца, објект и субјект међународних кривичних дела, основи који искључују међународно кривично дело, односно одговорност њихових учинилаца, те облици и видови испољавања међународних кривичних дела (стадијуми у извршењу и саучесништво). Посебан део излагања се односи на анализу појединих међународних кривичних дела : агресије, геноцида, злочина против човечности и ратних злочина према Статуту Међународног војног суда у Нирнбергу, Закона број 10. Контролног савета за Немачку, Повељи Међународног војног суда у Токију, Статуту Хашког трибунала, Статуту Трибунала за Руанду и Римском статуту, те у кривичном законодавству Републике Србије.

16) Драган Јовашевић, Зоран Стевановић, Казне као облик друштвене реакције на криминал, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2012. године, стр.259, ISBN 978-86-83287-57-4

У овој монографији се на бази домаће и иностране правне теорије, позитивног кривичног законодавства наше и других земаља и судске праксе анализирају сви аспекти везани за примену казне као најтеже мере друштвене реакције према физичким (пунолетним и малолетним) и правним лицима као учиниоцима кривичних дела. Ради се о најстаријој врсти кривичне санкције уопште, која је позната од најстаријих времена, присутна је са различитим врстама и облицима извршења у свим кривичним законодавствима за највећи број кривичних дела. Први део излагања се односи на анализу појма, општих и посебних елемената, сврхе, садржине, карактеристика и историјског развоја система казни у свету од најстаријих времена до данас. Други део излагања се односи на казну лишења слободе као најзначајнију врсту казне, где се анализирају : појам, елементи, карактеристике, оправданост примене и унификација казне затвора, системи и принципи извршења казне затвора, правни основ и циљ казне, те поједине врсте казни затвора : дуготрајни затвор, краткотрајни затвор, кућни затвор, малолетнички затвор, као и парапеналне мере које треба да буду супститути казне затвора у савременом кривичном праву на бази релевантних међународних стандарда. Последњи део излагања се односи на систем казни у законодавству Републике Србије (појам, врсте, сврха, карактеристике, услови примене, време трајања, одмеравање и извршење) и у међународном кривичном праву.

17) Драган Јовашевић, Миомира Костић, Политика сузбијања криминалитета, Правни факултет, Ниш, 2012. године, стр.458, ISBN 978-86-7148-153-3

У овој јединственој монографији у нашој земљи се анализирају различита и бројна питања везана за политику сузбијања криминалитета (и других облика противправног понашања) или криминалну политику. Први део (стр.15-52) садржи анализу појма, карактеристика, назива, елемената, места, функције и принципа политике сузбијања криминалитета на бази домаће и иностране правне теорије и позитивног кривичног законодавства наше и других земаља. Потом следи излагање историјског развоја политике сузбијања криминалитета, односно различитих мера, средстава и поступака којима се од најстаријих времена до данас спречавају или сузбијају различити облици и видови испољавања кривичних дела, на што се наставља анализа више различитих научних схватања о сузбијању криминалитета. Аутор у трећем делу (стр.269-428) на бази домаће и иностране правне теорије, судске праксе и кривичног законодавства

анализира систем кривичних санкција као најзначајнијих мера (средстава) политике сузбијања криминалитета (појам, елементи, врсте, историјски развој), те сваку од појединих врста кривичних санкција (казне за пунолетна и малолетна физичка и правна лица, мере упозорења, мере безбедности и васпитне мере), посебне кривичноправне мере да би ово излагање завршено анализом система кривичних санкција у међународном кривичном праву.

18) Владан Јолцић, Драган Јовашевић, Еколошки прекршаји у правном систему Републике Србије (теоријско-практични приступ), Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2013. године, стр.516, ISBN 978-86-83287-63-5

Предмет ове монографије је свеобухватно излагање материје еколошких прекршаја као најбројније врсте еколошких деликата којима се повређује или угрожава животна средина у целини или поједини њени сегменти (вода, ваздух, земљиште, флора и фауна). После доношења нових еколошких закона, у нашој земљи је на новим основама уређена област заштите животне средине у целиности или појединих њених делова о чијим карактеристикама говори ова монографија у уводном делу. Други део излагања је посвећен анализи различитих облика и видова угрожавања животне средине путем еколошких прекршаја где је изложен систем еколошких деликата и њихов међусобни однос, односно место еколошких прекршаја у систему еколошких деликата у Републици Србији. Други део излагања на бази домаће и иностране правне теорије, прекршајне праксе и позитивног законодавства садржи анализу појма, елемената, објекта, субјекта, карактеристика, садржине, стицаја, привидног стицаја, покушаја, саучесништва и основа који искључују постојање прекршаја. На ово се излагање наставља анализа система прекршајне одговорности физичких и правних лица, одговорних лица у правном лицу и предузетника, да би на крају био изложен систем прекршајних санкција за њихове учиниоце (њихов појам, елементи, врсте, сврха и карактеристике : казне, опомена, заштитне мере и васпитне мере) и основи њиховог гашења). Последњи део излагања садржи правно-теоријску и практичну анализу појма, елемената, садржине, карактеристика и облика испољавања појединих прекршаја и санкција за њихове учиниоце који су прописани појединим еколошким законима.

19) Миодраг Симовић, Драган Јовашевић, Библиографија кривичног права Босне и Херцеговине 1914-2014. године, Академија наука и умјетности БИХ, Сарајево, 2015. године, стр. 574, ISBN 978-99926-410-02-5

Ово је јединствено библиографско дело на просторима југоисточне Европе у коме су аутори прегледно и систематизовано изложили све научне и стручне радове (укупно 3.508 радова) из области кривичног (материјалног, процесног и извршног) права, малолетничког кривичног права, међународног кривичног права, корпоративног кривичног права, криминологије, криминалистике, виктимологије, политике сузбијања криминалитета, судске медицине, судске психијатрије и других сродних правних и ванправних кривичних наука који су објављени на територији Босне и Херцеговине од првог рада из 1914. године до 2014. године (за првих сто година). Уз радове су дати и предметни и ауторски регистар, те регистар научних и стручних часописа и зборника са научних конференција, симпозијума и саветовања. То је незаобилазно штиво свакоме ко се у теоријском и практичном смислу бави проблемима спречавања и сузбијања криминалитета,

20) Драган Јовашевић, Пореска кривична дела, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2016. године, стр. 200, ISBN 978-86-83287-94-9

У монографији под називом : "Пореска кривична дела" су на бази домаће и иностране правне теорије, позитивног домаћег и упоредног кривичног и пореског законодавства и историјских правних споменика анализирани појам, елементи и карактеристике, те облици испољавања и систем кривичних санкција за учиниоце кривичног дела пореска утаја и других пореских кривичних дела којима се у потпуности или делимично избегава плаћање пореза, доприноса и других прописаних дажбина. Први део овог излагања, као што је и логично, обрађује историјски развој пореских кривичних дела од најстаријих времена у Србији почев од Душановог законика, преко законодавства 19. и 20. века до анализе позитивноправних решења појма, елемената карактеристика пореских кривичних дела прописаних у Кривичном законiku и Закону о пореском поступку и пореској администрацији. Други је део излагања посвећен анализи пореских кривичних дела у више упоредних кривично-правних система, са аспекта упоређивања њихових сличности и разлика са пореским кривичним делима у нашој земљи. Потом следи криминалистички аспект излагања методике начина сазнања, откривања и доказивања пореских кривичних дела и одговорности њихових учинилаца, да би на крају била изложена релевантна судска пракса, односно облици испољавања пореских кривичних дела у судској пракси најзначајнијих судова у Републици.

IV. НАУЧНО Истраживачки резултати

1. Допринос развоју наставе и науке

Од избора за наставника на Правном факултету Универзитета у Нишу 2004. године проф. др Драган Јовашевић је изводио све облике наставе из предмета : Кривично право, као и обављао испите (индивидуалне и комисијске). У овом периоду је перманентно држао индивидуалне и групне консултације са студентима, пружао им помоћ приликом израде семинарских радова и радова са стручне праксе, те руководио њиховом одбраном и оцењивао квалитет ових радова.

На основним студијама на Правном факултету Универзитета у Нишу је био ментор и руководиоцац при изради више од хиљаду семинарских радова и радова са стручних пракси из предмета кривично право у периоду 2004-2018. године.

На Правном факултету Универзитета у Нишу је такође у својству наставника био и члан више комисија за полагање усмених испита из предмета кривичноправне научне области.

Током наставничке каријере, поред наставног рада на основним студијама, био је укључен и у рад на последипломским студијама на више високошколских установа у земљи и иностранству.

На Правном факултету Универзитета у Нишу је био члан више комисија и испитивач на пријемном и квалификационом испиту из кривичноправне области за упис на последипломске, специјалистичке, мастер и докторске студије, члан више комисија за полагање усменог магистарског, усменог мастер и усменог докторског испита, члан комисија за полагање специјалистичког испита, члан комисија за полагање приступног испита на докторским студијама, односно комисија за јавну одбрану магистарских теза и докторских дисертација.

У протеклом периоду је изводио наставу на специјалистичким, магистарским и докторским студијама и учествовао у раду комисија за одбрану магистарских теза и докторских дисертација на :

- 1) Факултету цивилне одбране (сада Факултет безбедности) Универзитета у Београду у периоду 2001-2005. године,
- 2) Правном факултету Универзитета у Нишу у периоду 2004-2018. године,
- 3) Факултету криминалистичких наука (сада Факултет за криминологију, криминалистику и сигурносне студије) Универзитета у Сарајеву (у току школске 2005/6. године),
- 4) Правном факултету Универзитета у Сарајеву (у периоду 2008-2011. године),
- 5) Правном факултету Универзитета у Подгорици (у периоду 2010-2014. године),

6) Факултету правних наука Универзитета Апеирон у Бањој Луци (у периоду 2013-2018. године) и

7) Правном факултету Универзитета Унион у Београду у току 2016.године.

На Правном факултету Универзитета у Нишу је био :

1) члан више комисија за полагање усмених магистарских испита следећим кандидатима : Трешњев Александру, Антић Биљани, Пантелић Небојши, Гламочлији Бојану, Ивановић Владану и Алексић Срђану и

2) ментор и члан више комисија за оцену подобности теме и кандидата за израду и одбрану магистарских теза кандидатима : Симић Бобану, Здравковић Љубиши, Медаковић Николи, Трешњев Александру, Пантелић Небојши, Ивановић Владану, Гламочлији Бојану и Антић Биљани.

На Правном факултету Универзитета у Подгорици је био члан више комисија за оцену подобности теме и кандидата за израду и одбрану магистарских теза кандидатима : Осмајлић Снежани и Шћепановић Весни.

На Факултету цивилне одбране Универзитета у Београду је био члан више комисија за оцену подобности теме и кандидата за израду и одбрану магистарских теза кандидатима: Пајковић Драгићу и Бериша Хатици.

На Правном факултету Универзитета у Нишу је био члан комисије за полагање усменог специјалистичког испита кандидата Ристић Александре.

На Правном факултету у Нишу је на докторским студијама био :

1) ментор при изради више од десет приступних радова из предмета Кривично право, Међународно кривично право и Малолетничко кривично право,

2) ментор при изради и руководиоца одбране више од тридесет семинарских радова из предмета кривично право,

3) члан више комисија за полагање приступних испита из предмета кривичноправног смера (за предмете Криминологија, Пенологија, Међународно кривично право, Малолетничко кривично право),

4) члан више комисија за полагање квалификационих испита из предмета кривичноправног смера (за предмете Кривично право, Кривично процесно право и Криминологија) и

5) члан више комисија за полагање усмених докторских испита из предмета кривичноправног смера.

До сада је био члан више комисија за оцену подобности теме и кандидата за израду :

1) докторских дисертација на Правном факултету Универзитета у Нишу и то кандидатима : Ђурић Александру, Здравковић Љубиши, Трешњев Александру, Пантелић Небојши, Фалацић Александру, Гласновић Гјони Вери, Икановић Вељку, Соколовић Ранку, Врањеш Невенку, Милидраговић Драгану, Симовић Нишевић Марини, Батрићевеић Ани, Митровић Љубинку, Димовски Дарку, Мирић Филипу, Славковић Вукану, Ђорђевић Горану, Шупут Јелени, Павловић Мирјани, Цоковић Сабахудину, Вујисић Марти, Живковић Мирку, Авдић Селведину, Николић Гордани и Илић Анити,

2) докторских дисертација на Факултету безбедности Универзитета у Београду кандидату Љуштина Александри,

3) докторских дисертација на Правном факултету Универзитета у Сарајеву кандидатима : Љуљезим Тафи и Ферхатовић Амили,

4) докторске дисертације на Правном факултету Универзитета у Подгорици кандидату Радуловић Дарку,

5) докторске дисертације на Правном факултету Универзитета Унион у Београду кандидату Радовановић Јасмини и

6) докторских дисертација на Факултету правних наука Универзитета Апеирон у Бањој Луци кандидатима : Барашин Милораду, Марић Тамари, Ивановић Владану и Алексић Срђану.

На Правном факултету Универзитета у Нишу је био члан више комисија за јавну одбрану докторских дисертација следећим кандидатима : Ђурић Александру, Здравковић Љубиши (ментор), Икановић Вељку (ментор), Ђопић Сањи, Фалацић Александру, Соколовић Ранку, Пантелић Небојши (ментор), Батричевеић Ани (ментор), Митровић Љубинку (ментор), Симовић Нишевић Марини (ментор), Славковић Вукану (ментор), Ђорђевић Горану (ментор), Павловић Мирјани (ментор), Шупут Јелени (ментор), Вујисић Марти (ментор), Цоковић Сабахудину (ментор) и Живковић Мирку (ментор).

На Правном факултету Универзитета у Подгорици је био ментор и члан комисије за јавну одбрану докторске дисертације Радуловић Дарку.

На Факултету безбедности Универзитета у Београду је био члан комисије за јавну одбрану докторске дисертације Љуштине Александре.

Почев од школске 2011/12. године на Правном факултету Универзитета у Нишу изводи наставу на :

1) мастер студијама права из предмета : Прекршајно право, Корпоративно кривично право, Криминалитет насиља и Организовани криминал и

2) мастер студијама права унутрашњих послова из предмета: Међународна кривична дела, Насиље у породици и Компјутерски криминалитет.

На мастер студијама права на Правном факултету Универзитета у Нишу је био :

1) ментор и члан комисије за јавну одбрану завршних (мастер) радова кандидатима : Вуксановић Милени, Митић Александру, Павловић Јовани, Цветановић Игору, Милошевић Стефану, Ђорђевић Тамари и Апостоловић Иви и

2) члан комисија за јавну одбрану завршних (мастер) радова кандидатима : Цветковић Игору, Миленовић Нини, Спиридонов Анкици, Илић Анити, Милошевић Милошу, Савић Неди, Тодоровић Милице, Марковић Ивану, Јовановић Јовани, Станисављевић Милану, Голубовић Бојани, Костић Јовани, Такић Стефану, Мисојчић Сањи и Рајковић Андреи.

Од избора у наставничка звања био је члан више комисија за избор наставника и сарадника за предмете из кривичноправне области у земљи и иностранству и то : 1) у Босни и Херцеговини : на Правном факултету Универзитета у Сарајеву, Факултету за криминологију, криминалистику и сигурносне студије Универзитета у Сарајеву, Факултету правних наука Паневропског универзитета Апеирон у Бањој Луци и Високој школи унутрашњих послова у Бања Луци, 2) Црној Гори на Правном факултету Универзитета у Подгорици и у 3) Републици Србији : на Полицијској академији у Београду, Академији за дипломатију и безбедност у Београду и Правном факултету Универзитета у Нишу.

Такође је у Институту за политичке студије у Београду и Институту за криминолошка и социолошка истраживања у Београду био члан више комисија за избор научних саветника, научних сарадника и истраживача сарадника ових института.

Као наставник на предмету кривично право на Правном факултету Универзитета у Нишу био је аутор наставних планова и програма на основним и дипломским академским студијама права за следеће предмете : кривично право, међународно кривично право, прекршајно право и малолетничко кривично право, као и наставног плана и програма за предмет кривично право на последипломским и докторским студијама. Један је од аутора Студијског програма академских студија смера безбедности на Правном факултету у Нишу 2006-2007. године.

Од 2008. године на Правном факултету Универзитета у Нишу је био аутор наставних планова и програма на : 1) мастер студијама права за следеће предмете : Прекршајно право, Корпоративно кривично право и Организовани криминал, 2) мастер студијама права унутрашњих послова за следеће предмете : Међународна кривична дела, Насиље у породици и Компјутерски криминалитет и 3) докторским студијама права за следеће предмете : Кривично право и Малолетничко кривично правосуђе.

У току 2010. године био је члан уређивачког одбора Српско-албанског правног лексикона у издању ЈП "Службени гласник" из Београда, као и аутор 20 одредница из области кривичног права.

У периоду 2010-2016. године био је члан Матичног одбора за друштвене науке Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

2. УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

До сада је проф.др Драган Јовашевић учествовао у истраживачком раду на реализацији више научноистраживачких пројеката и то :

- 1) "Развој и примена научних метода у систему безбедности" – Полицијска академија у Београду у периоду 1996-2000. године,
- 2) "Утврђивање оспособљености дипломираних официра полиције за обављање професионалних задатака" – Полицијска академија у Београду у току 2000. године,
- 3) "Управљање ризицима у животној средини" – Факултет безбедности у Београду у периоду 2002-2004. године,
- 4) "Угрожавања безбедности припадника полиције – узроци облици и мере заштите" – Полицијска академија у Београду у периоду 2003-2004. године,
- 5) "Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократске државе" – Правни факултет у Нишу у периоду 2001-2014. године,
- 6) "Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда и правном систему Републике Србије" – Правни факултет у Нишу у периоду 2006-2018. године,
- 7) "Заштита људских и мањинских права у европском правном простору" – Правни факултет у Нишу у периоду 2011-2018. године,
- 8) "Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније" – Темпус пројекат - правни факултети у Нишу, Београду и Новом Саду у периоду 2007-2010. године,
- 9) "Усклађивање права Србије са правом Европске уније" – Правни факултет у Нишу у периоду 2013-2018. године и
- 10) "Криминалитет у Србији – феноменологија, ризици и могућности социјалне интервенције" – Институт за криминолошка и социолошка истраживања у Београду у периоду 2010-2018. године.

3. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА

У току универзитетске каријере активно је учествовао у раду различитих стручних тела и органа на факултету и ван њега.

Био је дугогодишњи члан и руководиоца Катедре кривичних наука на Полицијској академији у Београду и Катедре кривичних наука на Правном факултету у Нишу.

Такође је активно учествовао у припремама, организацији и одржавању више научних и стручних скупова, саветовања и симпозијума које су Полицијска академија у Београду

и Правни факултет у Нишу организовали. Осим тога, био је ангажован и у реализацији припрема око објављивања тематских зборника за одржаних научних и стручних скупова.

У периоду 1998 - 2001. године био је сарадник Комитета Савезне владе СР Југославије за прикупљање података о извршеним злочинима против човечности и међународног права, при чему је стручно обрадио пет извештаја о извршеним злочинима у Републици Хрватској и Босни и Херцеговини са одговарајућим доказним материјалом.

На Правном факултету у Нишу обављао је следеће функције : члан Савета Правног факултета у Нишу, заменик председника Комисије за решавање по жалбама студената на Правном факултету у Нишу, члан Радне групе за Центар за перманентно образовање, члан Радне групе за сарадњу са правосуђем, управом и другим органима, члан Радне групе за реализацију Темпус пројекта "POGESTEI", члан Комисије за израду Нацрта студијског програма струковних студија, члан Комисије за Стратегију развоја Правног факултета, председник Одбора за перманентно образовање, председник Комисије за припрему Правилника о уџбеницима. У периоду 2007.-2008. године обављао сам функцију председника Статутарне комисије на Правном факултету у Нишу.

Посебан допринос развоју наставе у периоду 2006.- 2007. године на Правном факултету у Нишу дао је радећи у следећим органима : Комисији за израду Нацрта студијског програма струковних студија, Комисији за Стратегију развоја Правног факултета, Одбору за перманентно образовање и Комисији за припрему Правилника о уџбеницима односно у периоду 2007.-2008. године радећи као председник Статутарне комисије Правног факултета у Нишу. У периоду 2009-2011. године био је члан Научног већа Центра за правна и друштвена истраживања Правног факултета у Нишу. У периоду 2006-2012. године био је у два мандата члан Савета Правног факултета у Нишу.

У периоду 2009-2012. године био је члан Научно стручног већа за друштвено хуманистичке науке Универзитета у Нишу.

4. УРЕЂИВАЧКИ И РЕЦЕНЗЕНТСКИ РАД

Проф.др Драган Јовашевић је био члан Организационих, односно Програмских одбора више научних и стручних скупова, саветовања и симпозијума са међународним учешћем које су организовали :

а) Полицијска академија у Београду и то : 1) члан Организационог одбора научно стручног саветовања са међународним учешћем : "Место и улога полиције у превенцији криминалитета – стање, могућности, перспективе" које је одржано маја 2002.године у Београду, 2) члан Организационог одбора научно стручног саветовања са међународним учешћем : "Угрожавање безбедности припадника полиције – узроци, облици и мере заштите" које је одржано јуна 2003. године у Београду,

б) Удружење за међународно кривично право : члан Организационог одбора међународног научног скупа : "Примена међународних кривичних стандарда у националним законодавствима" које је одржано маја 2004. године на Тари и

в) Правни факултет у Нишу : члан Програмског одбора међународне научне конференције : "Функционисање правног система Републике Србије" које је одржано маја 2006. године у Нишу.

У периоду 2002-2004. године био је члан редакције међународног научног часописа : "Наука, безбедност, полиција" из Београда, а у периоду 2011-2018. године члан редакција следећих часописа : Ревиија за криминологију и кривично право из Београда, Војно дело из Београда, Политичка ревија из Београда и Esologica из Београда. Такође је био и члан редакције више стручних часописа : 1) у земљи : Судска пракса из Београда, Правни информатор из Београда и 2) у иностранству : Безбедност, полиција, грађани из Бања Луке и Годишњак Факултета правних наука из Бања Луке.

До сада је рецензирао више уџбеника за високошколске установе и то :

1) за Правни факултет у Нишу : 1) Љ.Јовановић, Кривично право, Општи део, 2000., 2) В.Ђурђић, Кривични поступак Србије 2006., 3) Ч. Стевановић, В. Ђурђић, Кривично процесно право, Општи део, 2006., 4) В. Ђурђић, Кривично процесно право, Посебни део, 2006., 5) С.Константиновић Вилић, В.Николић Ристановић, М.Костић, Криминологија (2008. и 2012.), 6) С.Константиновић Вилић и М.Костић, Пенологија (2008. и 2011.), 7) С.Константиновић Вилић и М.Костић, Систем извршења кривичних санкција (2008. и 2011.), 8) М.Костић, Виктимитет старих лица (2009.) и др.,

2) за Полицијску академију у Београду : 1) М.Јефтовић, С. Милашиновић, Самоугрожавање друштва 2004. и

3) за Факултет правних наука у Бањој Луци : 1) Љ.Митровић, Прекршајно право, 2010, 2012 и 2014.

Такође је био рецензент и више монографија међу којима се истичу : 1) А. Трешњев, Тешка крађа у теорији и пракси, Београд, 2005., 2) С. Алексић, Притвор у кривичном поступку, Ниш, 2006., 3) Ј.Ђирић, Ђ.Ђорђевић, Р.Сепи, Казнена политика судова у Србији, Београд, 2006., 4) Н. Пантелић, Насиље у породици, Београд, 2007., 5) Н. Пантелић, Убиство полицајца, Београд, 2007., 6) Б.Гламочлија, Кривични поступак у пракси, Београд, 2008., 7) Б.Гламочлија, Имовински криминалитет у теорији и пракси, Београд, 2008., 8) М.Ивановић, Религија и криминалитет, Београд, 2009., 9) З.Николић, Савремена пенологија, Београд, 2009. као и више приручника, коментара закона, научних и стручних радова за часописе, односно реферата за научна саветовања и конгресе.

5. РАД У СТРУКОВНИМ УДРУЖЕЊИМА

Поред наставно-научног и истраживачког рада, у протеклом периоду био је ангажован у раду више струковних организација и удружења, односно у њиховим активностима, као и саветовањима и скуповима које су организовали као што су : Удружење правника Југославије, Удружење правника Србије, Југословенско удружење за криминологију и кривично право, Удружење за међународно кривично право, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Удружење за радно право и социјално осигурање,

Савеза удружења правника Републике Србије и Републике Српске и Југословенско друштво за безбедност саобраћаја.

6. ПРЕГЛЕД НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

У току дугогодишње професионалне каријере написао је и објавио већи број научних и стручних радова, изложио већи број реферата на домаћим и иностраним научним и стручним скуповима, симпозијумима и конгресима и учествовао у више научно-истраживачких и истраживачких пројеката од националног значаја.

Од 1982. године до данас сарађивао је у више иностраних научних и стручних часописа и то :

1) у Босни и Херцеговини : Правна мисао из Сарајева, Правни савјетник из Сарајева, Судска пракса из Сарајева, Криминалистичке теме из Сарајева, Право и правда из Сарајева, Годишњак Правног факултета у Сарајеву, Зборник Правног факултета у Источном Сарајеву, Правна ријеч из Бања Луке, Безбједност, полиција, грађани из Бања Луке, Зборник радова Правног факултета у Бихаћу, Годишак Факултета правних наука Апеирон из Бања Луке, Годишњак Правног факултета у Бањој Луци, Српска правна мисао у Бањој Луци, Вјештак у Бањој Луци, Анали Правног факултета у Зеници,

2) у Црној Гори : Правни зборник из Подгорице, Дефендологија МНЕ из Никшића и Перјаник из Подгорице,

3) у Мађарској : Eastern European Criminal Law Journal из Будимпеште и Free Law Journal из Будимпеште,

4) у Македонији : Годишњак Правног факултета у Скопљу,

5) у Хрватској : Зборник Правног факултета у Ријеци, Зборник радова Правног факултета у Сплиту и Зборник Правног факултета у Загребу,

6) у Словенији : Varstvoslovje из Марибора,

7) у Канади : International Law Yearbook iz Ottawe i War and peace Journal iz Ottawe и

8) у Румунији : Revista Securitate iz Sibiuа и Journal of Eastern-European criminal law iz Timisoara.

Такође је сарађивао у више домаћих научних и стручних часописа и то :

1) у Београду : Страни правни живот, Yugoslav law, Правни живот, Архив за правне и друштвене науке, Војно дело, Бранич, Радно и социјално право, Југословенска ревија за криминологију и кривично право, Безбедност, Наука-безбедност-полиција, Међународни проблеми, Зборник Полицијске академије, Зборник Више школе унутрашњих послова, Зборник Факултета цивилне одбране, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Темида, Политичка ревија, Српска

политичка мисао, Социјална мисао, Европско законодавство, Међународна политика, Ревиија за криминологију и кривично право,

2) у Новом Саду : Гласник Адвокатске коморе Војводине, Пословна економија, Право-теорија и пракса, Годишњак Универзитета Едуцонс и

3) у Нишу : Локална самоуправа, Пешчаник, Теме, Зборник Правног факултета, Facta universitatis – Law and Politics, Facta Universitatis - Physical education and sport.

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА

I. РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У СРБИЈИ

1. УЦБЕНИЦИ

1. Кривично право II (Посебни део), издавач : Полицијска академија, Београд, 1995. године, стр. 438 (коаутор Љубиша Јовановић)
2. Практикум за кривично право I (Општи део), издавач : Полицијска академија, Београд, 1996. године, стр.220 (коаутор Љубиша Јовановић)
3. Практикум за кривично право II (Посебни део), издавач : Полицијска академија, Београд, 1996. године, стр.380 (коаутор Љубиша Јовановић)
4. Кривично право, Посебни део, издавач : Центар за публикације Правног факултета, Ниш, 2000.године, стр. 587. (коаутори Љубиша Јовановић и Војислав Ђурђић)
5. Привредни преступи у судској пракси - Практикум, издавач: Службени гласник, Београд , 2001.године , стр. 298.
6. Кривично право II, (Посебни део), издавач : Полицијска академија, Београд, 2002. године, стр. 349. (коаутор Љубиша Јовановић)
7. Кривично право, Општи део, издавач : Номос, Београд, 2002. године, стр.312. (коаутор Љубиша Јовановић)
8. Кривично право, Посебни део, Друго издање, издавач : Бона фидес, Ниш, 2002. године, стр.624 (коаутори Љубиша Јовановић и Војислав Ђурђић)
9. Кривично право I, Општи део, издавач : Полицијска академија, Београд, 2003. године, стр. 344 (коаутор Љубиша Јовановић)
10. Практикум за кривично право, Књига прва, Општи део, издавач : Службени гласник, Београд, 2003. године, стр. 234 (коаутор Војислав Ђурђић)
11. Практикум за кривично право, Књига друга, Посебни део, издавач : Службени гласник, Београд, 2003. године, стр. 285 (коаутор Војислав Ђурђић)
12. Међународно кривично право , издавач : Номос, Београд, 2003. године, стр. 131 (коаутор Војислав Ђурђић)
13. Кривично право, Посебни део, Треће измењено и допуњено издање, издавач: Службени гласник, Београд, 2004. године, стр. 420 (коаутори Љубиша Јовановић и Војислав Ђурђић)

14. Прекршајно право, издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2005. године, стр. 313 (коаутор Предраг Димитријевић)
15. Кривично право, Општи део, издавач : Номос, Београд, 2006. године, стр. 504.
16. Кривично право, Посебни део, издавач: Номос, Београд, 2006. године, стр. 376 (коаутор Војислав Ђурђић)
17. Малолетничко кривично право, издавач ; Беосинг, Београд, 2008. године, стр. 285
18. Практикум за кривично право, Општи део, издавач : Беосинг, Београд, 2008. године, стр. 438 (коаутор Војислав Ђурђић)
19. Практикум за кривично право, Посебни део, издавач : Беосинг, Београд, 2008. године, стр. 435 (коаутор Војислав Ђурђић)
20. Кривично право, Општи део, друго измењено и допуњено издање, издавач : Номос, Београд, 2010. године, стр. 325.
21. Кривично право, Посебни део, друго измењено и допуњено издање, издавач : Номос, Београд, 2010. године, стр. 278 (коаутор Војислав Ђурђић)
22. E drejta penale, Pjesa e pergjithshme, издавач : Служба Координационог центра Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђу, Београд, 2010. године, стр. 389.
23. E drejta penale, Kartina e vecante, издавач : Служба Координационог центра Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђу, Београд, 2010. године, стр. 308 (коаутор Војислав Ђурђић)
24. Малолетничко кривично право, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2011. године, стр. 225.
25. Међународно кривично право, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2011. године, стр. 277.
26. Политика сузбијања криминалитета, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2012. године, стр.458 (коаутор Миомира Костић)
27. Корпоративно кривично право, издавач : Свен, Ниш, 2012. године, стр. 123.
28. Прекршајно право, издавач : Свен, Ниш, 2012. године, стр. 149.
29. Организовани криминалитет – кривичноправни аспекти, издавач : Свен, Ниш, 2012. године, стр.78.
30. Еколошко кривично право, међународни и уставни основи, стварност и могућности, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2012. године, стр.427 (коаутор Владан Јолџић)

31. Кривично право, Општи део, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2012. године, стр.419.
32. Кривично право, Посебни део, издавач : Центар за публикације Правног факултета, Ниш, 2013. године, стр. 340 (коаутор Војислав Ђурђић)
33. Практикум за кривично право, Општи део, издавач:Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2013. године, стр. 250.
34. Кривично право, Посебни део, издавач : Досије, Београд, 2014. године, стр. 343.
35. Практикум за кривично право, Посебни део, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2014. године, стр. 206.
36. Кривично право, Општи део, издавач : Досије, Београд, 2016. године, стр. 398.
37. Кривично право, Посебни део, издавач : Досије, Београд, 2017.године, стр. 375.
38. Прекршајно право, издавач : Правни факултет, Ниш, 2018.године, стр. 252 (коаутор Душица Миладиновић Стефановић)

2. МОНОГРАФИЈЕ

1. Фалсификовање исправе у југословенском кривичном праву, издавач : Полицијска академија, Београд,1996. године, стр. 186.
2. Кривично правна заштита менице и чека, издавач : Graficco, Београд, 1997. године, стр.100.
3. Кривична дела фалсификовања, издавач: Задужбина Андрејевић, Београд, 2000. године, стр. 120 (коаутор Тарик Хашимбеговић)
4. Амнестија и помиловање, издавач : Интермекс, Београд, 2001. године, стр. 95.
5. Основи искључења кривичног дела, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2001. године , стр. 137 (коаутор Тарик Хашимбеговић)
6. Кривично дело пореска утаја, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2001. године, стр. 152 (коаутор Тарик Хашимбеговић)
7. Злоупотреба службеног положаја, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2002. године, стр. 124 (коаутор Тарик Хашимбеговић)

8. Кривичноправна заштита припадника полиције, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2002. године, стр.154 (коаутор Тарик Хашимбеговић)
9. Систем пореских деликата, издавач : Интермекс, Београд, 2004. године, стр. 163 (коаутор Тарик Хашимбеговић)
10. Злоупотреба службеног положаја и корупција, издавач : Номос, Београд, 2005. године, стр. 212.
11. Избегавање плаћања пореза (фискални и кривичноправни аспекти), издавач ; Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2006. године, стр. 247 (коаутор Милева Анђелковић)
12. Правни аспекти извршења кривичних санкција, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2007. године, стр. 350 (коаутор Зоран Стевановић)
13. Тероризам – безбедносни и правни аспекти , издавач : Институт за политичке студије, Београд, 2007. године, стр. 330 (коаутор Миле Ракић)
14. Корупција – изазов демократији, издавач : Институт за политичке студије, Београд, 2007. године, стр.488 (коаутори Живојин Ђурић и Миле Ракић)
15. Нужна одбрана и крајња нужда, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2007. године, стр. стр.264.
16. Корупција у светлу заштите људских права, издавач : Беосинг, Београд, 2008. године, стр. 428 (коаутор Марина Гајић Гламочлија)
17. Демократија и животна средина, издавач : Институт за политичке студије, Београд, 2008. године, стр. 370 (коаутор Миле Ракић)
18. Кривично дело прања новца, издавач ; Беосинг, Београд, 2008. године, стр. 354 (коаутор Марина Гајић Гламочлија)
19. Амнестија и помиловање у кривичном праву, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2008. године, стр. 168 (коаутор Зоран Стевановић)
20. Пореска утаја – облици испољавања и мере заштите, издавач : Беосинг, Београд, 2008. године, стр. 368 (коаутор Марина Гајић Гламочлија)
21. Хартије до вредности – појам и злоупотреба, издавач : Беосинг, Београд, 2008. године, стр. 364 (коаутор Марина Гајић Гламочлија)
22. Кривичноправна заштита исправа, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2009. године, стр. 239.

23. Систем еколошких деликата – еколошко казнено право, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2009. године, стр. 369.
24. Кривична дела корупције, издавач : Службени гласник, Београд, 2009. године, стр. 265.
25. Насиље и демократија, издавач : Институт за политичке студије, Београд, 2010. године, стр. 268 (коаутор Миле Ракић)
26. Међународна кривична дела – одговорност и кажњивост, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2010. године, стр. 300.
27. Положај малолетника у кривичном праву, издавач : Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2010. године, стр. 222.
28. Помиловање – теорија, пракса, законодавство, издавач : Атлантис, Ниш, 2010. године, стр. 140 (коаутори Војислав Ђурђић и Љубиша Здравковић)
29. Изазови демократије – безбедносно-политички и правни аспекти, издавач : Институт за политичке студије, Београд, 2011. године, стр. 249 (коаутор Миле Ракић)
30. Казне као облик друштвене реакције на криминалитет, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2012. године, стр. 259 (коаутор Зоран Стевановић)
31. Еколошки прекршаји у правном систему Републике Србије, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2013. године, стр. 516 (коаутор Владан Јолџић)
32. Еколошки привредни преступи, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2013. године, стр. 331 (коаутор Владан Јолџић)
33. Пореска кривична дела, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2016. године, стр. 200.
34. Кривична дела убиства, издавач : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2017. године, стр. 211.

3. КОМЕНТАРИ ЗАКОНА И ПРИРУЧНИЦИ

1. Коментар Закона о привредним преступима са судском праксом и регистром појмова, издавач : ЈП “Службени лист СРЈ”, Београд, 1997. године, стр. 306.
2. Коментар Закона о извршењу кривичних санкција са судском праксом и регистром појмова, издавач : ЈП “Службени лист СРЈ”, Београд, 1997. године, стр. 309.

3. Збирка прописа о помиловању са коментаром, издавач : Службени гласник, Београд, 1999. године, стр. 82.
4. Закон о оружју и муницији Републике Србије са коментаром и пратећим прописима и Закон о оружју Републике Црне Горе, издавач : Службени гласник, Београд, 1999. године, стр. 132.
5. Збирка закона о прекршајима са коментаром и праксом, издавач : Службени гласник, Београд, 2000. године, стр. 320.
6. Коментар Закона о извршењу кривичних санкција Републике Србије са судском праксом, пратећим прописима и регистром појмова и Закон о извршењу кривичних санкција Републике Црне Горе са пратећим прописима, издавач : "ЈП Службени лист СРЈ", Београд, 2000. године, стр. 455.
7. Коментар Закона о привредним преступима са судском праксом и регистром појмова, Друго допуњено издање, издавач : ЈП "Службени лист СРЈ", Београд, 2001. године, стр. 368.
8. Коментар Кривичног закона СР Југославије, издавач : Службени гласник, Београд, 2002. године, стр. 455.
9. Закон о оружју и муницији Републике Србије са коментаром и пратећим прописима и Закон о оружју Републике Црне Горе, Друго допуњено издање, издавач : Службени гласник, Београд, 2003. године, стр. 195.
10. Коментар Кривичног закона Републике Србије са судском праксом, издавач : Номос, Београд, 2003. године, стр. 573.
11. Збирка закона о прекршајима са коментаром и праксом, Друго измењено и допуњено издање, издавач : Службени гласник, Београд, 2004. године, стр. 382.
12. Заштита животне средине, издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2005. године, стр. 508.
13. Јавни ред и мир & оружје и муниција, издавач: Службени лист СЦГ, Београд, 2005. године, стр. 342.
14. Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2005. године, стр. 313.
15. Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица са уводним коментаром, издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2005. године, стр. 149.
16. Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, Друго допуњено издање, издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2006. године, стр. 321.
17. Закон о извршењу кривичних санкција са уводним коментаром, издавач : Службени лист СЦГ, Београд, 2006. године, стр. 179.

18. Кривични законик Републике Србије са уводним коментаром, Треће издање, издавач : Службени лист СРЈ, Београд, 2007. године, стр. 321.

19. Коментар Закона о извршењу кривичних санкција , издавач: Службени гласник, Београд, 2008. године, стр. 309 (коаутор Зоран Стевановић)

4. ЛЕКСИКОГРАФСКА ИЗДАЊА

1. Лексикон кривичног права, издавач : ЈП "Службени лист СРЈ", Београд, 1998. године, стр. 730.

2. Лексикон кривичног права, Друго, проширено издање, издавач : ЈП "Службени лист СРЈ", Београд, 2002. године, стр. 801.

3. Лексикон кривичног права, Треће измењено и допуњено издање, издавач : Службени гласник, Београд, 2006. године, стр. 816.

4. Српско-албански правни лексикон, издавач : Координационо тело Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, Београд, 2010. године, стр. 749 (аутор двадесет одредница из области кривичног права и уредник)

5. Лексикон кривичног права – четврто измењено и допуњено издање, издавач : Службени гласник, Београд, 2011. године, стр. 781.

5. НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ

1. Примена кратких казни лишења слободе – Правни живот, Београд, број 4/1982. године, стр.465-474

2. Кратке казне лишења слободе – Безбедност, Београд, број 2/1982. године, стр.131-135

3. Насилничко понашање – Безбедност, Београд, број 5/1982.године, стр. 420-429

4. Издавање чека без покрића – Безбедност, Београд, број 6/1982.године, стр.486-496

5. Обележја насилничког понашања из чл. 220. КЗ СРС – Безбедност, Београд, број 5/1990. године, стр.459-473

6. Недозвољена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 245. КЗ СФРЈ - Безбедност, Београд, број 6/1990. године, стр.588-600

7. Кривично дело издавања чека без покрића – Безбедност, Београд, број 1/1991. године, стр.3-15

8. Кривично дело омогућавања уживања опојних дрога према новом кривичном законодавству – Безбедност, Београд, број 3/1991. године, стр.266-271
9. Кривично дело давања лажног исказа – Безбедност, Београд, број 4/1991. године, стр. 391-401
10. Убиство детета при порођају – Безбедност, Београд, број 5/1991. године, стр.530-539
11. Кривични закон Републике Србије у светлу предстојећих измена и допуна – Безбедност, Београд, број 6/1991. године, стр.683-692
12. Осврт на кривично дело убиства на мах – Безбедност, Београд, број 2/1992. године, стр.183-192
13. Обавезно лечење алкохоличара и наркомана из чл. 65. КЗ СФРЈ – Безбедност, Београд, број 6/1992. године, стр.721-727
14. Стање и проблеми савременог кривичног законодавства у СР Југославији – Зборник радова Полицијске академије, Београд, број 1/1995. године, стр.21-34
15. Кривична дела из новог Закона о девизном пословању – Безбедност, Београд, број 4/1995.године, стр.445-453
16. Савремене друштвене промене и кривично законодавство – Избор судске праксе, Београд, број 9/1995.године, стр.5-9
17. Кривична дела према предлогу Закона о предузећима – Безбедност, Београд, број 6/1995.године, стр.797-804
18. Кривично дело неовлашћене производње и стављања у промет опојних дрога у теорији и пракси – Судска пракса, Београд, број 1/1996. године,стр.61-66
19. Кривично дело давања лажног исказа у теорији и пракси – Избор судске праксе, Београд, број 3/1996.године, стр.13-17
20. Институт помиловања према новом републичком закону – Безбедност, Београд, број 1/1996.године, стр.19-26
21. Неизвршење одлуке о враћању радника на рад као самостално кривично дело – Судска пракса, Београд, број 4/1996. године, стр.61-63
22. Кривичноправни проблеми насилничког понашања – Бранич, Београд, број 2/1996. године, стр.26-35
23. Теоријски и практични аспекти кривичног дела тешке крађе – Безбедност, Београд, број 3/1996.године, стр.305-320
24. Обележја кривичног дела преваре – Избор судске праксе, Београд, број 7-8/1996.године, стр.12-16

25. Обележја кривичног дела разбојништва из чл. 168. КЗ РС – Судска пракса, Београд, број 9/1996.године, стр.62-65
26. Амнестија према одредбама новог закона – Безбедност, Београд, број 5/1996. године, стр.531-538
27. Кривична дела у вези са опојним дрогама – Правни живот, Београд, број 9/1996. године, стр.183-199
28. Институт крајње нужде у теорији и пракси – Правни зборник, Подгорица, број 1-2/1996. године, стр.87-98
29. Продужено кривично дело у теорији и пракси – Гласник Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, број 12/1996. године, стр.494-507
30. Основне карактеристике општег дела Кривичног законика Југославије – Безбедност, Београд, број 1/1997.године, стр.3-14
31. Мера безбедности обавезног лечења алкохоличара и наркомана у југословенском кривичном праву – Бранич, Београд, број 2/1997.године, стр.15-23
32. Значај незнатне друштвене опасности у кривичном праву - Правни зборник, Подгорица, број 1-2/1997.године, стр. 95-104
33. Карактеристике кривичног дела неодржавања позиву и избегавања војне службе – Војно дело, Београд, број 4-5/1997.године, стр. 99-106
34. О правној заблуди у кривичном праву - Гласник Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, број 9/1997.године, стр. 311-327
35. Кривично правни значај привилегујућих околности код убиства на мах – Правни живот, Београд, број 9/1997.године, стр.141-162
36. Карактеристике кривичног дела фалсификовања службене исправе – Право теорија и пракса, Нови Сад, број 12/1997.године, стр.51-64
37. Кривично правни аспект злоупотребе службеног положаја – Безбедност, Београд, број 6/1997.године, стр.806-818
38. Кривично правна заштита ауторског права – Бранич, Београд, број 1/1998. године, стр.22-29
39. Кривично правна заштита војне тајне – Војно дело , Београд, број 2/1998. године, стр.67-79
40. Кривично правни значај института нужне одбране – Правни зборник, Подгорица, број 1-2/1998. године, стр.128-143

41. Обележја компјутерског криминалитета – Правни информатор, Београд, број 3/1998. године, стр.56-62
42. Кривично правни значај поврата – Гласник Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, број 7-8/1998. године, стр. 291-306
43. Карактеристике кривичног дела злоупотребе процене из чл. 438. Закона о предузећима – Право теорија и пракса, Нови Сад, број 9/1998.године, стр.41-44
44. Мера безбедности забране управљања моторним возилом као фактор превенције саобраћајног криминалитета – Зборник радова I V симпозијума са међународним учешћем “Превенција саобраћајних незгода на путевима”, Нови Сад, 1998.године, стр.395-400
45. Примена мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи као фактор превенције криминалитета – Зборник радова са саветовања Дефектолошког факултета “Превенција криминалитета”, Београд, 1998.године, стр.184-202
46. Теоријски и практични аспекти кривичног дела проневере – Право теорија и пракса, Нови Сад, број 10/1998.године, стр.31-37
47. Право на живот и нужна одбрана – Правни живот, Београд, број 9/1998.године, стр.43-61
48. Кривично правна заштита исправа – Право теорија и пракса, Нови Сад, број 2/1999. године, стр. 8-20
49. Кривично дело самовлашћа – теоријски и практични аспект – Бранич, Београд, број 1/1999. године, стр. 9-15
50. Кривично дело ометања овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности – теоријски и практични аспект – Безбедност, Београд, број 1/1999.године, стр. 42-55
51. Оснивање, надлежност и поступање међународног кривичног суда – Судска пракса, Београд, број 5/1999.године, стр. 70-75
52. Злочин геноцида у међународном и кривичном праву – Избор судске праксе, Београд, број 5/1999.године, стр. 5-9
53. Теоријски и практични аспекти кривичног дела недозвољене трговине – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 5-6/1999. године, стр. 11-20
54. Извршење казне затвора према новим законским решењима – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 9/1999.године, стр. 26-35
55. Институт помагања у извршењу кривичног дела – теоријски и практични аспекти – Гласник Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, број 7-8/1999. године, стр. 223-241

56. Накнада штете причињене кривичним делом, привредним преступом и прекршајем – Правни информатор, Интермекс, Београд, 1999.године, стр. 38-49
57. Извршење смртне казне према новим законским решењима – Гласник Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, број 10/1999. године, стр. 352-357
58. Мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи у практичној примени – Бранич, Београд, број 3-4/1999.године, стр.13-25
59. Кривично дело изазивања опште опасности – теоријски и практични аспект – Југословенска ревија за криминологију и кривично право, Београд, број 3/1999.године, стр.49-65
60. Terrorism in Kosovo and Metohija – criminal legal aspects – Review of International affairs, Београд, број 1085-86/1999.године, стр. 19-22
61. Подстрекавање као облик саучесништва у кривичном праву – Правни зборник, Подгорица, број 1-2/1999-2000. године, стр. 118-134
62. Карактеристике кривичног дела из чл.33. Закона о оружју и муницији – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 2/2000. године, стр.34-45
63. Кривично правна заштита стражарске, патролне или друге сличне службе – Војно дело, Београд, број 3/2000. године, стр.79—86
64. NATO genocide in FR Yugoslavia – Review of Interational affairs, Београд, број 1091-1093/2000. године, стр. 62-67
65. Институт помиловања у теорији и пракси кривичног права – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 7-8/2000. године, стр. 30-38
66. Карактеристике одговорности за привредне преступе у нашем праву – Право теорија и пракса, Нови Сад, број 9-10/2000. године, стр.33-40
67. Појам, садржина и правна природа помиловања – Судска пракса, Београд, број 9-10/2000. године, стр.68-72
68. Право на живот у светлу института крајње нужде – Правни живот, Београд, број 9/2000. године, стр.91-106
69. Амнестија у кривичном праву – Судска пракса, Београд, број 11-12/2000. године, стр.64-68
70. Кривично правна заштита припадника полиције према одредбама Закона о јавном реду и миру – Југословенска ревија за криминологију и кривично право, Београд, број 3/2000.године, стр.33-49
71. Кривично дело угрожавања јавног саобраћаја у теорији, пракси и упоредном законодавству – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 2/2001.године, стр.42-53

72. Кривично дело из чл.33.Закона о оружју и муницији – теоријски и практични аспект – Билтен Окружног суда у Београду, Београд, број 53/2000.године, стр.5-18
73. Кривично правни појам и обележја тероризма – Војно дело, Београд, број 3/2001.године, стр.70-82
74. Кривично правни аспекти корупције - Економика, Београд, број 3/2001. године, стр.75-78
75. Порески прекршаји – Економика, Београд, број 4-5/2001. године, стр.124-128
76. Накнада штете причињене кривичним делом, привредним преступом и прекршајем – Про инфо, Београд, број 12/2001.године, стр.20-24
77. Убиство службеног или војног лица при обављању послова безбедности као посебан облик тешког убиства – Правни живот, Београд, број 9/2001. године, стр.55-72
78. Појам и карактеристике кривичног дела геноцида – Судска пракса, Београд, број 9-10/2001.године, стр.59-65
79. Казнена одговорност за непрописан превоз експлозивних и других опасних материја-зборник радова саветовања са међународним учешћем “Управљање ризиком и осигурање у индустрији, транспорту и складиштењу”, Београд, 2001.године, стр.357-360
80. Обележја кривичног дела спречавања овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности и одржавања јавног реда и мира – Безбедност, Београд, број 5/2001.године, стр.587-600
81. Институт подстрекавања у кривичном праву –Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 10/2001.године, стр.9-26
82. Новчана казна у југословенском кривичном праву - Правни зборник, Подгорица, број 1-2/2001.године, стр.230-243
83. Кривично правни аспекти злоупотребе опојних дрога – Билтен Окружног суда Београду, Београд, број 56/2001.године, стр-44-62
84. Criminal law aspects of accidental provocation of environmental hazards by causing general alertness (коаутор Милан Милошевић) – Наука, безбедност, полиција, Београд, број 2/2001.године, стр.1-16
85. Обележја кривичног дела пореске утаје – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 1/2002. године, стр.7-22
86. Мере безбедности медицинског карактера у југословенском кривичном праву – Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, 2000-2001.године, стр-123-152
87. Кривично правна заштита животне средине – Судска пракса, Београд, број 2-3/2002. године, стр.53-59

88. Савремени системи високошколског образовања припадника полиције (коаутор Ђорђе Ђорђевић) – Зборник радова Округлог стола са међународним учешћем: ”Реформа полицијског школства”, Београд, 2002.године, стр.114-123
89. Кривично правни аспекти и улога полиције у превенцији имовинског криминалитета – Зборник радова научно стручног саветовања са међународним учешћем :” Место и улога полиције у превенцији криминалитета”, Београд, 2002.године, стр.357-380
90. Кривична дела разбојничке крађе и разбојништва у теорији, пракси и упоредном праву – Безбедност , Београд, број 2/2002. године, стр.247-267
91. Појам, карактеристике и дејство незнатне друштвене опасности – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 4/2002.године, стр.37-51
92. Деликти насиља према овлашћеним службеним лицима органа унутрашњих послова – Зборник радова са саветовања : ”Деликти насиља”, Београд, 2002.године, стр.127-138
93. Појам и карактеристике кривичног дела геноцида – Војно дело, Београд, број 2-3/2002. године, стр.80-92
94. The scope and quality of achieved knowledge and skills of students at Police academy (коаутори Љубомир Стајић, Ђорђе Ђорђевић, Милан Милошевић и Владимир Брковић) - Наука, безбедност, полиција, Београд, број 1/2002. године, стр.59-73
95. Заштита животне средине у упоредном кривичном законодавству – Зборник Факултета цивилне одбране, Београд, 2001.године, стр.139-152
96. Кривична одговорност за несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем – Зборник радова Шестог симпозијума са међународним учешћем “Превенција саобраћајних незгода на путевима”, Нови Сад, 2002.године, стр.371-376
97. Превенција криминалитета у локалној заједници – Локална самоуправа, Ниш, број 9-10/2002.године, стр.14-22
98. Институт саизвршилаштва у кривичном праву – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 11/2002.године, стр.14-26
99. Одговорност за угрожавање животне средине по европским конвенцијама – Зборник радова Десетог саветовања са међународним учешћем “Системска анализа штета у привреди, осигурање и превентивно инжењерство”, Београд, 2002.године, стр.201-204
100. Одговорност за штету изазвану пожаром и експлозијом – Зборник радова Десетог саветовања са међународним учешћем : ”Системска анализа штета у привреди, осигурање и превентивно инжењерство”, Београд, 2002.године, стр.205-209 (коаутор Милан Милошевић)
101. Убиство при безобзирном насилничком понашању – теоријски и практични аспекти – Правни живот, Београд, број 9/2002.године, стр.117-132

102. Систем имовинских кривичних санкција у југословенском кривичном праву – Наука, безбедност, полиција, Београд, број 2/2002. године, стр.59-73
103. Систем међународних кривичних дела – Судска пракса, Београд, број 4/2003.године, стр.72-78
104. Кривичноправна заштита безбедности рачунарских података – Правни информатор, Београд, број 6/2003. године, стр.53-58
105. Кривично дело избегавања плаћања пореза према Закону о пореском поступку и пореској администрацији – Билтен Окружног суда у Београду, Београд, број 59/2003. године, стр. 74-91
106. Примена казне затвора као средства државног реаговања на криминалитет – Зборник радова са XI семинара права “Стратегија државног реаговања на криминал”, Београд, 2003. године, стр.497-509
107. Кривичноправна заштита живота припадника полиције при обављању службене дужности – Зборник радова са међународног научно-стручног саветовања “Угрожавање безбедности припадника полиције – узроци, облици и мере заштите”, Београд, 2003. године, стр. 99 - 118
108. Безбедносни и правни аспекти прања новца – Наука, безбедност, полиција, Београд, број 1/2003. године, стр. 93-117 (коаутор Љубомир Стајић)
109. Карактеристике међународног кривичног права - Избор судске пракса, Београд, број 12/2003. године, стр.16-21
110. Кривичноправна заштита безбедности рачунарских података – Судска пракса, Београд, број 9/2003. године, стр. 52-57
111. Систем еколошких кривичних дела у нашем правном систему – Судска пракса, Београд, број 11-12/2003. године, стр. 60-71
112. Одговорност за ризик у животној средини у републичком кривичном законодавству – Зборник радова међународне еко конференције "Заштита животне средине градова и приградских наела", Нови Сад, 2003. године, стр. 245-250 (коаутор Павле Тодоровић)
113. Основе правног уређења и заштите од ризика у животној средини – Зборник радова Факултета цивилне одбране у Београду, Београд, 2003. године, стр. 227- 253
114. Значај олакшавајућих и отежавајућих околности при одмеравању казне у кривичном праву – Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 43/2003. године, стр. 180-212
115. Убиство више лица – Правни живот, Београд, број 9/2003. године, стр. 167-179

116. Прање новца у теорији и пракси кривичног права – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 1/2004. године, стр.45-56
117. Појам и карактеристике привредних кривичних дела из споредних закона – Судска пракса, Београд, број 1/2004. године, стр.70-78
118. Основни институти међународног кривичног права – Безбедност, Београд, број 2/2004. године, стр. 157-176
119. Појам и карактеристике службених кривичних дела – Судска пракса, Београд, број 5/2004. године, стр. 55-62
120. Прилог одређивању појма и елемената међународног кривичног дела - Зборник радова са међународног научног скупа :''Примена међународних кривичних стандарда'', Тара, 2004. године, стр. 219-244
121. Подстрекавање као облик саучесништва у извршењу кривичног дела - Зборник радова са округлог стола са међународним учешћем:''Сузбијање криминалитета – деценија после смрти професора Водинелића'', Београд, 2004. године, стр. 411-426
122. Систем одговорности и кажњивости за међународна кривична дела – Зборник радова са саветовања:''Тешки облици криминала'', Београд, 2004. године, стр. 345-368
123. Карактеристике кривичног дела злоупотребе службеног положаја – Судска пракса, Београд, број 7-8/2004. године, стр. 57-64
124. Кривичноправна заштита безбедности рачунарских података – CD зборник радова са саветовања :''Злоупотребе информационих технологија'', Тара, 2004. године (коаутор Тарик Хашимбеговић)
125. Појам и основне карактеристике међународног кривичног права – Наука, безбедност, полиција, Београд, број 1/2004. године, стр. 71-91
126. Систем деликата у функцији спречавања саобраћајних незгода на путевима – Зборник радова VII симпозијума са међународним учешћем :''Превенција саобраћајних незгода на путевима'', Нови Сад, 2004. године, стр. 440-444
127. Кривичноправна заштита живота припадника полиције у обављању службене дужности – Зборник радова Више школе унутрашњих послова, Београд, 2004. године, стр. 32-51 (коаутор Бобан Симић)
128. Значај кривичног правосуђа за одржавање мира и безбедности човечанства – Зборник радова Факултета цивилне одбране, Београд, број 2004. године, стр. 269-291
129. Assessing a penalty in criminal law – Yugoslav law, Beograd, broj 1-3/2004. godine, str. 5-30
130. Кривична дела у вези са опојним дрогама у упоредном кривичном законодавству – Страни правни живот, Београд, број 2-3/2004. године, стр. 85-103

131. Покушај као стадијум у извршењу кривичног дела – Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 45/2004.године, стр.117-139
132. Карактеристике општег дела новог Кривичног законика Републике Црне Горе – Перјаник, Даниловград, број 7/2005. године, стр. 25-29 (коаутор Бобан Симић)
133. Значај нужне одбране и крајње нужде у кривичном праву – Правни информатор, Београд, број 4/2005. године, стр. 62-70
134. Кривична дела у вези са опојним дрогама у упоредном кривичном законодавству – Безбедност, Београд, број 2/2005. године, стр. 181-200
135. Прилог одређивању појма и елемената међународног кривичног дела – CD Зборник радова са макропројекта: " Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократске државе", Ниш, 2005. године, стр.216-233
136. Међународно кривично правосуђе у функцији одржавања и заштите мира и међународне безбедности – Међународни проблеми, Београд, број 1-2/2005. године, стр. 31-57
137. Злоупотреба опојних дрога у међународном кривичном праву – Судска пракса, Београд, број 6/2005. године, стр. 67-73
138. Кривичноправни аспекти превенције имовинског криминалитета – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 7-8/2005. године, стр. 11-29
139. Пореска евазија и пореска кривична дела – Безбедност, Београд, број 4/2005. године, стр. 541-564
140. Карактеристике међународног кривичног права – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 9-10/2005. године, стр. 35-45
141. Основне карактеристике новог кривичног законодавства Републике Србије – Судска пракса, Београд, број 10-11/2005. године, стр. 46-56
142. Појам, елементи и карактеристике међународног кривичног дела – Страни правни живот, Београд, број 1-2/2005. године, стр. 277-298
143. Нека спорна питања код кривичног дела фалсификовања исправе – Билтен Окружног суда у Београду, Београд, број 69/2005. године, стр. 49-61
144. Убиство на мах и убиство у прекорачењу нужне одбране – Правни живот, Београд, број 9/2005. године, стр. 197-217
145. Систем имовинских кривичних санкција у кривичном праву Србије и Црне Горе – Гласник АК Војводине, Нови Сад, број 12/2005. године, стр. 613-628
146. Положај малолетника у кривичном праву према новим законским решењима – Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 46/2005. године, стр. 159-176

147. Међународноправни основи за кривична дела недозвољене производње и трговине опојним дрогама – Страни правни живот, Београд, број 3/2005. године, стр. 125-136
148. Оснивање, надлежност и поступање међународног кривичног суда – Правни информатор, Београд, број 2/2006. године, стр. 60-66
149. Систем санкција у новом Закону о прекршајима – Гласник АК Војводине, Нови Сад, број 4/2006. године, стр. 150-175
150. Динамика и структура кривичних дела из Закона о јавном реду и миру – Безбедност, Београд, број 3/2006. године, стр. 449-464
151. Радноправни статус осуђеног лица у кривичном праву – Радно и социјално право, Београд, број 1-6/2006. године, стр. 228-245 (коаутор Борислав Петровић)
152. Шест деценија од доношења Нирнбершке пресуде – Правни информатор, Београд, број 9/2006. године, стр. 53-60
153. Основне карактеристике кривичног законодавства Карађорђево Србије – Пешчаник, Ниш, број 4/2006. године, стр. 89-102
154. Кривичне санкције за малолетнике у новом кривичном закону Републике Србије – Безбедност, Београд, број 5/2006. године, стр. 689-711
155. Кривица у новом Кривичном законик у – Гласник АК Војводине, Нови Сад, број 9/2006. године, стр. 475-507
156. Убиство на свиреп и подмукао начин – Правни живот, Београд, број 9/2006. године, стр. 97-113
157. Рехабилитација и правне последице у кривичном праву – Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1-2/2006. године, стр. 195-204 (коаутор Зоран Стевановић)
158. Нови концепт кривице у кривичном праву Републике Србије – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 47/2006. године, стр. 33-62 (коаутор Борислав Петровић)
159. Појам кривичног дела у светлу "учења о неправу" Јована Стерије Поповића – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 48/2006. године, стр. 53-75 (коаутор Борислав Петровић)
160. Основи који искључују кривицу - Гласник АК Војводине, Нови Сад, број 12/2006. године, стр. 640-659
161. Покушај кривичног дела – Архив за правне и друштвене науке, Београд, број 3-4/2006. године, стр. 1431-1450

162. Одговорност правних лица у кривичном праву Босне и Херцеговине – Страни правни живот, Београд, број 1-3/2006. године, стр. 284-302
163. Амнестија у кривичном праву – Судска пракса, Београд, број 2/2007. године, стр. 59-65 (коаутор Борислав Петровић)
164. Кривичне санкције за малолетнике у новом кривичном праву Републике Србије – Судска пракса, Београд, број 5/2007. године, стр. 62-74
165. Новине у кривичном законодавству о малолетницима у светлу ресторативне правде – Темида, Београд, број 1/2007. године, стр. 15-23
166. Историјски развој система кривичних санкција – Пешчаник, Ниш, број 5/2007. године, стр. 125-147
167. Кривична одговорност правних лица у савременом кривичном праву – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 49/2007. године, стр. 185-209 (коаутор Борислав Петровић)
168. Улога Европске уније у борби против прања новца и корупције – Зборник радова Института за упоредно право и Канцеларије Владе Србије за придруживање ЕУ : "Педесет година Европске уније", Београд, 2007. године, стр. 377-401
169. Рехабилитација и правне последице у кривичном праву – Гласник АК Војводине, Нови Сад, број 6/2007. године, стр. 171-179
170. Основне карактеристике извршног кривичног права – Ревизија за криминологију и кривично право, Београд, број 2/2007. године, стр. 99-117 (коаутор Зоран Стевановић)
171. Систем казни у новом кривичном законодавству Републике Србије – Право, теорија и пракса, Нови Сад, број 9-10/2007. године, стр. 27-41
172. Систем васпитних мера у домаћем и упоредном праву – Страни правни живот, Београд, број 1-2/2007. године, стр. 174-202
173. Примена института нужне одбране у теорији и пракси кривичног права – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 50/2007. године, стр. 51-85
174. Међународно кривично правосуђе као средство за заштиту међународе безбедности – Политичка ревија, Београд, број 1/2007. године, стр. 265-290
175. Европска унија у борби против организованог криминала – Српска политичка мисао, Београд, број 3-4/2007. године, стр. 47-68
176. Criminal legal aspects of money laundering in law system of Republic of Serbia – Facta universitatis, Series : Economics and Organization, Niš, broj 2/2007. godine, str. 143-152
177. Појам и карактеристике малолетничког кривичног права у Републици Србији – Ревизија за криминологију и кривично право, Београд, број 1/2008. године, стр. 119-135 (коаутор Зоран Стевановић)

178. Алтернативне мере за малолетне учиниоце кривичних дела у домаћем и упоредном праву - Билтен Окружног суда у Београду, Београд, број 77/2008. године, стр. 54-81

179. Кривичне санкције за малолетне учиниоце кривичних дела – Судска пракса, Београд, број 5/2008. године, стр. 68-75

180. Злоупотреба службеног положаја у локалној самоуправи – Политичка ревија, Београд, број 2/2008. године, стр.509-521

181. Корупција у правној теорији и пракси – Теме, Ниш, број 4/2008. године, стр. 849-866

182. Историјски развој кривичних дела корупције – Пословна економија, Нови Сад, број 2/2008. године, стр. 9-34

183. Кривична дела корупције у упоредном кривичном законодавству - Страни правни живот, Београд, број 3/2008. године, стр. 179-213

184. Кривична дела угрожавања живота у тучи – Правни живот, Београд, број 9/2008. године, стр. 71-90

185. Расправа о кривичној одговорности правних лица у савременом кривичном праву – Зборник радова : Приступ правосуђу, инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, Ниш, 2008. године, стр.319-343

186. Место и улога помиловања у функцији сузбијања криминалитета – Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1-2/2008. године, стр. 83-116 (коаутор Зоран Стевановић)

187. Кривичноправна заштита изборних права – Политичка ревија, Београд, број 3/2008. године, стр. 689-708

188. Кривична дела корупције и казнена политика судова у Републици Србији – Безбедност, Београд, број 4/2008. године, стр. 50-65

189. Појам, карактеристике и садржина амнестије у кривичном праву – Зборник Правног факултета у Нипу, Ниш, број 52/2008. године, стр. 63-91

190. Систем кривичних санкција за малолетне учиниоце кривичних дела – Ревиија за криминологију и кривично право, Београд, број 3/2008. године, стр. 113-134 (коаутор Зоран Стевановић)

191. Корупција као облик угрожавања владавине права у Србији – Зборник радова : Србија – политички и институционални изазови, Београд, 2008. године, стр. 385-417

192. Надлежност Европске уније у спречавању и сузбијању корупције – Политичка ревија, Београд, број 4/2008. године, стр. 1139-1160

193. Последице безобзирности насилничког понашања – Социјална мисао, Београд, број 1/2009. године, стр. 43-52
194. Улога стандарда међународне заједнице у уређивању и заштити животне средине – Политичка ревија, Београд, број 1/2009. године, стр. 165-186
195. Кривичноправна заштита хартија од вредности – Пословна економија, Нови Сад, број 1/2009. године, стр. 11-33
196. Пореска утаја у упоредном кривичном законодавству – Страни правни живот, Београд, број 2/2009. године, стр. 159-188
197. Историјски развој кривичних дела корупције – Пешчаник, Ниш, број 7/2009. године, стр. 200-219
198. Европска унија у сузбијању корупције – Европско законодавство, Београд, број 27-28/2009. године, стр.9-21
199. Европски стандарди и заштита животне средине – Европско законодавство, Београд, број 27-28/2009. године, стр. 125-141
200. Корупција као безбедносни изазов и њено сузбијање у Републици Србији, Зборник радова : Србија, безбедносни и институционални изазови, Београд, 2009. године, стр. 195-219
201. Улога кривичних санкција у успостављању и заштити владавине права и правне државе – Теме, Ниш, број 3/2009. године, стр. 761-782
202. Пореска утаја у новом кривичном праву Републике Србије – Теме, Ниш, број 3/2009. године, стр. 823-836
203. Убиство при извршењу кривичног дела разбојништва – Правни живот, Београд, број 9/2009. године, стр. 593-614
204. Систем уређења и заштите животне средине – Политичка ревија, Београд, број 3/2009. године, стр. 87-110
205. Систем међународних кривичних дела – Зборник радова : Приступ правосуђу, инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, Ниш, 2009. године, стр. 317-344
206. Европско кривично право у систему међународног кривичног права – Европско законодавство, Београд, број 29-30/2009. године, стр. 16-41
207. Примена алтернативних мера за малолетнике у кривичном праву – Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1-2/2009. године, стр. 37-64 (коаутор Зоран Стевановић)
208. Suppressing tax embezzlement in the Republic of Serbia – Zbornik radova : Serbian law in transition, - changes and challenges, Beograd, 2009. godine, str. 191-217

209. Појам, принципи и извори међународног кривичног права – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 53/2009. године, стр.71-89
210. Пореска утаја у светлу историјских правних споменика у Републици Србији – Пословна економија, Нови Сад, број 2/2009. године, стр. 13-39
211. Пореска утаја као облик угрожавања функција социјалне државе – Политичка ревија, Београд, број 4/2009. године, стр. 125-148 (коаутор Златко Николић)
212. Појам и елементи међународног кривичног дела – Архив за правне и друштвене науке, Београд, број 1-2/2009. године, стр. 21-48
213. Примена васпитних налога према малолетним деликвентима – Социјална мисао, Београд, број 1/2010. године, стр. 77-92
214. Сузбијање прања новца у Европској унији – Европско законодавство, Београд, број 31-32/2010. године, стр. 18-38
215. Систем међународних кривичних дела – Политичка ревија, Београд, број 2/2010. године, стр. 123-146
216. Облици угрожавања еколошке безбедности – Зборник радова : Србија, изградња националне безбедности, Београд, 2010. године стр. 275-297
217. Систем санкција у међународном кривичном праву – Зборник радова Правног факултета у Косовној Митровици, Косовска Митровица, 2010. године, стр. 33-67
218. Историјски развој идеје о одговорности за међународне злочине – Пешчаник, Ниш, број 8/2010. године, стр. 130-141
219. Кривична одговорност и кажњивост за злочин геноцида – Правни живот, Београд, број 9/2010. године, стр. 33-52
220. Европски стандарди и неформалне мере у малолетничком кривичном праву – Европско законодавство, Београд, број 33-34/2010. године, стр. 19-42
221. Примена новчане казне у кривичном праву Републике Србије – Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 55/2010. године, стр. 47-72
222. Одговорност у међународном кривичном праву – Зборник радова : Право на приступ правосуђу, инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, Ниш, 2010. године, стр. 267-286
223. Одмеравање казне у кривичном праву – олакшавајуће и отежавајуће околности – Ревиија за криминологију и кривично право, Београд, број 2/2010. године, стр. 129-145
224. Прање новца у условима транзиције – Пословна економија, Нови Сад, број 2/2010. године, стр. 31-50

225. Заштита животне средине у упоредном кривичном праву – Страни правни живот, Београд, број 3/2010. године, стр. 257-286
226. Улога мера безбедности у сузбијању криминалитета – Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1-2/2010. године, стр. 51-69
227. Сузбијање корупције у Србији - законска решења и казнена политика – Годишњак Универзитета Едуонс, Нови Сад, број 1/2010. године, стр. 71-111
228. Покушај у европском кривичном законодавству – Страни правни живот, Београд, број 2/2011. године, стр. 115-130
229. Застарелост кривичног дела – Европско законодавство, Београд, број 35-36/2011. године, стр. 21-31
230. Положај старих лица у кривичном праву – Зборник радова : Стари у Србији, проблеми и изазови, Ниш, 2011. године, стр. 97-115
231. Покушај кривичног дела у правним споменицима – Пешчаник, Ниш, број 9/2011. године, стр. 198-216
232. Србија и Хашки трибунал између права и политике – Српска политичка мисао, Београд, број 3/2011. године, стр. 321-347
233. Примена казне малолетничког затвора – Теме, Ниш, број 2/2011. године, стр. 421-439
234. Корупција у међународном и упоредном кривичном праву – Гласник АК Војводине, Нови Сад, број 3/2011. године, стр. 111-151
235. Принцип законитости од Валтазара Богишића до данашњих дана – Споменица Валтазара Богишићу, Књига прва, Београд, 2011. године, стр. 395-408
236. Примена института крајње нужде у немачком кривичном праву – Зборник радова : Увод у право Немачке, Београд, 2011. године, стр. 279-290
237. Политика сузбијања криминалитета у функцији ефикасности система безбедности Србије, Зборник радова : Србија, изградња капацитета система безбедности, Београд, 2011. године, стр. 197-219
238. Кривична одговорност и кажњивост за злочин против човечности – Правни живот, Београд, број 9/2011. године, стр. 219-238
239. Кривична одговорност за примање и давање мита – Ревија за криминологију и кривично право, Београд, број 2-3/2011. године, стр. 357-372
240. Основне карактеристике новог малолетничког кривичног права Србије – Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1-2/2011. године, стр. 159-183

241. Злочин геноцида у теорији и пракси – међународно и домаће кривично право – Војно дело, Београд, број 1/2011. године, стр.70-88
242. Екстрадиција – европски стандарди и право Републике Србије – Европско законодавство, Београд, број 37-38/2011. године, стр.78-89
243. Међународно кривично правосуђе између права, правде, помирења и права жртава – Међународни проблеми, Београд, број 4/2011. године, стр. 536-566
244. Environmental crime in the Republic of Serbia : theory, practice and legislation – Facta universitatis- Law and Politics, Niš, broj 2/2011. godine, str.109-134
245. Међународни злочини у кривичном законодавству Републике Србије – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 59/2012. године, стр.1-26
246. Европски стандарди о тортури и право Републике Србије – Европско законодавство, Београд, број 39-40/2012. године, стр. 26-37
247. Пореска утаја у историјским правним споменицима – Пешчаник, Ниш, број 10/2012. године, стр. 244-258
248. Сузбијање организованог криминала у функцији европских интеграција – Српска политичка мисао, Београд, број 3/2012. године, стр.323-343
249. Кажњавање малолетника у савременом кривичном праву – Страни правни живот, Београд, број 3/2012. године, стр. 468-487
250. Одговорност за кривична дела извршена путем медија – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 61/2012. године, стр. 203-222
251. Облици испољавања међународног кривичног дела – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 62/2012. године, стр. 91-112
252. Убиство из ниских побуда учиниоца – Правни живот, Београд, број 9/2012. године, стр. 229-244
253. Заштита животне средине у споредном кривичном законодавству – Европско законодавство, Београд, број 41/2012. године, стр. 330-350
254. Службена кривична дела – одговорност и кажњивост – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 63/2012. године, стр.39-61
255. Злоупотреба службеног положаја – Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 2/2012. године, стр. 53-68
256. Одговорност за кршење изборних права – Политичка ревија, Београд, број 1/2013. године, стр. 275-295
257. Међународно кривично право између права и политике – Међународни проблеми, Београд, број 1/2013. године, стр. 42-67

258. Рад у јавном интересу – теорија, пракса, законодавство – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 64/2013. године, стр. 15-32
259. Неподобан покушај у упоредном кривичном законодавству – Страни правни живот, Београд, број 2/2013. године, стр. 105-118
260. Европски стандарди и казни систем Републике Србије – Европско законодавство, Београд, број 43-44/2013. године, стр.43-58
261. Злочин против човечности у међународном и кривичном праву – Војно дело, Београд, број 1/2013. године, стр. 115-132
262. Међународна кривична дела у Римском статуту – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 65/2013. године, стр. 201-218
263. Развој малолетничког кривичног права у писаним правним споменицима – Пешчаник, Ниш, број 11/2013. године, стр. 312-322
264. Кривично право и национална безбедност – Политика националне безбедности, Београд, број 5/2013. године, стр. 155-178
265. Злочин против човечности у међународном и националном кривичном праву – Међународна политика, Београд, број 3/2013. године, стр.5-22
266. Европски стандарди и насиље у породици – Европско законодавство, Београд, број 45-46/2013. године, стр. 73-88
267. Убиство детета у кривичном праву Републике Србије – Правни живот, Београд, број 9/2013. године, стр.179-192
268. Међународно кривично дело – појам, елементи, врсте – Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 2/2013. године, стр. 73-94
269. Suppression of spectators violence at sport events (Suzbijanje nasilja navijača na sportskim priredbama) – Facta Universitatis – Physical education and Sport, Niš, broj 3/2013. godine, str. 227-237 (koautor Ana Batrićević)
270. Tax evasion as a criminal offence in the new Criminal code of the Republic of Serbia – Facta Universitatis – Law and Politics, Niš, broj 2/2013. godine, str. 69-82
271. Добровољни одустанак од кривичног дела – теорија, пракса, упоредно законодавство – Страни правни живот, Београд, број 1/2014. године, стр.83-105
272. Одговорност за међународне злочине у светлу праксе Хашког трибунала – Српска политичка мисао, Београд, број 1/2014. године, стр.129-140
273. Кривично дело агресије – међународно и национално кривично право - Међународна политика, Београд, број 1153-1154/2014. године, стр. 140-161

274. Рачунарски криминалитет у Србији и европски стандарди – Европско законодавство, Београд, број 47-48/2014. године, стр. 40-56
275. Право-политичке дилеме у дефинисању геноцида – Политичка ревија, Београд, број 2/2014. године, стр. 91-115
276. Појам, врсте и сврха казни у Републици Српској – Правне теме, Нови Пазар, број 3/2014. године, стр. 27-65 (коаутор М.Симовић)
277. Систем еколошких деликата – Теме, Ниш, број 2/2014. године, стр. 621-639
278. Политика сузбијања криминалитета – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 66/2014. године, стр. 121-138
279. Политичко-правне дилеме о злочину агресије – Српска политичка мисао, Београд, број 4/2014. године, стр. 215-231
280. Саучесништво у савременом кривичном праву – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 67/2014. године, стр. 157-168
281. Пореска кривична дела у прав Републике Србије и европски стандарди – Европско законодавство, Београд, број 49-50/2014. године, стр. 79-102 (коаутор Срђан Алексић)
282. Примена неформалних мера у малолетничком кривичном праву Србије – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 68/2014. године, стр. 497-513
283. Убиство у кривичном праву СР Немачке, Правни живот, Београд, број 9/2014. године, стр. 215-226
284. Фалсификовање исправе у историјским правним споменицима – Пешчаник, Ниш, број 12/2014. године, стр. 255-269
285. Међународни злочини у Статуту Хашког трибунала – тематски зборник радова : Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, Ниш, 2014. године, стр. 50-73
286. Убиство у француском кривичном праву, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 71/2015. године, стр. 97-110
287. Одговорност и кажњивост за злочин геноцида, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 70/2015. године, стр. 391-408
288. Дете као жртва убиства у праву Србије, Зборник радова : Криминал и друштво Србије, Београд, 2015. године, стр. 333-344
289. Убиство у кривичном праву Руске федерације, Правни живот, Београд, број 9/2015. године, стр. 175-190
290. Међународно кривично правосуђе после Другог светског рата, Војно дело, Београд, број 5/2015. године, стр. 89-102

291. Злоупотреба опојних дрога у кривичном законодавству скандинавских држава, Страни правни живот, Београд, број 1/2016. године, стр. 31-43
292. Одговорност за међународне злочине, Војно дело, Београд, број 2/2016. године, стр. 52-71
293. Кућни затвор у праву Републике Србије – законодавство, теорија и пракса, Зборник радова : Кривичне и прекршајне санкције и мере, Београд, 2016. године, стр. 155-166
294. Заштита полне слободе малолетника – европски стандарди и право Републике Србије, Европско законодавство, Београд, број 55/2016. године, стр. 72-94
295. Међународни злочини и интернационализовани кривични судови, Зборник радова : Усклађивање права Србије са правом Европске уније, Ниш, 2016. године, стр. 81-102
296. Примена мере безбедности одузимања предмета, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 72/2016. године, стр. 71-91
297. Злочин геноцида у теорији и пракси – међународно и кривично право Босне и Херцеговине, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1/2016. године, стр. 17-31
298. Одузимање имовинске користи и организовани криминалитет, Зборник радова : Сузбијање организованог криминалитета као предуслов владавине права, Београд, 2016. године, стр. 301-316
299. Дете – жртва сексуалног насиља у шведском и немачком праву, Ревизија за криминологију и кривично право, Београд, број 3/2016. године, стр. 387-396
300. Условна осуда у праву Републике Србије и европски стандарди, Европско законодавство, Београд, број 56-57/2016. године, стр. 54-71
301. Седам деценија Нирнбершке пресуде, Пешчаник, Ниш, број 14/2016. године, стр. 207-221
302. Кривична дела у вези са опојним дрогама у законодавству Швајцарске, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 2/2016. године, стр. 49-56
303. Убиство у кривичном праву балтичких држава, Правни живот, Београд, број 9/2016. године, стр. 175-188
304. Условна осуда у француском кривичном праву, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 73/2016. године, стр. 45-65
305. Кривичне санкције - средство контроле криминалитета правних лица, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 74/2016. године, стр. 75-93

306. Условна осуда у шпанском кривичном праву, Страни правни живот, Београд, број 1/2017. године, стр. 121-137
307. Превенција насиља у породици – европски стандарди и право Републике Србије, Европско законодавство, Београд, број 59/2017. године, стр. 23-40
308. Условна осуда у кривичном праву Македоније и Словеније, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, број 1/2017. године, стр. 123-133
309. Кривична дела извршена путем медија, Зборник радова : Правосуђе и медији, Београд, 2017. године, стр. 155-169
310. Условна осуда у немачком кривичном праву, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 75/2017.године, стр. 129-144
311. Савремено кривично право као израз глобализације, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 76/2017.године, стр. 209-230
312. Злоупотреба опојних дрога у кривичном праву Француске, Зборник радова : Усклађивање права Србије са правом Европске уније, Ниш, 2017.године, стр. 69-83
313. Тешка телесна повреда у историјским правним споменицима, Пешчаник, Ниш, број 15/2017.године, стр. 244-259
314. Нова сексуална кривична дела и европски стандарди садржани у Истанбулској конвенцији, Европско законодавство, Београд, број 60/2017.године, стр. 9-28
315. Убиство у кривичном праву Италије и Швајцарске, Правни живот, Београд, број 9/2017.године, стр.201-216
316. Кривична дела тероризма – европски стандарди и право Републике Србије, Војно дело, Београд, број 1/2017.године, стр. 315-328
317. Crime of Genocide in Theory and Practice of Criminal law of Republic of Serbia, Војно дело, Београд број 4/2017.године, стр. 224-235
318. Нова порнографска кривична дела у праву Републике Србије и европски стандарди, Европско законодавство, Београд, број 61-62/2017.године, стр. 124-142
319. Условни отпуст у праву Републике Србије – теорија, пракса, упоредно законодавство, Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, број 77/2017.године, стр. 53-73
320. Условна осуда у италијанском кривичном праву, Зборник радова : Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, Ниш, 2017.године, стр. 41-58

**6. РЕФЕРАТИ ПОДНЕТИ НА САВЕТОВАЊИМА,
НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ СКУПОВИМА**

1. Кривично правна заштита ауторског права – реферат поднет на стручној расправи Удружења правника Југославије, Савезног завода за интелектуалну својину и Савезног министарства за развој, науку и животну средину подом Нацрта Закона о ауторском и сродним правима – Београд, 1995.године
2. Карактеристике Нацрта општег дела Кривичног законика СР Југославије – реферат поднет на стручној расправи на Полицијској академији поводом нацрта законског текста – Београд, 1996.године
3. Кривична дела у вези са опојним дрогама – реферат поднет на X сусрету Копаоничке школе природног права – Копаоник, 1996.године, Правни живот, Београд, број 9/1996. године, стр. 183-199
4. Кривично правни значај привилегујућих околности код убиства на мах – реферат поднет на XI сусрету Копаоничке школе природног права – Копаоник, 1997.године, Правни живот, Београд, број 9/1997. године, стр. 141-162
5. Мера безбедности забране управљања моторним возилом као фактор превенције саобраћајног криминалитета – реферат поднет на IV симпозијуму са међународним учешћем “Превенција саобраћајних незгода на путевима” – Зборник радова, Нови Сад, 1998.године, стр. 395-400
6. Примена мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи као фактор превенције криминалитета – реферат поднет на саветовању на Дефектолошком факултету “Превенција криминалитета” – Зборник радова, Београд, 1998.године, стр. 184-202
7. Право на живот и нужна одбрана – реферат поднет на XII сусрету Копаоничке школе природног права – Копаоник, 1998.године, Правни живот, Београд, број 9/1998. године, стр. 43-61
8. Кривично правни аспекти угрожавања јавног саобраћаја – реферат поднет на V симпозијуму са међународним учешћем “Превенција саобраћајних незгода на путевима” – Зборник радова, Нови Сад, 2000.године, стр. 114-118
9. Право на живот у светлу института крајње нужде – реферат поднет на XIII сусрету Копаоничке школе природног права – Копаоник, 2000.године, Правни живот, Београд, број 9/2000. године, стр. 91-106
10. Убиство службеног или војног лица при обављању послова безбедности као посебан облик тешког убиства – реферат поднет на XIV сусрету Копаоничке школе природног права - Копаоник, 2001.године, Правни живот, Београд, број 9/2001. године, стр. 55-72
11. Казнена одговорност за непрописан превоз експлозивних и других опасних материја - реферат поднет на Саветовању са међународним учешћем “Управљање ризиком и осигурање у индустрији, транспорту и складиштењу - Зборник радова, Београд, 2001. године, стр. 357-360 (коаутор Милан Милошевић)

12. Савремени системи високошколског образовања припадника полиције – реферат поднет на Округлом столу са међународним учешћем “Реформа полицијског школства у Републици Србији”- Зборник радова, Београд, 2002.године, стр. 114-123 (коаутор Ђорђе Ђорђевић)

13. Кривично правни аспект и улога полиције у превенцији имовинског криминалитета – реферат поднет на научно стручном саветовању са међународним учешћем “Место и улога полиције у превенцији криминалитета” – Зборник радова, Београд, 2002.године, стр. 357-380

14. Деликти насиља према овлашћеним службеним лицима органа унутрашњих послова – реферат поднет на саветовању : "Деликти насиља" у организацији Института за криминолошка и социолошка истраживања из Београда – Зборник радова, Будва, 2002. године, стр. 127-138

15. Кривична одговорност за несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем – реферат поднет на VI симпозијуму са међународним учешћем : “Превенција саобраћајних незгода на путевима” - Зборник радова, Нови Сад, 2002.године, стр. 371-376

16. Одговорност за угрожавање животне средине по европским конвенцијама - реферат поднет на X саветовању са међународним учешћем : “Системска анализа штета у привреди, осигурање и превентивно инжењерство” - Зборник радова, Београд, 2002.године, стр. 201-204

17. Одговорност за штету изазвану пожаром и експлозијом – реферат поднет на X саветовању са међународним учешћем : “Системска анализа штета у привреди, осигурање и превентивно инжењерство” - Зборник радова, Београд, 2002.године, стр. 205-209 (коаутор Милан Милошевић)

18. Убиство при безобзирном насилничком понашању - теоријски и практични аспекти – реферат поднет на XV сусрету Копаничке школе природног права - Копаник, 2002. године, Правни живот, Београд, број 9/2002. године, стр. 117-132

19. Примена казне затвора као средства државног реаговања на криминалитет – реферат поднет на XV семинару права : “Стратегија државног реаговања против криминала” у организацији Института за криминолошка и социолошка истраживања из Београда – Зборник радова, Будва, 2003. године, стр. 497-509

20. Кривичноправна заштита живота припадника полиције при обављању службене дужности – реферат поднет на међународном научно-стручном саветовању : “Угрожавање безбедности припадника полиције – узроци, облици и мере заштите” – Зборник радова, Београд, 2003. године, стр. 99-118

21. Одговорност за ризик у животној средини – реферат поднет на Међународној еко-конференцији : “Заштита животне средине градова и приградских насеља” – Зборник радова, Нови Сад, 2003. године, стр. 245-250 (коаутор Павле Тодоровић)

22. Одговорност за оштећење заштитних уређаја на раду – реферат поднет на XI саветовању са међународним учешћем :’’Ризик пожара, експлозије, хаварије и провале у осигурању и организација система заштите’’ – Зборник радова, Београд, 2003. године, стр. стр. 111-115
23. Сива економија и пореска кривична дела – реферат поднет на научном скупу Правног факултета у Нишу :’’Пореске реформе у Републици Србији – примена пореза’’ – Зборник радова, Ниш, 2003. године
24. Убиство више лица – кривична одговорност и кажњивост – реферат поднет на XVI сусрету Копаоничке школе природног права – Копаоник, 2003. године, Правни живот, Београд, број 9/2003. године, стр. 145-163
25. Савет Европе и одговорност за угрожавање животне средине – реферат поднет на конференцији са међународним учешћем :’’Еколошки проблеми градова’’ – Зборник сажетака, Београд, 2004. године, стр. 149-150
26. Прилог одређивању појма и елемената међународног кривичног дела – реферат поднет на међународном научном скупу :’’Примена међународних кривичних стандарда у националним законодавствима ‘’ – Зборник радова, Тара, 2004. године, стр. 219-244
27. Подстрекавање као облик саучесништва у извршењу кривичног дела – реферат поднет на округлом столу са међународним учешћем :’’Сузбијање криминалитета – деценија после смрти професора Водинелића’’ – Зборник радова, Београд, 2004. године, стр. 411-426
28. Систем одговорности и кажњивости за међународна кривична дела – реферат поднет на XVI семинару права :’’Тешки облици криминала’’ у организацији Института за криминолошка и социолошка истраживања из Београда – Зборник радова, Будва, 2004. године, стр. 345-368
29. Кривичноправна заштита безбедности рачунарских података – реферат поднет на саветовању: ’’Злоупотребе информационих технологија’’ – ЦД Зборник радова, Тара, 2004. године (коаутор Тарик Хашимбеговић)
30. Систем деликата у функцији спречавања саобраћајних незгода на путевима - реферат поднет на VII симпозијуму са међународним учешћем :’’Превенција саобраћајних незгода на путевима’’ - Зборник радова, Нови Сад, 2004. године, стр. 440-444
31. Допринос учења Томе Живановића науци кривичног права – реферат поднет на Међународном научном скупу : " Србија 1804 – 2004." – Зборник радова, Ниш, 2004. године, стр. 223-240
32. Кривична одговорност за угрожавање животне средине као фактор превенције ризика у области енергетике – реферат поднет на XII Саветовању са међународним учешћем : " Управљање ризицима, превентива и осигурање у енергетици" – Зборник радова, Београд, 2004. године, стр. 55-59

33. Кривично дело убиства у међународном кривичном праву – реферат поднет на XVII сусрету Копаничке школе природног права, Копаоник, 2004. године, Правни живот, Београд, број 9/2004. године, стр. 3-25

34. Сузбијање организованог криминала у Републици Србији – реферат поднет на Научној конференцији : "Правни систем Републике Србије – усаглашавање са правом Европске уније" – Зборник радова, Ниш, 2005. године, стр. 423-443

35. Међународноправни основи за кривична дела недозвољене производње и трговине опојним дрогама – реферат поднет на Међународном научном скупу : "Примена међународног кривичног права у националним законодавствима" – Зборник радова, Тара, 2005. године, стр. 287-300

36. Нужна одбрана и крајња нужда у новом кривичном законодавству Србије и Црне Горе – реферат поднет на XVII семинару права : "Казнено законодавство – прогресивна или регресивна решења" у организацији Института за криминолошка и социолошка истраживања из Београда – Зборник радова, Будва, 2005. године, стр. 327-339

37. Убиство на мах и убиство у прекорачењу нужне одбране – реферат поднет на XVIII сусрету Копаничке школе природног права, Правни живот, Београд, број 9/2005. године, стр. 197-217

38. Кривичноправна заштита права на издржавање чланова породице – реферат поднет на саветовању: "Новине у породичном законодавству" – Зборник радова, Ниш, 2006. године, стр. 223-234

39. Систем казни у новом кривичном законодавству Републике Србије – реферат поднет на Међународној научној конференцији: "Функционисање правног система Републике Србије" – Зборник радова, Ниш, 2006. године, стр. 441-460

40. Одмеравање казне према Кривичном закону Републике Србије – олакшавајуће и отежавајуће околности – реферат поднет на XVIII семинару права: "Ново кривично законодавство – дилеме и проблеми у теорији и пракси" у организацији Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду – Зборник радова, Будва, 2006. године, стр. 111-128

41. Кривичноправни аспекти проузроковања стечаја – реферат поднет на међународној научној конференцији: "Хармонизација стечајног права и нови Закон о стечајном поступку"- Зборник радова, Ниш, 2006. године, стр. 171-182

42. Радноправни статус осуђеног лица у кривичном праву – реферат поднет на IX редовном годишњем стручном саветовању: "Промене у радном и социјалном законодавству", Радно и социјално право, Београд, број 1-6/2006. године, стр. 228-245 (коаутор Борислав Петровић)

43. Убиство на свиреп и подмукао начин – реферат поднет на XIX сусрету Копаничке школе природног права, Правни живот, Београд, број 9/2006. године, стр. 97-113

44. Појам кривичног дела у светлу учења Јована Стерије Поповића – реферат поднет на научном скупу: "Јован Стерија Поповић и право" – Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, број 48/2006. године, стр. 53-75 (коаутор Борислав Петровић)
45. Прање новца у теорији и пракси кривичног права – реферат поднет на 19. научном скупу : "Криминалитет у транзицији – феноменологија, превенција и државна реакција" , Зборник радова, Палић, 2007. године, стр. 157-180
46. Убиство из користољубља – реферат поднет на XX сусрету Копаоничке школе природног права, Правни живот, Београд, број 9 /2007. године, стр. 37-53
47. Место кривичног права у правном систему Републике Србије – реферат поднет на 44. Годишњем саветовању Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, Зборник радова, Златибор, 2007. године, стр. 61-86
48. Новине у малолетничком кривичном праву у функцији превенције криминалитета - реферат поднет на 20. научном скупу : "Казнено законодавство и превенција криминалитета, Зборник радова, Палић, 2008. године, стр. 382-397
49. Кривична дела угрожавања живота у тучи – реферат поднет на XXI сусрету Копаоничке школе природног права, Правни живот, Београд, број 9/2008. године, стр. 71-90
50. Одговорност за кривично дело прања новца – реферат поднет на међународној конференцији : Политика супротстављања организованом криминалу, Зборник апстраката, Београд, 2008. године, стр. 24-25
51. Примена међународних стандарда заштите права малолетника у новом кривичном законодавству Републике Србије – реферат поднет на међународној научној конференцији : Уставне и међународноправне гаранције људских права, Зборник радова, Ниш, 2008. године, стр. 205-224
52. Превенција као облик контроле криминалитета – европска и српска искуства, реферат поднет на XXI научном скупу : Контрола криминалитета и европски стандарди : стање у Србији, Зборник радова, Палић, 2009. године. стр. 103-114 (коаутор Златко Николић)
53. Европски стандарди и право Републике Србије у области сузбијања прања новца, Зборник радова : Право Републике Србије и право Европске уније, Свеска прва, Ниш, 2009. године, стр. 651-676 (коаутор Љубинко Митровић)
54. Убиство при извршењу кривичног дела разбојништва – Правни живот, Београд, број 9/2009. године, стр. 593-614
55. Алтернативне мере за малолетнике – Зборник радова : Реформа кривичног правосуђа, Ниш, 2010. године, стр. 95-121
56. Савремене тенденције у области кодификације малолетничког кривичног права – Зборник радова : Актуелне тенденције у развоју и примени европског континенталног права, Ниш, 2010. године, стр. 495-525

57. Насиље према службеним лицима – кривичноправни аспект, Зборник радова : Насилнички криминал, етологија, феноменологија и превенција, Београд, 2010. године, стр. 195-211
58. Кривична одговорност и кажњивост за злочин геноцида, Правни живот, Београд, број 9/2010. године, стр. 33-52
59. Одговорност правних лица за кривична дела – европски стандарди и право Републике Србије – Зборник радова : Хармонизација законодавства Републике Србије са правом Европске уније, Београд, 2010. године, стр. 516-533
60. Криминалитет правних лица и државна реакција – Зборник радова : Криминал и државна реакција, феноменологија, могућност, перспективе, Београд, 2011. године, стр. 121-136
61. Значај покушаја у савременом кривичном праву – Зборник радова : Правни систем и друштвена криза, Друга свеска, Косовска Митровица, 2011. године, стр. 273-296
62. Кривична одговорност и кажњивост за злочин против човечности – Правни живот, Београд, број 9/2011. године, стр. 219-238
63. Еколошки криминалитет у Србији – теорија, пракса, законодавство – Зборник радова : Екологија и право, Ниш, 2011. године, стр. 227-253
64. Казненоправна заштита животне средине – Зборник радова : Климатске промене и економски изазови, Београд, 2011. године, стр. 172-194
65. Улога казни у сузбијању криминалитета – Зборник радова : Деликт, казна и могућности социјалне профилаксе, Београд, 2012. године, стр. 113-128
66. Малолетничко кривично право – савремене тенденције и право Србије – Зборник радова : Кривичноправни положај и социјалноправна заштита малолетника, Ниш, 2012. године, стр. 15-38
67. Систем кривичних санкција за правна лица у Републици Србији – Зборник радова : Правне норме у времену и простору, Косовска Митровица, 2012. године, стр. 339-367
68. Принципи међународног кривичног права – Зборник радова : Од Нирнберга до Хага – поуке историје, Београд, 2012. године, стр. 111-130
69. Улога НАТО агресије 1999. године на процес отимања Косова и Метохије – Зборник радова : Србија – отимање Косова и Метохије, Београд, 2012. године, стр. 287-313
70. Рад у јавном интересу као алтернативна кривична санкција – Зборник радова : Превенција криминала и социјалних девијација – европска и регионална добра пракса, Београд, 2013. године, стр. 233-255

71. Казна малолетничког затвора као мера државне реакције у сузбијању криминалитета малолетника – Зборник радова : Криминал, државна реакција и хармонизација са европским стандардима, Београд, 2013. године, стр. 135-150
72. Облици испољавања међународног кривичног дела – Зборник радова : Међународно хуманитарно право, Косовска Митровица, 2013. године, стр. 42-64
73. Извори међународног кривичног права – Зборник радова : Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, Књига трећа, Ниш, 2013. године, стр. 79-99
74. Казна малолетничког затвора у упоредном и српском кривичном праву – Зборник радова : Право и друштвена стварност, Косовска Митровица, 2014. године, стр. 213-238
75. Фалсификовање службене исправе : кривична одговорност и кажњивост – Зборник радова : Преступ и казна : *de lege lata i de lege ferenda*, Београд, 2014. године, стр. 175-187
76. Кућни затвор у праву Републике Србије – законодавство, теорија и пракса, Зборник радова : Кривичне и прекршајне санкције и мере, Београд, 2016.године, стр.155-166
77. Заштита људских права у светлу института крајње нужде, Зборник радова : Људска права између идеала и изазова садашњости, Косовска Митровица, 2016.године, стр. 71-91
78. Одузимање имовинске користи и организовани криминалитет, Зборник радова : Сузбијање организованог криминала као предуслов владавине права, Београд, 2016.године, стр.301-316
79. Одузимање имовинске користи у кривичном праву – европски стандарди и право Републике Србије, Зборник радова : Европске интеграције и казнено законодавство, Златибор, 2016.године, стр. 302-313 (коаутор Владимир Симовић)
80. Међународно кривично право – појам, извори, принципи, Зборник радова : Национално и међународно право – актуелна питања и теме, Том први, Косовска Митровица, 2017.године, стр. 379-399
81. Пореска утаја као облик испољавања привредних кривичних дела, Зборник радова : Привредна кривична дела, Београд, 2017.године, стр. 119-130

II. РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У ИНОСТРАНСТВУ

Босна и Херцеговина

1. УЦБЕНИЦИ

1. Кривично (казнено) право Босне и Херцеговине, Опћи дио, издавач : Правни факултет у Сарајеву, Сарајево, 2005. године, стр. 412 (коаутор Борислав Петровић)
2. Кривично право 2 (Казнено право, Посебни дио), издавач : Правни факултет у Сарајеву, Сарајево, 2005. године, стр. 346 (коаутор Борислав Петровић)
3. Извршно кривично (казнено) право, издавач : Правни факултет у Сарајеву, Сарајево, 2006. године, стр. 254 (коаутор Борислав Петровић)
4. Међународно кривично право, издавач: Правни факултет у Сарајеву, Сарајево, 2010. године, стр.325 (коаутор Борислав Петровић)
5. Кривично право Републике Српске, Општи и посебни део, издавач:Универзитет Синергија, Бијељина, 2011. године, стр.452 (коаутор Митар Кокољ)
6. Кривично право Републике Српске, Општи део, издавач : Паневропски универзитет Апеирон, Бања Лука, 2012. године, стр.407 (коаутор Вељко Икановић)
7. Кривично право Републике Српске, Посебни део, издавач : Паневропски универзитет Апеирон, Бања Лука, 2012. године, стр.374 (коаутор Вељко Икановић)
8. Малољетничко кривично право, издавач : Правни факултет у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2013. године, стр. 482 (коаутори Миодраг Симовић, Љубинко Митровић и Марина Симовић)
9. Извршно кривично право, издавач : Правни факултет у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2014. године, стр. 442 (коаутори Миодраг Симовић и Марина Симовић)
10. Међународно кривично право, издавач : Паневропски универзитет Апеирон, Бања Лука, 2015. године, стр. 279 (коаутор Вељко Икановић)
11. Кривично право 1 (Увод у кривично право, кривично дјело, кривња), издавач : Правни факултет Универзитета у Сарајеву, Сарајево, 2015. године, стр. 295 (коаутори Борислав Петровић и Амила Ферхатовић)
12. Кривично процесно право Републике Српске, издавач : Паневропски универзитет Апеирон, Бања Лука, 2016. године, стр. 347 (коаутор Вељко Икановић)
13. Кривично право 2 (Саучесништво, кривичне санкције и посебни дио), издавач : Правни факултет Универзитета у Сарајеву, Сарајево, 2016. године, стр. 461 (коаутори Борислав Петровић и Амила Ферхатовић)
14. Кривично право Републике Српске, Општи део, издавач : Паневропски универзитет Апеирон, Бања Лука, 2017. године, стр. 383 (коаутори Љубинко Митровић и Вељко Икановић)
15. Кривично право Републике Српске, Посебни део, издавач : Паневропски универзитет Апеирон, Бања Лука, 2017. године, стр. 400 (коаутори Љубинко Митровић и Вељко Икановић)

2. БИБЛИОГРАФСКА ИЗДАЊА

Библиографија кривичног права Босне и Херцеговине 1914-2014., издавач : Академија наука и умјетности БИХ, Сарајево, 2015. године, стр. 574 (коаутор Миодраг Симовић)

2. МОНОГРАФИЈЕ

Криминалитет малолјетника и мјере друштвене реакције у Републици Српској, издавач : Дефендологија, Бања Лука, 2010. године, стр. 129 (коаутор Бошко Ђукић)

3. КОМЕНТАРИ ЗАКОНА

1. Коментар Закона о заштити и поступању са дјецом и малолјетницима у кривичном поступку Републике Српске, издавач : Међународно удружење научних радника – АИС, Бања Лука, 2010. године, стр. 393 (коаутори : Миодраг Симовић, Љубинко Митровић и Марина Симовић Нишевић)

2. Коментар Кривичног законика Републике Српске, издавач : Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, 2018.године, стр. 735 (коаутори Љубинко Митровић и Вељко Икановић)

4. НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ

1. Имовинске кривичне санкције као средство превенције имовинског криминалитета – Криминалистичке теме, Сарајево, број 3-4/2004. године, стр. 131-153

2. Значај олакшавајућих и отежавајућих околности при одмјеравању казне у кривичном праву – Правна мисао, Сарајево, број 1-2/2005. године, стр. 14-31

3. Подстрекавање као облик саучесништва у учињењу кривичног дјела – Правни савјетник, Сарајево, број 3/2005. године, стр. 13-24 (коаутор Борислав Петровић)

4. Основне карактеристике система извршења казне затвора у Босни и Херцеговини – Правна мисао, Сарајево, број 5-6/2006. године, стр. 36-54 (коаутор Борислав Петровић)

5. Основне карактеристике новог кривичног законодавства Републике Србије – Зборник Правног факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, Друго издање, 2006. године, стр. 189-209

6. Извршење васпитних мјера – Правна ријеч, Бања Лука, број 7/2006. године, стр. 371-394 (коаутори Борислав Петровић и Амила Ферхатовић)

7. Положај осуђених лица у пенитенсијарном систему Босне и Херцеговине – Годишњак Правног факултета у Сарајеву, Сарајево, број 49/2006. године, стр. 315-343 (коаутор Борислав Петровић)
8. Карактеристике амнестије у Босни и Херцеговини – Безбједност, полиција, грађани, Бања Лука, број 2/2008. године, стр.15-30 (коаутор Љубинко Митровић)
9. Убиство полицајца у кривичном праву Босне и Херцеговине - Безбједност, полиција, грађани, Бања Лука, број 1/2008. године, стр. 5-19 (коаутор Љубинко Митровић)
10. Амнестија у кривичном праву – Годишњак Правног факултета у Сарајеву, Сарајево, број 50/2007. године, стр. 375-389 (коаутор Борислав Петровић)
11. Избор врсте и мере казне у кривичном поступку – Правна ријеч, Бања Лука, број 15/2008. године, стр. 487-507
12. Корупција у међународном и упоредном кривичном праву – Зборник Правног факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, број 4/2008. године, стр. 145-194 (коаутори Љубинко Митровић и Марина Симовић Нишевић)
13. Проблем корупције у међународном кривичном праву и мултиетничка друштва – Криминалистичке теме, Сарајево, број 1-2/2008. године, стр. 71-83
14. О помиловању уопште с посебним освртом на помиловање у кривичном праву Босне и Херцеговине – Правна мисао, Сарајево, број 9-10/2008. године, стр. 27-46 (коаутор Љубинко Митровић)
15. Значај олакшавајућих и отежавајућих околности при одмеравању казне у кривичном праву, Годишњак Правног факултета у Сарајеву, Сарајево, број 51/2008. године, стр. 431-454 (коаутор Борислав Петровић)
16. Улога Европске уније у борби против корупције – Право и правда, Сарајево, број 1/2009. године, стр. 39-58
17. Кривично дело разбојништва у теорији и пракси Босне и Херцеговине – Безбједност, полиција, грађани, Бања Лука, број 1/2009. године, стр. 11-33 (коаутор Љубинко Митровић)
18. Нужна одбрана као основ искључења постојања кривичног дела – Правна мисао, Сарајево, број 5-6/2009. године, стр. 81-98 (коаутор Љубинко Митровић)
19. Фалсификовање службене исправе у праву Босне и Херцеговине – Зборник радова Правног факултета у Бихаћу, Бихаћ, број 1/2009. године, стр. 81-96 (коаутор Љубинко Митровић)
20. Кривична одговорност и кажњивост уа пореску утају – Правна ријеч, Бања Лука, број 19/2009. године, стр. 55-68 (коаутор Борислав Петровић)

21. Одговорност у међународном кривичном праву – Правна ријеч, Бања Лука, број 19/2009. године, стр. 71-98
22. Извршење казне затвора у Босни и Херцеговини с посебним освртом на извршење у Републици Српској – Правна ријеч, Бања Лука, број 19/2009. године, стр. 283-311 (коаутори Љубинко Митровић и Бошко Ђукић)
23. Новине у извршењу казне затвора у Републици Србији – Зборник радова из пенологије, Бања Лука, 2009. године, стр. 33-72
24. Појам, назив, предмет и правна природа међународног кривичног права – Безбједност, полиција, грађани, Бања Лука, број 2/2009. године, стр. 73-93 (коаутор Љубинко Митровић)
25. Појам, назив, предмет и правна природа међународног кривичног права, други дио – Безбједност, полиција, грађани, Бања Лука, број 1-2/2010. године, стр. 121-131 (коаутор Љубинко Митровић)
26. Појам, карактеристике и врсте покушаја кривичног дела у кривичном праву Босне и Херцеговине – Зборник радова Правног факултета у Источно Сарајеву, Источно Сарајево, број 5/2009. године, стр. 211-226 (коаутор Љубинко Митровић)
27. Одговорност правних лица у кривичном праву Републике Србије – Право и правда, Сарајево, број 1-2/2010. године, стр. 81-100
28. Примена казне рада у јавном интересу као врсте алтернативних кривичних санкција – Правна ријеч, Бања Лука, број 23/2010. године, стр. 63-80
29. Примена алтернативних мера у малолетничком кривичном праву у Републици Србији – Годишњак Правног факултета у Сарајеву, Сарајево, број 53/2010. године, стр. 197-225
30. Казнена одговорност за учествовање у тучи у Босни и Херцеговини – Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, број 1/2011. године, стр. 45-60 (коаутор Љубинко Митровић)
31. Стадијуми у извршењу кривичног дела – теорија, пракса и законодавство – Правна ријеч, Бања Лука, број 29/2011. године, стр. 323-367
32. Организовани криминал – појам и карактеристике у кривичном законодавству Републике Србије – Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, број 2/2012. године, стр. 74-98
33. Корпоративно кривично право у Републици Србији – Правна ријеч, Бања Лука, број 33/2012. године, стр. 241-262
34. Међународна кривична дела према Статуту Хашког трибунала и Римском статуту – Анали Правног факултета у Зеници, Зеница, број 10/2012. године, стр. 137-152 (коаутор Љубинко Митровић)

35. Рад у јавном интересу као алтернативна кривична санкција – Годишњак Правног факултета у Сарајеву, Сарајево, број 60/2012. године, стр. 285-304
36. Прекршајна одговорност у праву Републике Србије – Годишњак факултета правних наука, Бања Лука, број 3/2013. године, стр. 47-63
37. Покушај кривичног дела у савременом праву – Анали Правног факултета у Зеници, Зеница, број 6/2013. године, стр. 56-78
38. Проблем одговорности и кажњивости за припремање кривичног дела – Правна ријеч, Бања Лука, број 37/2013. године, стр. 223-242
39. Неподобан покушај у савременом кривичном законодавству – Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, број 1/2013. године, стр. 27-39 (коаутор Марина Симовић)
40. Систем извршења казне затвора у Републици Српској – Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, број 2/2013. године, стр. 77-101 (коаутор Владимир Симовић)
41. Кривична дјела тероризма у праву Босне и Херцеговине и релевантни европски стандарди - Дијалози, Сарајево, број 1-2/2013.године, стр. 90-104 (коаутор Миодраг Симовић)
42. Злочин против човечности у међународном и кривичном праву Босне и Херцеговине – Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, број 36/2014. године, стр. 123-141 (коаутор Вељко Икановић)
43. Систем кривичних санкција за правна лица у Републици Србији – Безбједност, полиција, грађани, Бања Лука, број 1-2/2014. године, стр.5-28 (коаутор Миодраг Симовић)
44. Основне карактеристике привредно казненог права Републике Српске - Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, број 4/2014. године, стр. 68-82
45. Извршно кривично право - Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, број 4/2014. године, стр. 132-144 (коаутор Марина Симовић)
46. Мера безбедности одузимања предмета – законодавство, теорија и пракса - Правна ријеч, Бања Лука, број 40/2014. године, стр. 43-64
47. Добровољни одустанак од кривичног дела (теорија, право, законодавство) – Анали Правног факултета у Зеници, Зеница, број 13/2014. године, стр. 50-74
48. Основне карактеристике законодавства Карађорђево Србије – Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, број 6/2016. године, стр. 63-74
49. Условна осуда у праву Републике Србије – Правна ријеч, Бања Лука, број 48/2016. године, стр. 155-174

50. Злоупотреба опојних дрога у кривичном праву Руске федерације - Годишњак Правног факултета у Бањој Луци, Бања Лука, број 38/2016.године, стр. 227-248 (коаутор Марина Симовић)

51. Фалсификовање служене исправе у кривичном праву Републике Србије - Зборник радова Универзитета у Витезу, Витез, број 7/2016.године, стр. 222-237 (коаутор Миодраг Симовић)

52. Примена кривиних санкција за саобраћајна кривична дела - Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, број 1/2016.године, стр. 80-91 (коаутор Владимир Симовић)

53. Заштита права неосновано осуђеног лица и лица неосновано лишеног слободе у кривичном и прекршајном праву Републике Србије - Српска правна мисао, Бања Лука, број 50/2017.године, стр. 81-102 (коаутор Миодраг Симовић)

54. Кривичноправни значај мржње – законодавство, теорија и пракса држава бивше СФР Југославије -Годишњак Правног факултета у Бањој Луци, Бања Лука, број 39/2017.године, стр.9-28 (коаутор Миодраг Симовић)

55. Амнестија у кривичном праву Републике Србије - Правна ријеч, Бања Лука, број 52/2017.године, стр. 179-202

56. Дете –жртва сексуалног насиља у шведском, аустријском и руском праву - Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, број 7/2017.године, стр. 55-72

5. РЕФЕРАТИ ПОДНЕТИ НА САВЕТОВАЊИМА, НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ СКУПОВИМА

1. Имовинске кривичне санкције као средство превенције имовинског криминалитета – реферат поднет на IV Интернационалној научној конференцији : " Превенција - императив савремене сигурносне политике", Сарајево, 2004. године, Криминалистичке теме, Сарајево, број 3-4/2004. године, стр. 131-153

2. Кривична дела у вези са опојним дрогама као облик угрожавања сигурности грађана – реферат поднет на Интернационалној научној конференцији : "Пети дани криминалистичких наука", Сарајево, 2006. године, Зборник сажетака, стр. 12-14

3. Извршење васпитних мјера – реферат поднет на Октобарским правничким данима, Бања Лука, објављен у часопису : Правна ријеч, Бања Лука, број 7/2006. године, стр. 371-394 (коаутори Борислав Петровић и Амила Ферхатовић)

4. Појам и елементи кривице у новом кривичном праву Републике Србије – реферат поднет на 4. саветовању : "Октобарски правнички дани", Бања Лука, Правна ријеч, Бања Лука, број 9/2007. године, стр. 103-124

5. Улога високог школства у систему безбедности – реферат поднет на међународном научном скупу: "Улога и значај науке у савременом друштву", Зборник радова, Бања Лука, 2007. године, стр. 65-73 (коаутор Миле Ракић)

6. Значај изучавања казненоправних наука у систему полицијског школства – реферат поднет на међународном научном скупу : "Улога и значај науке у савременом друштву", Зборник радова, Бања Лука, 2007. године, стр. 130-140 (коаутор Војислав Ђурђић)

7. Примена васпитних мера у новом кривичном праву Републике Србије - реферат поднет на саветовању : Малолетничка деликвенција као облик друштвено неприхватљивог понашања, Зборник радова, Бања Лука, 2008. године, стр. 189-216

8. Европски стандарди у заштити животне средине – Зборник радова са међународне научне конференције : Валоризација и очување потенцијала Подунавља, Бања Лука, 2009. године, стр. 135-152 (коаутор Љубинко Митровић)

9. Имовински криминалитет и сиромаштво – Зборник радова са међународног научног скупа : Друштвена криза и превазилажење сиромаштва у Републици Српској и Босни и Херцеговини, Бања Лука, 2009. године, стр. 145-160 (коаутор Љубинко Митровић)

10. Малолетничко кривично законодавство и савремене тенденције кривично-правне репресије, Зборник радова са међународног научног скупа : Савремене тенденције кривичноправне репресије као инструмент сузбијања криминалитета, Бијељина, 2010. године, стр. 167-202

11. Злочин геноцида између међународног права и политике – Зборник радова са међународног научног скупа : Како превазићи говор мржње и нетолеранције, Бања Лука, 2010. године, стр. 201-220 (коаутор Љубинко Митровић)

12. Активности Европске уније у супротстављању прању новца – Зборник радова са међународног научног скупа : Методологија изградње система интегритета у институцијама на сузбијању корупције, Бања Лука, 2010. године, стр. 283-299 (коаутор Љубинко Митровић)

13. Васпитне мере као средство сузбијања криминалитета малолетника – Зборник радова са међународног научног скупа : Актуелна питања у примени кривичног законодавства, Бања Лука, 2011. године, стр. 141-162

14. Споредно кривично законодавство и превенција криминалитета – Зборник радова са међународног научног скупа : Кривично законодавство и превенција криминалитета, Брчко, 2011. године, стр. 213-228

15. Тероризам у међународном и кривичном праву неких земаља – Зборник радова са међунаодног научног скупа : Супротстављање тероризму – међународни стандарди и правна регулатива, Бања Лука, 2011. године, стр. 429-442 (коаутор Љубинко Митровић)

16. Казненоправна заштита животне средине – Зборник радова : Заштита и управљање животном средином, Бијељина, 2012. године, стр. 265-272

17. Основни појмови политике сузбијања криминалитета – Зборник радова : Казнена политика (раскол између закона и његове примене), Источно Сарајево, 2012. године, стр. 175-194
18. Злоупотреба опојних дрога у кривичном законодавству – Зборник радова : Друштвена реакција на савремене облике угрожавања безбедности, Бања Лука, 2012. године, стр. 281-290 (коаутор Љубинко Митровић)
19. Кажњавање малолетника у савременом кривичном праву - Зборник радова : Начела и вредности правног система – норма и пракса, Источно Сарајево, 2012. године, стр. 633-661
20. Кривична дела против живота и државна реакција – Зборник радова : Тешки облици криминалитета и државна реакција, Требиње, 2013. године, стр. 269-287
21. Мере за обезбеђење присуства осумљиченог, односно оптуженог у кривичном поступку у Републици Српској – Зборник радова : Криминалистички и кривичнопроцесни апсекти доказа доказивања, Сарајево, 2013. године, стр. 141-154 (коаутор Љубинко Митровић)
22. Примена новчане казне у сузбијању криминалитета – право, теорија, пракса Републике Србије – Зборник радова : Казнена политика као инструмент државне политике на криминалитет, Бања Лука, 2014. године, стр. 291-306
23. Стадијуми у извршењу кривичног дела – Зборник радова : Владавина права и правна држава у региону, Источно Сарајево, 2014. године, стр. 653-671
24. Дете – жртва сексуалног насиља у немачком и шведском праву – Зборник радова : Кривичноправни инструменти супростављања тероризму и другим кривичним дјелима насилничког карактера, Теслић, 2016.године, стр.123-134
25. Условна осуда са заштитним надзором у Републици Србији – Зборник радова : Кривично законодавство између праксе и прописа и усклађивање са европским стандардина, Милићи, 2017. године, стр. 37-46
26. Насиље у породици – европски стандарди и право Републике Србије – Зборник радова : Усаглашавање правне регулативе са правним тековинама Европске уније – стање у Босни и Херцеговини и искуства других, Бања Лука, 2017.године, стр.19-30
27. Сузбијање злоупотребе опојних дрога у кривичном праву Републике Србије – Зборник радова : Друштвене девијације, Бања Лука, 2017.године, стр. 454-465 (коаутор Владимир Симовић)
28. Спечавање и сузбијање корупције – међународни стандарди и право Србије – Зборник радова : Усаглашавање правне регулативе са правним тековинама Европске уније – стање у Босни и Херцеговини и искуства других, Бања Лука, 2018.године, стр. 153-174

Црна Гора

НАУЧНИ РАДОВИ

1. Кривичноправни аспекти убиства полицајца – Перјаник, Подгорица, број 9-10/2006. године, стр. 17-25
2. Појам и елементи кривичног дела – Перјаник, Подгорица, број 12/2006. године, стр. 30-46
3. Праће новца у кривичном праву државе Црне Горе – Перјаник, Подгорица, број 16/2008. године, стр. 42-53
4. Институт помиловања у кривичном праву Републике Црне Горе – Перјаник, Подгорица, број 17-18/2008. године, стр. 23-41
5. Подстрекавање као облик саучесништва у кривичном праву – Зборник Правног факултета у Подгорици, Подгорица, број 38/2008. године, стр. 270-292
6. Кривично дело утаје пореза у теорији и пракси – Перјаник, Подгорица, број 19-20/2009. године, стр. 26-36
7. Кривична дела корупције – Перјаник, Подгорица, број 21/2009. године, стр. 71-85 (коаутор Љубинко Митровић)
8. Одговорност у међународном кривичном праву – Перјаник, Подгорица, број 22-23/2010. године, стр. 96-108
9. Амнестија у кривичном праву Црне Горе – Перјаник, Подгорица, број 24/2010. године, стр. 34-43
10. Принцип законитости у кривичном праву – Перјаник, Подгорица, број 27/2012. године, стр. 17-26
11. Кажњавање малолетника у новом кривичном праву Црне Горе – Перјаник, Подгорица, број 28/2012. године, стр. 24-32
12. Васпитни налози као алтернативне мере за малолетне учиниоце кривичних дела у Црној Гори – Перјаник, Подгорица, број 29/2013. године, стр. 6-11
13. Рад у јавном интересу у Републици Србији, Дефендологија МНЕ, Никшић, број 1/2016. године, стр. 9-23
14. Одговорност за припремне радње у савременом кривичном праву, Дефендологија МНЕ, Никшић, број 2/2016. године, стр. 33-51

15. Условни отпуст – европски стандарди и право Републике Србије, Зборник Правног факултета у Подгорици, Подгорица, број 43/2017.године, стр. 95-111

Хрватска

1.НАУЧНИ РАДОВИ

1. Основне карактеристике новог малолетничког кривичног права Републике Србије – Зборник Правног факултета у Ријеци, Ријека, број 27/2006. године, стр. 1055-1087

2. Новчана казна у новом кривичном праву Републике Србије – Зборник Правног факултета у Загребу и Зборник Правног факултета у Скопљу, Загреб-Скопље, 2007. године, стр.518-537 (коаутор Борислав Петровић)

3. Положај малолетника у новом кривичном праву Републике Србије – Зборник радова Правног факултета у Сплиту, Сплит, број 3/2008. године, стр. 465-486

2. РЕФЕРАТИ ПОДНЕТИ НА САВЕТОВАЊИМА, НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ СКУПОВИМА

Развој научне мисли о друштвеној реакцији на криминалитет, Зборник радова међународног научног скупа : "Знаност, духовност, одговорност", Међугорје, 2015.године, стр. 19-37 (коаутор Миодраг Симовић)

Оосновне карактеристике новог малолетничког кривичног права у Федерацији Босне и Херцеговини", Зборник радова 9.међународне научне конференције : "Дани кризног управљања", Велика Горица, 2016.године, стр. 248-256 (Миодраг Симовић и Владимир Симовић)

Мађарска

НАУЧНИ РАДОВИ

1. Criminal legal aspects of money laundering – Eastern European Criminal Law Journal, Budapest, broj 1/2005. godine, str. 1-11

2. Notion and basic characteristics of International criminal law - Eastern European Criminal Law Journal, Budapest, broj 1/2005. godine, str. 41-48

3. Notion and basic characteristics of fine in criminal law of Serbia and Montenegro - Eastern European Criminal Law Journal, Budapest, broj 2/2005. godine, str. 1-8

4. International criminal law – legal nature, importance and the relation to other branches of law - Eastern European Criminal Law Journal, Budapest, broj 2/2005. godine, str. 14-23
5. The extreme necessity in the criminal law of Serbia and Montenegro – Free Law Journal, Budapest, broj 1/2005. godine, str. 109-115
6. The system of property criminal sanctions in criminal law of Serbia and Montenegro - Free Law Journal, Budapest, broj 1/2005. godine, str. 117-126
7. Human rights in light of necessary defence in criminal law of Serbia and Montenegro - Free Law Journal, Budapest, broj 2/2005. godine, str. 7-19
8. Appearance, development and basic characteristics of International criminal justice - Free Law Journal, Budapest, broj 2/2005. godine, str. 21-42
9. Accidental provocation of environmental hazards by generally dangerous in criminal law of Serbia and Montenegro - Free Law Journal, Budapest, broj 1/2006. godine, str. 123-141
10. Punishment proportioning in the criminal law of Serbia and Montenegro - Free Law Journal, Budapest, broj 1/2006. godine, str. 175-204 (koautor Aleksandar Trešnjev)
11. Bases for the exclusion of the criminal act in criminal law of Serbia and Montenegro - Free Law Journal, Budapest, broj 2/2006. godine, str. 175-205
12. The mitigating and aggravating circumstances for punishment proportioning in comparative criminal law - Free Law Journal, Budapest, broj 2/2006. godine, str. 207-226
13. The money laundering as criminal offence in criminal law of Bosnia and Herzegovina - Free Law Journal, Budapest, broj 3/2006. godine, str. 85-102 (koautor Borislav Petrović)
14. New juvenile criminal law in the Republic of Serbia - Free Law Journal, Budapest, broj 3/2006. godine, str. 181-198
15. Complicity in the criminal law of Bosnia and Herzegovina - Free Law Journal, Budapest, broj 4/2006. godine, str. 65-88 (koautor Borislav Petrović)
16. The system of criminal penalties in the new Criminal code of the Republic of Serbia - Free Law Journal, Budapest, broj 4/2006. godine, str. 113-133
17. Bases for the exclusion of the criminal act in Criminal law of Bosnia and Herzegovina – Free Law Journal, Budapest, broj 1/2007. godine, str. 33-60 (koautor Borislav Petrović)
18. The guilt in the new Criminal code of the Republic of Serbia – Free Law Journal, Budapest, broj 1/2007. godine, str. 127-142
19. Notion and basic characteristics of criminal offence in the new Criminal code of the Republic of Serbia – Free Law Journal, Budapest, broj 4/2007. godine, str. 81-114

20. Basic characteristics of system of criminal sanctions in new Criminal code of the Republic of Serbia - Free Law Journal, Budapest, broj 4/2007. godine, str. 111-169

Македонија

НАУЧНИ РАДОВИ

1. Одговорност за загрозување на животната средина од аспект на актите од Советот на Европа – Годишњак на Правниот факултет "Јустинијан Први" во Скопје, Скопје, број 40/2002-2003. године, стр. 537-558 (коаутор Борислав Петровић)

2. Дејство кривичних санкција на радноправни статус осуђеног лица – Годишњак на Правниот факултет "Јустинијан Први" во Скопје, Скопје, број 42/2006. године, стр. 163-178

Словенија

1. НАУЧНИ РАДОВИ

Mednarodno kaznivo dejanje v sistemu kazenskih deliktov – Varstvoslovje, Maribor, broj 2/2006. godine, str. 145-155 (koautori Borislav Petrović, Bojan Dobovšek i Jure Škrbec)

2. РЕФЕРАТИ ПОДНЕТИ НА САВЕТОВАЊИМА, НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ СКУПОВИМА

1. Pojem in značilnosti poskusa storitve kaznivega dejanja – referat podnet na mednarodnom naučnom skupu : "VII Dnevi varstvoslovja - Raznolikost zagotavljanja varnosti", Bled, 2006. godine, Zbornik radova, str. 1082-1091 (koautori Borislav Petrović, Bojan Dobovšek i Jure Škrbec)

2. The system of penalties as method for keeping down criminality in the new Criminal code of the Republic of Serbia – referat podnet na mednarodnoj konferenciji : "Past, Present and Future – Policing in Central and Eastern Europe", Zbornik povzetkov, Maribor, 2006. godine, str. 180-182

3. The system of property criminal sanctions in the new Criminal code of the Republic of Serbia – referat podnet na mednarodnom naučnom skupu : " VIII Dnevi varstvoslovja – Varnost v sodobni družbi groženj in tveganj", Zbornik povzetkov, Bled, 2007. godine, str. 38

4. Odmjerjanje kazni v novem kazenskem pravu Republike Srbije – referat podnet na međunarodnom naučnom skupu : "IX slovenski dnevi varstvoslovja – Javna in zasebna varnost", Zbornik povzetkov, Bled, 2008. godine, str.91-92

5. Примена диверзионих мера према малолетним учиниоцима кривичних дела – реферат поднет на међународном научном скупу : "X slovenski dnevi varstvoslovja – Varstvoslovje med teorijo in prakso", Зборник повзетков, Марибор, 2009. године, стр. 72-73

6. Заштита животне средине – одговорност за еколошке привредне преступе, Зборник радова са међународног научног скупа : "Globalization Challenges – ЕМАН", Љубљана, 2017.године, стр. 1045-1057 (коаутори Миодраг Симовић и Владимир Симовић)

Канада

НАУЧНИ РАДОВИ

1. The basic characteristics of system of criminal sanctions in new Criminal code of the Republic of Serbia – International Law Yearbook, Ottawa, broj 1/2008. godine, str. 47-60

2. Complicity in the new Criminal law of Republic of Serbia - International Law Yearbook, Ottawa, broj 3/2010. godine, str. 5-17

3. The command responsibility in criminal law – International criminal law and Criminal law of the Republic of Serbia - International Law Yearbook, Ottawa, broj 3/2010. godine, str. 39-49

4. The crime of genocide in theory and practice of criminal law in the Republic of Serbia – War and peace Journal, Ottawa, broj 8/2012. godine, str. 5-16

5. Juvenile prison sentence in the new juvenile criminal law of the Republic of Serbia – International Law Yearbook, Ottawa, broj 5/2012. godine, str. 157-171

6. Definition and elements of the criminal responsibility – International Law Yearbook, Ottawa, broj 5/2012. godine, str. 173-194

7. Responsibility in international criminal law – view of theory and practice of serbian criminal law – War and peace Journal, Ottawa, broj 9/2013. godine, str. 61-82

8. The crime against humanity between the Statute of the Hague Tribunal (ICTY) and serbian criminal law – War and peace Journal, Ottawa, broj 10/2014. godine, str.19-31

Румунија

НАУЧНИ РАДОВИ

1. Organized crime as a threat to security systems – Serbian experience, *Studia securitatis*, Sibiu, broj 2/2013. godine, str.86-102 (koautor Ana Batrićević)
2. The System of Criminal sanctions for Juvenile Offenders in the new Criminal law of the Republic of Serbia from 2005., *Journal of Eastern-European Criminal law*, Timisoara, broj 2/2016. godine, str. 182-196
3. Assessing a penalty in Criminal law of the Republic of Serbia, *Journal of Eastern-European Criminal law*, Timisoara, broj 1/2017. godine, str. 111-123
4. Complicity in the Criminal law of the Republic of Serbia, *Journal of Eastern-European Criminal law*, Timisoara, broj 2/2017. godine, str. 187-201

Бугарска

НАУЧНИ РАДОВИ

Tax crimes in the law practice of Republic of Serbia, *Journal of International Scientific Publications, Economy & Busines*, Burgas, broj 11/2017.godine, str. 87-105 (koautori Miodrag Simović i Vladimir Simović)

На основу члана 65. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/05) члана 17. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 2/08), Сенат Универзитета у Нишу на седници одржаној 31.03.2009. године донео је следећу

ОДЛУКУ
о избору у звање наставника

Члан 1.

Др Драган Јовашевић бира се у звање редовни професор за ужу Кривично-правну научну област на Правном факултету у Нишу.

Члан 2.

Одлуку доставити др Драгану Јовашевићу, Правном факултету у Нишу и архиви Универзитета у Нишу.

Образложење

Одлуком декана Правног факултета у Нишу расписан је конкурс за избор наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу Кривично-правну научну област на Правном факултету у Нишу. Конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 93 од 14.10.2008. године. На објављени конкурс пријавио се један кандидат: др Драган Јовашевић.

Одлуком Научно-стручног већа за друштвене и хуманистичке науке број 8/18-01-001/09-006 од 15.01.2009. године именована је Комисија за писање извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника, у следећем саставу: др Драго Радуловић, редовни професор Правног факултета у Подгорици, др Слободанка Константиновић Вилић, редовни професор Правног факултета у Нишу и др Војислав Ђурђић, редовни професор Правног факултета у Нишу.

Комисија за писање извештаја је 23.01.2009. године доставила Правном факултету у Нишу извештај, у коме је утврдила предлог да се др Драган Јовашевић изабере у звање редовни професор.

Изборно веће Правног факултета у Нишу на седници одржаној 26.02.2009. године утврдило је:

- оцену резултата научног и истраживачког рада кандидата,
- оцену анагажовања кандидата у развоју наставе и других делатности факултета,
- оцену ангажовања кандидата у развоју наставног подмлатка,
- оцену резултата педагошког рада кандидата, узимајући у обзир и мишљење студената.

На седници Изборног већа Правног факултета у Нишу одржаној 26.02.2009. године утврђен је и Предлог одлуке о избору др Драгана Јовашевића у звање редовни професор.

Правни факултет у Нишу доставио је Научно-стручном већу за друштвене и хуманистичке науке документацију прописану чланом 14. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу (Извештај комисије, Предлог одлуке Изборног већа Факултета, оцене Изборног већа Факултета, укључујући и мишљење студената о педагошком раду кандидата).

На седници одржаној 19.03.2009. године, Научно-стручно веће за друштвене и хуманистичке науке је утврдило Мишљење број 8/18-01-003/09-003 да др Драган Јовашевић испуњава услове за избор у звање редовни професор.

Имајући у виду сву достављену документацију, Сенат Универзитета донео је одлуку којом се др Драган Јовашевић бира у звање редовни професор за ужу Кривично-правну научну област на Правном факултету у Нишу.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Учесници конкурса имају право приговора на ову одлуку Сенату Универзитета у Нишу, у року од 15 дана од дана достављања ове Одлуке. Приговор се подноси преко Правног факултета у Нишу и одлаже извршење одлуке.

СНУ број 8/16-01-003/09-005
у Нишу, 31.03.2009. године



ПРЕДСЕДНИК
СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Проф. др Радослав Бубањ

Prof. dr Božidar Banović, redovni profesor

Fakultet bezbednosti

Univerzitet u Beogradu

Osnovni biografski podaci

Rođen sam u Beogradu 07.07.1960. godine, gde sam završio osnovnu školu i IX beogradsku gimnaziju. Na Pravni fakultet u Beogradu upisao sam se 1979. a diplomirao 1984. godine opštom prosečnom ocenom 9,13. Potom sam, na istom fakultetu, upisao poslediplomske studije i odbranio pismeni magistarski rad sa temom *"Kriminalistička obrada krivičnog dela pronevere"*. Zatim sam, na istom fakultetu, prijavio izradu doktorske teze sa temom *"Obezbeđenje dokaza u kriminalističkoj obradi krivičnih dela privrednog kriminaliteta"*, koju sam sa odlikom odbranio.

Zaposlio sam se u Višoj školi unutrašnjih poslova od juna meseca 1986. godine, prvo kao asistent za predmet Kriminalistika - metodika, a od 02.09.1993. godine kao predavač za isti predmet, da bi 1997. godine bio izabran u nastavno zvanje višeg predavača. Jula meseca 2002. godine izabran sam u zvanje profesora za pomenuti nastavni predmet. Bio sam član Saveta i Upravnog obora Više škole unutrašnjih poslova. Od 15.12.1996. godine raspoređen sam na radno mesto pomoćnika direktora za vannastavne aktivnosti i zajedničke poslove, a od 2000. godine obavljao sam poslove pomoćnika direktora za nastavu. Rešenjem Vlade Republike Srbije od 29.12.2004. imenovan sam za vršioca dužnosti direktora Više škole unutrašnjih poslova u Beogradu. Za rad na Višoj školi unutrašnjih poslova i doprinos razvoju policijskog školstva nagrađen sam u dva navrata nagradom ministra unutrašnjih poslova.

Na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu bio sam biran u zvanje docenta za nastavni predmet Kriminalistička metodika..

U Višoj školi unutrašnjih poslova u Banja Luci, u periodu 1998-2002 u zvanju predavača i višeg predavača realizovao sam nastavu na predmetu Kriminalistika-metodika. Krajem 2002. godine na Visokoj školi unutrašnjih poslova u Banja Luci biran sam u zvanje docenta, a u septembru 2006. godine izabran sam u zvanje vanrednog profesora za pomenuti nastavni predmet.

Odlukom Komisije za sticanje naučnih zvanja, Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, Broj: 06-00-6/2373 od 04.03.2004. godine stekao sam naučno zvanje naučnog saradnika na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja.

Jula meseca 2005. godine izabran sam u zvanje docenta za krivično-pravnu grupu predmeta na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu.

Odlukom Stručnog veća za društveno-humanističke nauke Univerziteta u Kragujevcu broj 1140/4 od 11.07.2008. godine izabran sam u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu krivičnopravnu oblast. Maja meseca 2014. godine rešenjem dekana Pravnog fakulteta u Kragujevcu imenovan sam za rukovodioca doktorskih studija.

Rešenjem Vlade Republike Srbije od 11.02.2011. bio sam imenovan na funkciju Generalnog inspektora Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije u Ministarstvu odbrane Republike Srbije. Ovu funkciju obavljao sam do 29.12.2012. godine.

Odlukom Senata Univerziteta u Beogradu od 12.11.2014. izabran sam za redovnog profesora na Fakultetu bezbednosti, za nastavni predmet Krivično procesno pravo. Na Fakultetu bezbednosti, osim pomenutog nastavnog predmeta, na osnovnim akademskim studijama, od 2005. godine realizujem nastavu na nastavnom predmetu Kriminalistika. Osim toga, na specijalističkim studijama Forenzika realizujem nastavu na nastavnim predmetima Pravni osnovi forenzike, Kriminalističko-forenzička obrada lica mesta i Kriminalistička metodika.

Odlukom Saveta Fakulteta bezbednosti od 15.09.2015. godine izabran sam za prodekana za nastavu, koju funkciju obavljam u tri uzastopna mandata.

Odlukom ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 29.12.2016. godine imenovan sam za člana Matičnog naučnog odbora za pravo, ekonomiju i političke nauke. Odlukom

ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 29.12.2021. godine ponovo sam imenovan sam za člana Matičnog naučnog odbora za pravo, ekonomiju i političke nauke.

Od 2016. godine, u dva mandata, član sam Upravnog odbora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu.

Na fakultetu bezbednosti, Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“, 2017. godine biran sam u zvanje gostujućeg profesora na prvom, drugom i trećem nivou studija.

Od 2019. godine član sam Veća naučnih oblasti pravno-ekonomskih nauka Univerziteta u Beogradu, a rešewem rektora Univerziteta u Beogradu od 25.12.2019. godine imenovan sam za zamenika predsednika pomenutog veća.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u školskoj 2018/2019 godini bio sam angažovan za realizaciju nastave na predmetima Kriminalistika IV – Strategija i Sistemi bezbjednosti na osnovnim studijama i Obezbeđenje dokaza na Specijalističkim studijama, a u školskoj 2019/2020 i 2020/21 na predmetu Obezbeđenje dokaza na Specijalističkim studijama.

Doprinos u nastavi

Nastavno-pedagoškom aktivnošću bavim od 1986. godine, kada sam u Višoj školi unutrašnjih poslova izabran za asistenta za predmet Kriminalistika-metodika. U Višoj školi unutrašnjih poslova realizovao sam nastavu kod studenata (predavanja, vežbe, praktična nastava, konsultacije, ispiti, završni ispiti, praksa) i na brojnim specijalističkim kursevima, seminarima, i drugim oblicima stručnog osposobljavanja radnika MUP-a. Isti predmet predavao sam i na Kriminalističko-policijskoj akademiju u zvanju docenta. Osim toga, bio sam rukovodilac specijalističkih studija na smeru „Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta“ i nosilac nastavnog predmeta Upravljanje kriminalističkim istragama.

Na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, nakon izbora u zvanje docenta realizovao sam nastavu iz predmete Krivično pravo, Krivično procesno pravo i Kriminalistika na osnovnim, kao i na specijalističkim studijama. Na Fakultetu bezbednosti sada izvodim nastavu iz predmeta Krivično procesno pravo i Kriminalistika na osnovnim akademskim studijama. Osim toga učestvovao sam i u izradi Nastavnog plana i programa specijalističkih studija „Forenzika“, koje, kao zajednički program, realizuju Fakultet bezbednosti i Fakultet za fizičku hemiju. Na ovim studijama izvodim nastavu iz predmeta Pravni osnovi forenzike, Kriminalističko-forenzička obrada lica mesta i Kriminalistička metodika. Na Fakultetu bezbednosti bio sam član komisije za ocenu podobnosti teme i kandidata, kao i za ocenu i odbranu nekoliko doktorskih disertacija i magistarskih radova, kao i mentor za dva master rada, preko 25 specijalističkih radova i više desetina diplomskih radova.

Na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, u periodu pre izbora u zvanje vanrednog profesora, na smeru „Nacionalna bezbednost“ izvodio sam nastavu na nastavnim predmetima Suzbijanje organizovanih formi kriminaliteta i Sistem obezbeđenja imovine i lica. Na osnovnim akademskim i doktorskim studijama izvodim nastavu iz predmeta Krivično procesno pravo, Maloletničko krivično pravo, Krivično pravo i Međunarodno krivično pravo. Nakon izbora u zvanje vanrednog profesora imenovan sam za mentora za četiri doktorske disertacije koje su odbranjene, i dve doktorske disertacije čija je izrada u toku. Osim toga, bio sam član komisije za ocenu podobnosti teme i ocenu i odbranu većeg broja doktorskih disertacija i magistarskih i master radova.

Takođe držao sam predavanja po pozivu:

- na Pravnom fakultetu u Beogradu na specijalističkim studijama „Terorizam, organizovani kriminalitet i korupcija“.
- na Kriminalističko policijskoj akademiji u Beogradu - Specijalističke studije

- na Pravnom fakultetu u Banja Luci – Pravna klinika
- Multidisciplinarnim akademskim studijama na Univerzitetu u Beogradu - „Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost“
- u okviru Centra za bezbednosne studije u Beogradu na specijalističkom kursu „Savremena metodologija suzbijanja organizovanog kriminala“.

Objavljeni naučni i stručni radovi

Objavljeni radovi nakon izbora u zvanje vanrednog profesora

Rad u međunarodnom časopisu (SSCI lista)

1. BANOVIĆ, Božidar, BJELAJAC, Željko. (2012.) Traumatic experiences, psychophysical consequences and needs of human trafficking victims = Traumatska iskustva, psihofizičke posledice i potrebe žrtava trgovine ljudima, *Vojnosanitetski pregled.*, god. 69, br. 1, str. 94-97. ISSN 0042-8450, COBISS.SR-ID 512731824.
2. SPALEVIĆ Žaklina, BANOVIĆ, Božidar, VRHOVŠEK Miroslav. (2013) Cyber crime in states of Western Balcan, *Tehnics technologies education management*. Vol. 8, br. 2, str. 886-895.- ISSN 1840-1503. – UDK 004.738.5:343.3/.7(497) - COBISS.SR-ID 512909744.
3. ŽIVOJINOVIĆ Dragica, PLANOJEVIĆ Nina, BANOVIĆ Božidar. (2014.) Terms of clinical research consent's validity - Uslovi za punovažnost pristanka na klinička ispitivanja. *Vojnosanitetski pregled.*, god. 71 br. 6. str. 588-595. 340.68:[174:61. DOI:10.2298/VSP1406588Z.
4. BANOVIĆ,B., TURANJANIN, V., (2014), Euthanasia : Murder or Not : A Compparative Approach, *Iranian Journal of Public Health*, Vol. 43, No. 10, pp. 1316-1323.
5. BANOVIĆ,B., TURANJANIN, V., MILORADOVIĆ ANĐELA (2017), An Ethical Review of Euthanasia and Physician-assisted Suicide, *Iranian Journal of Public Health*, 46, No.2, Feb 2017, pp.173-179.
6. BANOVIĆ Božidar, TURANJANIN Veljko, ĆOROVIĆ Emir (2018), Physician - assisted Suicide in Serbia, *Iranian Journal of Public Health*, ISSN 2251-6085. - Vol. 47, No. 4 (2018), Str. 538-545., COBISS.SR-ID 513260981.

Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom

1. **BANOVIĆ, Božidar**, JOKSIĆ, Ivan. (2011) Diverzion koncept reagovanja na kriminalitet maloletnika u Srbiji : zakonodavstvo i praksa. *Teme*, Niš, , god. 35, br. 2, str. 345-364. ISSN 0353-7919; UDK 343.224-053.6 (497.11) COBISS.SR-ID [512680624](#).
2. **BANOVIĆ, Božidar**, MIJALKOVIĆ, Saša (2012) Uloga i značaj energetske, ekonomske i ekološke politike bezbednosti u međunarodnim integracijama. *Srpska politička misao*, , god. 19, br. 3, str. 193-216., ISSN 0354-5989 COBISS.SR-ID [512818608](#).
3. **BANOVIĆ Božidar**, DUKIĆ MIJATOVIĆ Marijana, JOKSIĆ Ivan, (2013) Održivi razvoj i ekološki resursi sa posebnim osvrtom na krivičnopravni aspekt zaštite ekoloških dobara, *Teme*, Niš, , god. 37, br. 3, str. 1281-1302, ISSN 0353-7919 - UDK 502.131.1: 349.6. COBISS.SR-ID 512944304.
4. **BANOVIĆ, Božidar.**, MILOŠEVIĆ, Mladen, (2014) Povrede ljudskih prava od strane korporacija i mogućnosti krivičnopravne zaštite *Teme*, vol. 38, br. 3 str. 1253-1271.
5. **BANOVIĆ Božidar**, (2017) Normativni okvir za suprotstavljavanje trgovini ljudskim organima, *нали Правног факултета у Београду*. - ISSN 0003-2565. - Год. 65, бр. 3, стр. 70-97. UDK 343.431; COBISS.SR-ID 246377740.

6. **BANOVIĆ, Božidar**, TURANJANIN, Veljko, ČOROVIĆ, Emir, (2018) Pravo na eutanaziju u pravnom poretku Republike Srbije, Srpska politička misao, God. 25, sv. 60, br. 2 str. 273-287., ISSN 0354-5989, COBISS.SR-ID 513429168.
7. MATIJAŠEVIĆ, Jelena, **BANOVIĆ, Božidar**, JOKSIĆ, Ivan, (2019) Open education Europa : opportunities for improvement of higher education area in Serbia, Teme, Niš, God. 43, br. 1 Str. 209-222, ISSN 0353-7919. COBISS.SR-ID 513431477.
8. **BANOVIĆ Božidar**, BRAKOVIĆ Žarko, (2020) Kaznena politika sudova za krivična dela nasilničkog imovinskog kriminaliteta, Srpska politička misao, Год. 27, бр. 1 (2020), Стр. 255-281, ISSN 0354-5989, COBISS.SR-ID 14650889.
9. Bjelajac, Ž., Merdović, B., **Banović, B.**, (2020) Paedophilia : prevalence, situation, and perspectives of treatment, Nauka, bezbednost, policija : Journal of criminalistics and law = žurnal za kriminalistiku i pravo, Vol. 25, br. 3, Str. 17-29, ISSN 2620-0406; COBISS.SR-ID 33420809.
10. Bjelajac, Ž., Filipović, A., **Banović, B.**, (2021) Instruments of support in promotion of healthy food and food safety culture, Ekonomika poljoprivrede, Vol. LXVIII, No 1 (2021), str. 241-255, ISSN 0352-3462; COBISS.SR-ID – 36618505.
11. **Banović, B.**, Braković, Ž., (2021) Uticaj kriminalne karijere na način izvršenja uličnog razbojništva, Crimen : časopis za krivične nauke, God. 12, br. 2 (2021), str. 132-147, ISSN 2217-219X; COBISS.SR-ID – 49373449.

Udžbenici

1. *Криминалистичка методика*, коауторски уџбеник са др Мићом Бошковићем, 1. издање, Београд, 1995, 2. издање, Београд, 2001, 444 стр. (др Бановић је обрадио следеће делове уџбеника: стр. 92- 148; 157- 195; 205-215; 227-309; 391- 410); укупно 448 страна; ISBN 86-7456-001-6;
2. *Методика откривања и разјашњавања фингираних кривичних дела и кривичних дела из посебних закона*, коауторски уџбеник са др Мићом Бошковићем, 1. издање, Београд, 1998, 162. стр., ИСБН 86-81483-68-4, УДК 343.362(035);
3. *Криминалистика*, коауторски рад са др Миланом Жарковићем, мр Љубинком Ступар, 2. издање, Београд, 2005, (др Бановић је обрадио одељак под насловом Криминалистика-методика); стр. 241-356; укупно 356 страна; ISBN 86-7456-067-9;
4. **BANOVIĆ, Božidar**, *Обезбеђење доказа у криминалистичкој обради кривичних дела привредног криминалитета*, 1. издање, Београд, 2002, 356 стр.; репринт 1. издања, Београд-Земун, 2005, 356 стр.; ISBN 86- 7456-061-Н;
5. **BANOVIĆ, Božidar**. Krivično procesno pravo, (Biblioteka Udžbenici). Beograd: Fakultet bezbednosti: Službeni glasnik, 2008. 287 str. ISBN 978-86-519-0053-5. COBISS.SR-ID 152434956.
6. **BANOVIĆ, Božidar**, **BEJATOVIĆ, Stanko**. Osnovi međunarodnog krivičnog prava. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2012. 393 str. ISBN 978-86-7623-032-7, COBISS.SR-ID 189268236.
7. **BANOVIĆ, Božidar**, **BEJATOVIĆ, Stanko** (2019) Krivično procesno pravo – opšti deo, Fakultet bezbednosti u Beogradu, Beograd, ISBN 978-86-80144-33-7, COBISS.SR-ID – 281254156.
8. **Banović, B.**, (2020) Krivično procesno pravo – posebni deo, Fakultet bezbednosti, Beograd, ISBN 978-86-80144-41-2; COBISS.SR-ID 5221897.
9. **Banović, B.**, **Bejatović, S.**, **Turanjanin, V.**, (2020) Međunarodno krivično pravo, Pravni fakultet u Kragujevcu - Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, ISBN 978-86-7623-101-0; COBISS.SR-ID 29096201.

Monografija nacionalnog značaja

1. BANOVIĆ, Božidar, JOKSIĆ, Ivan. (2012) Maloletnički zatvor u zakonodavstvu i praksi, (Biblioteka Monografije). Beograd: Univerzitet, Fakultet bezbednosti, 157 str., ISBN 978-86-84069-68-1, COBISS.SR-ID 194362380.
2. TURANJANIN Veljko, BANOVIĆ Božidar, ĆOROVIĆ Emir, (2018) Euthanasia and Physician-Assisted Suicide in South-East Europe, Lambert Academic Publishing. - Beau Bassin,. - 273 str.

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja

1. IVANOVIĆ Zvonimir, BANOVIĆ Božidar, (2020) Sexual exploitation of minors : analysis in Serbian law enforcement practise, *Kultura polisa*, God. 17, br. 42 (2020), Str. 493-511, ISSN 1820-4589, COBISS.SR-ID 17696521.
2. BANOVIĆ Božidar, BRAKOVIĆ Žarko (2019) Uticaj psihoaktivnih supstanci na izvršenje krivičnog dela razbojništva, *Kultura polisa*, god. XVI, br. 40 (2019), str. 245- 259, ISSN 1820-4589; COBISS.SR-ID 513515957.
3. BRAKOVIĆ Žarko, BANOVIĆ Božidar, (2019) Efikasnost nadležnih državnih organa u otkrivanju i gonjenju učinilaca krivičnih dela nasilničkog imovinskog kriminaliteta, *God. 61*, br. 3 (2019), str. 54-81, ISSN 0409-2953, COBISS.SR-ID 513530037.
4. BANOVIĆ, Božidar, AMANOVIĆ, Đurica, (2019) Prilog definisanju strukture policijskih nauka u Srbiji, *Kultura polisa*, God. 16, br. 38 str. 41-43., ISSN 1820-4589. COBISS.SR-ID 513393845.
5. BANOVIĆ Božidar, AMANOVIĆ Đurica, (2017.) Konstituisanje policijskih nauka u Srbiji kao imperativ vremena, *Kultura polisa*, ISSN 1820-4589. - Год. 14, br. 33, str. 127-138. UDK 351.74:001(497.11); COBISS.SR-ID 316769287.
6. BANOVIĆ, Božidar, (2016.) Organizovani kriminal kao aktuelna bezbednosna pretnja, *Međunarodni problemi*, God. 68, br. 2-3/2016., Str. 172-192. ISSN 0025-8555., UDK 343.9.02; COBISS.SR-ID 512837813.
7. BANOVIĆ, B., RANDELOVIĆ, V., (2016) Načelo oportuniteta krivičnog gonjenja i praksa Viđeg i Osnovnog tužilaštva u Kragujevcu, *Kultura polisa*, god. XIII br. 29, str. 201-212.
8. BANOVIĆ, B., (2015) Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u pravnom sistemu Srbije, *Kultura polisa*, vol. XII, br. 28, str. 169-183.
9. BANOVIĆ, B., RANDELOVIĆ, V. (2015) Osnovi isključenja krivice u krivičnom pravu Srbije i Engleske. *Kultura polisa*, god. XII, posebno izd., str. 67-78
10. BANOVIĆ, B., RANDELOVIĆ, V., (2014) Postupak pred međunarodnim krivičnim sudom - korak napred u odnosu na praksu ad hoc tribunala, *Pravni život*, God. LXIII, knj. 571, br. 9, str. 631-641
11. BANOVIĆ, Božidar. (2013.) Zaštita podataka o ličnosti i specijalne istražne tehnike. *Pravni život*, ISSN 0350-0500, , knj. 563, br. 9, str. 759-776. COBISS.SR-ID 512965808.
12. BANOVIĆ Božidar, ILIĆ Aleksandra, (2012) Krivičnoprocesna zaštita maloletnih lica : domaća i uporedna rešenja, *Strani pravni život*, Beograd, br. 1, str. 87-105. ISSN 0039-2138. COBISS.SR-ID 515249340.
13. BANOVIĆ, Božidar, IVANOVIĆ, Zvonimir, ULJANOV, Sergej. (2010) Interpolovi standardi zaštite ličnih podataka u međunarodnoj policijskoj saradnji. *Pravni život*, ISSN 0350-0500, knj. 539, br. 9, str. 645-655, COBISS.SR-ID 512634032.
14. BANOVIĆ, Božidar. (2009) Zaštita žrtava i svedoka u postupcima pred međunarodnim krivičnim sudovima. *Pravni život*, ISSN 0350-0500, knj. 533, br. 13, str. 1085-1101, COBISS.SR-ID 513899196.

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

1. BANOVIĆ, Božidar, MANOJLOVIĆ, Dragan. Metodički kriminalističko-obaveštajni elaborat oduđe za prevenciju i suzbijanje kriminala. U: MATIJEVIĆ, Mile (ur.). *Primjena savremenih metoda i sredstava u suzbijanju kriminaliteta : zbornik radova*. Banjaluka: Internacionalna asocijacija kriminalista, 2008, str. 78-101. COBISS.SR-ID [512297136](#).
2. ILIĆ, Goran P., BANOVIĆ, Božidar. Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela. U: MATIJEVIĆ, Mile (ur.). *Korupcija i pranje novca : (uzroci, otkrivanje, prevencija) : zbornik radova*. Banja Luka: Internacionalna asocijacija kriminalista, 2009, str. 7-20, COBISS.SR-ID [512431536](#).
3. BANOVIĆ, Božidar, ŽARKOVIĆ, Milan (2010) Krivično zakonodavstvo kao instrument suzbijanja trgovine ljudima. Međunarodni naučni skup Bijeljina, 15-16. april 2010. *Zbornik radova*: BEJATOVIĆ, Stanko (ur.). *Savremene tendencije krivične represije kao instrument suzbijanja kriminaliteta*. Beograd: Sezam Medico, str. 203-229. COBISS.SR-ID [512583344](#).
4. BANOVIĆ, Božidar, GAJIĆ, Goran (2010) Saradnja u zaštiti svjedoka pred međunarodnim krivičnim sudovima. U: MATIJEVIĆ, Mile (ur.). *Međunarodna i nacionalna saradnja i koordinacija u suprotstavljanju kriminalitetu : zbornik radova*, Banja Luka 22-23. oktobar, Banja Luka: Internacionalna asocijacija kriminalista, str. 336 - 354. COBISS.SR-ID 512613296.
5. BANOVIĆ, Božidar, ILIĆ, Aleksandar. Tužilačka diskrecija u postupcima pred međunarodnim krivičnim sudovima. Udruženje pravika Republike Srpske, Oktobarski pravnički dani, Banja Luka, U: *Pravna riječ*, ISSN 1840-0272, 2010, god. 7, br. 23, str. [447]-461. COBISS.SR-ID 512611760.
6. BANOVIĆ, Božidar, GAJIĆ, Goran. Komandna odgovornost kao oblik odgovornosti. U: *Kriminalističko forenzička istraživanja : zbornik radova*. Banja Luka: Internacionalna asocijacija kriminalista, 2011, str. [487]-500. COBISS.SR-ID 512687536.
7. BANOVIĆ, Božidar. Reforma sistema ekstradicije u okviru Evropske unije. U: PAJIĆ, Dragan (ur.), et al. *Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta*, Brčko, 15-16. aprila 2011.. Brčko: Brčko distrikt Bosne i Hercegovine; Banja Luka: Ministarstvo pravde Republike Srpske; Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 2011, str. 279-298. COBISS.SR-ID 512654256.
8. BANOVIĆ, Božidar. Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije i savremeni oblici međunarodne krivičnopravne saradnje. U: DIMITRIJEVIĆ, Duško (ur.), MILJUŠ, Brano (ur.). *Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije*. 2. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu: Institut za uporedno pravo: Hans Zajdel Fondacija, Predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru, 2012, str. 753-771. COBISS.SR-ID 512779440.
9. BANOVIĆ, Božidar, JOKSIĆ, Ivan, KOVAČEVIĆ, Milica. Politika izricanja krivičnih sankcija prema maloletnim učinocima krivičnih dela u Republici Srbiji. U: *Kaznena politika : (raskol između zakona i njegove primjene) : [zbornik radova]*, Istočno Sarajevo, 20-21. april 2012. godine. Banja Luka: Ministarstvo pravde Republike Srpske: Službeni glasnik Republike Srpske; Beograd: Srpsko udruženje na krivičnopravnu teoriju i praksu; Istočno Sarajevo: Grad, 2012, str. 223-258. COBISS.SR-ID 512747696.
10. BANOVIĆ, Božidar, VESELINOVIĆ, Milomir. Sporazumi o svedočenju i svedok saradnik. Udruženje pravika Republike Srpske, Oktobarski pravnički dani, Banja Luka, U: *Pravna riječ*, ISSN 1840-0272, 2012, god. 9, br. 33, str. 545-562. COBISS.SR-ID 512814512.
11. BANOVIĆ, Božidar. Primena specijalnih istražnih tehnika u prevenciji i represiji teških oblika kriminala. U: *Zbornik radova „Teški oblici kriminaliteta i državna reakcija“*, Trebinje, 12-13. april 2013. godine. - Banja Luka : Internacionalna asocijacija kriminalista : Ministarstvo pravde Republike Srpske : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 2013. - ISBN 978-99955-691-6-7. - str. 148-171. 343.222:343.919. COBISS.SR-ID 512883632.
12. BANOVIĆ, Božidar, VESELINOVIĆ, Milomir, POTIĆ, Kristina. Povrede ljudskih prava u krivičnim stvarima u Republici Srbiji. Udruženje pravika Republike Srpske, Oktobarski pravnički dani, Banja Luka, U: *Pravna riječ*, ISSN 1840-0272, 2013, god. X, br. 37, str. 549-599. COBISS.SR-ID 512926896.

13. MILOŠEVIĆ Mladen, BANOVIĆ Božidar, Krivičnopravna zaštita od političkog kriminaliteta u Republici Srbiji, U: Krivičnopravni instrumenti suprotstavljanja terorizmu i drugim krivičnim djelima nasilničkog, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Internacionalna asocijacija kriminalista, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, 2016., ISBN 978-99976-669-2-5. - Str. 272-301., UDK 323.28(497.11); COBISS.SR-ID 512689077.
14. VUJOŠEVIĆ Jovana, BANOVIĆ Božidar, (2019) Forensic evidence in criminal case attrition [Elektronski izvor], International Scientific Conference: "Archibald Reiss Days" (2019 ; Belgrade), University of criminal investigation and police studies, 2019, ISBN 978-86-7020-431-7; 978-86-7020-190-3; COBISS.SR-ID 280685836.
15. BANOVIĆ Božidar (2019) Jemstvo kao mera obezbeđenja prisustva okrivljenog u krivičnom postupku : norma, praksa i dosadašnja iskustva u primeni, Zbornik radova: "Pritvor i druge mere obezbeđenja prisustva okrivljenog u krivičnom postupku : međunarodni pravni standardi, regionalna zakonodavstva i primena", Str. 201-223, Beograd, Misija OEBS-a u Srbiji, 2019., ISBN - 978-86-6383-087-5; COBISS.SR-ID – 276818956.

Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini

1. BANOVIĆ, Božidar. Istražni sudija i pojednostavljene forme postupanja. U: BEJATOVIĆ, Stanko (ur.). *Pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima i alternativne krivične sankcije : XLVI redovno godišnje savetovanje udruženja [Zlatibor], 2009.* Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu: Intermex, 2009, str. 184-196. COBISS.SR-ID [512468656](#).
2. BANOVIĆ, Božidar. Evropski nalog za hapšenje. U: *Krivično zakonodavstvo Srbije i standardi Evropske unije / XLVII redovno godišnje savetovanje Udruženja, [Zlatibor], 2010.* - Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu : Intermex, 2010. - ISBN 978-86-83437-87-0. - Str. 252-270. 343.125(4). 341.44. COBISS.SR-ID 512611248.
3. BANOVIĆ, Božidar, ILIĆ, Aleksandra. Mere zaštite svedoka u novom Zakoniku o krivičnom postupku. U: *Nova rešenja u krivičnom procenom zakonodavstvu / XLVIII redovno godišnje savetovanje Udruženja, [Zlatibor], 2011.* - Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu : Intermex, 2011. - ISBN 978-86-83437-94-8. - Str. 121-136. 343.143:343.123.12. COBISS.SR-ID 512683952.
4. BANOVIĆ, Božidar. Subjekti suprotstavljanja organizovanom kriminalitetu u Republici Srbiji. Međunarodna naučna konferencija održana u Novom Sadu 13.-14.10. 2012. U: BJELAJAC, Željko (ur.), ZIROJEVIĆ FATIĆ, Mina (ur.). *Organizovani kriminalitet izazov XXI veka.* Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2012, ISBN 978-86-6019-031-6. - Str. 573-590. 343.85:334.9.02(497.11). COBISS.SR-ID 512818352.
5. BJELAJAC, Željko, BANOVIĆ, Božidar. Osvrt na traume i potrebe žrtava trgovine ljudima. Međunarodna naučna konferencija održana u Novom Sadu 13.-14.10. 2012. U: BJELAJAC, Željko (ur.), ZIROJEVIĆ FATIĆ, Mina (ur.). *Organizovani kriminalitet izazov XXI veka.* Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2012, str. 203-226. ISBN 978-86-6019-031-6. COBISS.SR-ID 512818096.
6. MIJALKOVIĆ, Saša, BANOVIĆ, Božidar. Obaveštajno-bezbednosno delovanje terorističkih grupa i organizacija. Međunarodna naučna konferencija održana u Novom Sadu 13.-14.10.2012. U: *Terorizam kao globalna pretnja / [urednici Željko Bjelajac, Mina Zirojević Fatić].* - Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe; Beograd : Centar za bezbednosne studije, 2012. - ISBN 978-86-6019-032-3. - Str. 69-86. 323.28+005.57. COBISS.SR-ID 512769968.
7. BANOVIĆ, Božidar, VESELINOVIĆ, Milomir. Posebne dokazne radnje i novi Zakonik o krivičnom postupku. U: *Aktuelna pitanja krivičnog zakonodavstva (normativni i praktični aspekt) / XLIX redovno godišnje savetovanje Udruženja, [Zlatibor], 2012.* - Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu : Intermex, 2012. - ISBN 978-86-83437-98-6. - str. 142-159. 343.1. COBISS.SR-ID 512788912.

8. ILIĆ, Goran P., BANOVIĆ, Božidar. Policija i nova rešenja u Zakoniku o krivičnom postupku. U: *Nova rešenja u kaznenom zakonodavstvu Srbije i njihova praktična primena* / pedeset treće redovno godišnje savetovanje Udruženja, [Zlatibor], septembar 2013. - Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu : Intermex, 2013. - ISBN 978-86-83437-98-6. - Str. 99-116. 351.74:343.163. COBISS.SR-ID 512918704.
9. ILIĆ P. Goran, BANOVIĆ Božidar, Oštećeni kao supsidijarni tužilac u krivičnom postupku, U: *Optuženje i drugi krivičnopravni instrumenti državne reakcije na kriminalitet*, LIV Savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Intermex, 2014., str. 93-103.
10. BANOVIĆ Božidar, ILIĆ P. Goran, Uloga ustavnog suda u ostvarivanju prava na suđenje u razumnom roku, U: *Suđenje u razumnom roku i drugi krivičnopravni instrumenti adekvatnosti državne reakcije na kriminalitet*, LV Savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Intermex, 2015., str. 369-389. ISBN 978-86- 6411- 003 – 7, COBISS.SR-ID 513154992.
11. MILOŠEVIĆ Mladen, BANOVIĆ Božidar, Krivičnopravna zaštita od političkog kriminaliteta u Republici Srbiji, U: *Krivičnopravni instrumenti suprotstavljanja terorizmu i drugim krivičnim djelima nasilničkog karaktera*, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Internacionalna asocijacija kriminalista, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, 2016., str. 272-301, ISBN 978-99976-669-2-5; UDK 343.1:343.917(497.11) 343.917(497.11); COBISS.SR-ID 513215152.
12. BANOVIĆ Božidar, Obezbeđenje dokaza kroz međunarodnu krivičnopravnu saradnju - standardi Evropske unije i domaće zakonodavstvo i praksa, U: *Evropske integracije i kazneno zakonodavstvo*, LVI redovno godišnje savetovanje Udruženja, [Zlatibor], Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu : Intermex, Beograd 2016., Ctp. 432-445, ISBN 978-86-6411-010-5; UDK 343.14:341.232(497.11:4-672EU) 341.232; COBISS.SR-ID 513235888.
13. BANOVIĆ Božidar, Kompetentnost subjekata otkrivanja i gonjenja u funkciji efikasnog suzbijanja privrednih krivičnih dela U: *Privredna krivična dela* (priredili Ivana Stevanović, Vladimir Čolović), Beograd, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Institut za uporedno pravo, 2017., ISBN 978-86-80186-26-9. - Str. 167-185, UDK 343.37; COBISS.SR-ID 513063861.
14. BANOVIĆ Božidar, Međunarodna krivičnopravna saradnja i adekvatnost borbe protiv kriminaliteta, U: *Reformski procesi i poglavlje 23 (godinu dana posle) / LVII redovno godišnje savetovanje Udruženja*, [Zlatibor], septembar 2017. - Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu : Intermex, 2017. - ISBN 978-86-6411-012-9., str. 274-290., UDK 341.4; COBISS.SR-ID 1026921889.
15. BANOVIĆ Božidar, ILIĆ Aleksandra (2019) Mediji i organizovani kriminalitet, U: *Zbornik radova "Finansijski kriminalitet i korupcija"* Beograd, Institut za uporedno pravo i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 157-167, ISBN - 978-86-80186-49-8; 978-86-80756-23-3, COBISS.SR-ID – 513511093.
16. BANOVIĆ Božidar, ILIĆ Aleksandra (2019) Veštačenje i efikasnost rešenja krivične stvari, U: *Zbornik radova "Izmene u krivičnom zakonodavstvu i statusu nosilaca pravosudnih funkcija i adekvatnost državne reakcije na kriminalitet : međunarodni pravni standardi i stanje u Srbiji"*, Str. 408-428, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, COBISS.SR-ID – 513488053.

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini

1. IVANOVIĆ, Zvonimir, BANOVIĆ, Božidar. Mobilne socijalne mreže - novi rizik visokotehnološkog kriminala. U: *Zbornik radova*, PETROVIĆ, Slobodan R. (ur.). *Zloupotreba informacionih tehnologija i zaštita*. Beograd: IT Veštak, 2010, 1 elektronski optički disk. COBISS.SR-ID [512585904](#).
2. BANOVIĆ, Božidar, LAJIĆ, Oliver, ILIĆ, Aleksandra. Motorna vozila kao objekt krivičnopravne zaštite. U: NIKAČ, Željko (ur.). *Suzbijanje kriminala i evropske integracije : (zbornik radova)* Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Tara, 22-24. jun 2011.

godine./ . Beograd: Kriminalističko-policijska akademija: Hans Zajdel Fondacija, 2010, str. 222-244. [COBISS.SR-ID [512583600](#)]

3. BANOVIĆ, Božidar, TURANJANIN, Veljko. Visokotehnološki terorizam. U: *Suprotstavljanje organizovanom kriminalu : pravni okvir, međunarodni standardi i procedure* / Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Tara, 27-29. maj 2013. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2013. - ISBN 978-86-7020-266-5. - Str. 135-144. 343.533::004343.85:[343.326:004.738.5. COBISS.SR-ID 1024316073.
4. БАНОВИЋ Божидар, ТУРАЊАНИН Вељко, ВОШТИНИЋ Мирко, (2014) Насиље у породици - кривичноправни и кривичнопроцесни аспект , U: Зборник радова. Том 1, Научно-стручни скуп са међународним учешћем Насиље у Србији - узроци, облици, последице и друштвене реакције, Тара, 21-23. октобар 2014., Криминалистичко-полицијска академија, Београд, стр. 190-200., ISBN 978-86-7020-285-6; UDK 343.3/.7:316.624 343.54/.55:343.85 343.54/.55:343.62; COBISS.SR-ID 1024407977.
5. CVETKOVIĆ Dragan, BANOVIĆ, Božidar (2019) Upravljanje rizicima od prevara sa aspekta forenzičkog računovodstva, U: Zbornik radova "Finansijski kriminalitet i korupcija" Beograd, Institut za uporedno pravo i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 243-258, ISBN - 978-86-80186-49-8; 978-86-80756-23-3, COBISS.SR-ID - 513511349

Poglavlje u monografiji međunarodnog značaja ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja

1. Banović, B., Turanjanin, V., (2021) Right to life and use the force in the policing of demonstrations, Yearbook. No. 4, str. 81-109, Human rights protection : right to life, Provincial Protector of Citizens – Ombudsman, Institute of Criminological and Sociological Research, Novi Sad, ISBN 978-86-89417-13-5; 978-86-80756-43-1; COBISS.SR-ID – 47857161.
2. Vujošević, J., **Banović, B.**, (2020) Establishing forensic evidence value through the Bayesian framework and the likelihood ratio, Thematic conference proceedings of international significance - nternational Scientific Conference "Archibald Reiss Days, Kriminalističko policijski univerzitet, str. 535-546, ISBN 978-86-7020-453-9; 978-86-7020-190-3; COBISS.SR-ID – 31941385.
3. Vujošević, J., **Banović, B.**, (2019) Forensic evidence in criminal case attrition, Thematic conference proceedings of international significance [Elektronski izvor]. Vol. 1 & 2, International Scientific Conference: „Archibald Reiss Days“, Belgrade, Str. 29-41, ISBN - 978-86-7020-431-7; 978-86-7020-190-3, УДК 343.983, COBISS.SR-ID 13515445.
4. Milošević, M., **Banović, B.**, Contemporary terrorism as a global security challenge and the role of criminal law, Y: Law in the process of globalisation : collection of papers contributed on the occasion of 40th anniversary of the Faculty of Law of the University of Kragujevac, Крaгујевац, 2018., стр. 129-154, ISBN 978-86-7623-082-2, УДК 23.28:351.78; 343:323.285, COBISS.SR-ID 513373109.
5. **Banović, B.**, Vujošević, J. (2018) Bones as forensic evidence, Thematic conference proceedings of international significance. Vol. 2, International Scientific Conference „Archibald Reiss Days“, Belgrade, str. [468-480](#), ISBN - 978-86-7020-408-9; 978-86-7020-190-3, UDK 343.983:616.71, COBISS.SR-ID 513374133.
6. **Banović, B.**, Randelović, V., (2018) Juveniles inside the terrorist groups, The Proceedings of human security and new technologies : 4th International Conference on Human Security, str. [97-106](#), Beograd, ISBN - 978-86-80144-30-6, UDK 323.284-053.6, COBISS.SR-ID 513365685.
7. MILIDRAGOVIĆ Dragan, MILIĆ Nenad, **BANOVIĆ Božidar**, Motivators in the work of police officers, U: Dani Arčibalda Rajsa. Tom 2. Vol. 2 / [glavni i odgovorni urednik Biljana Simeunović-Patić]. - Belgrade : Academy of Criminalistic and Police Studies = Beograd :

- Kriminalističko-policijska akademija, 2017. - ISBN 978-86-7020-386-0. - (2017), Str. [65]-74. UDK 005.583.1-057.36; COBISS.SR-ID 1024753321.
8. MILOŠEVIĆ, M., BANOVIĆ, B., (2015) White-collar crime and human security, U: *Twenty Years of Human Security* / Editorial Ivica Đorđević, Marina Glamotchak, Svetlana Stanarević, Jasmina Gačić. - Belgrade : Faculty of Security Studies ; Paris : Institut Français de Géopolitique, str. 199-209. ISBN 978-86-84069-94-0. COBISS.SR-ID 513156272
 9. BANOVIĆ, B., RANDELOVIĆ, V., (2015) Alternative drug courts in the United States - Functioning, scape and limitations U: *Dani Arčibalda Rajsa. Tematski zbornik radova međunarodnog značaja. T. 1, Thematic Conference Proceedings of International Significance. Vol. 1* / [glavni i odgovorni urednik Dragana Kolarić]. - Belgrade : Academy of Criminalistic and Police Studies ; Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, str. 111-118. ISBN 978-86-7020-319-8. COBISS.SR-ID 513150384.
 10. BANOVIĆ, Božidar, MILOŠEVIĆ, Mladen, (2015) Krivično pravo kao instrument zaštite maloletnih lica u obrazovnovaspitnim ustanovama, U: *Krivično zakonodavstvo - de lege lata et de lege ferenda*, Banja Luka, Ministarstvo pravde Republike Srpske, str. 363-376.
 11. BANOVIĆ, Božidar, MILOŠEVIĆ, Mladen, (2015) Уголовное судопроизводство в отношении юридических лиц в Республике Сербии : перспективы и дилеммы, U: *Тенденции развития юридической науки на современном этапе* / отв. ред. Ю. Ф. Дружинина. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, Стр. 618-633. ISBN 978-5-8353-1883-4; UDK 343.1:347.19; COBISS.SR-ID 512857781.
 12. BANOVIĆ, Božidar, JOKSIĆ Ivan, (2014) Politika izricanja i primene vaspitnih naloga u Srbiji. U: *Kaznena politika kao instrument državne politike na kriminalitet* / Međunarodni naučni skup 11.-12.04.2014. Banja Luka. organizacioni odbor Slobodan Gavranović...[i dr.]. - Banja Luka : Ministarstvo Pravde Republike Srpske : Grad Banja Luka : Univerzitet u Banjoj Luci : Srpsko udruženje za krivično pravnu teoriju i praksu : JU Službeni glasnik Republike Srpske, - ISBN 978-99938-22-40-0. - str. 327-339.343.2. COBISS.SR-ID 512999600
 13. ILIĆ, G., BANOVIĆ, B. (2014), Illegal evidence in the light of human rights standard in criminal proceeding, in Milašinović, S. Darko S, Simeunović-Patić, B. (Eds) *Thematic Conference Proceedings of International Significance. Vol. 3 / International Scientific Conference "Archibald Reiss Days"*, Belgrade, 3-4 March 2014. Belgrade/Bonn : Academy of Criminalistic and Police Studies/German Foundation for International Legal Cooperation, str. 133-145.
 14. BANOVIĆ, Božidar, UROŠEVIĆ, Vladimir, IVANOVIĆ, Zvonimir. (2011) Phishing schemes - typology and analysis in Serbian cyber space. U: MEŠKO, Gorazd (ur.), SOTLAR, Andrej (ur.), WINTERDYK, John (ur.). *Policing in Central and Eastern Europe, Social control of unconventional deviance*. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security, , str. 125-138. CIP 343.85(4-191.2-11)(082), ISBN 978-961-6821-10-0 COBISS.SR-ID [512680880](#)
 15. BANOVIĆ, Božidar. Standardi Evropske unije i savremeni oblici međunarodne krivičnopravne saradnje. U: KOROŠEC, Damjan (ur.), SIMOVIĆ-HIBER, Ivana (ur.). *Evropski standardi i nacionalna krivična zakonodavstva*. Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 2011, str. 105-132. [COBISS.SR-ID 512693168]
 16. ILIĆ, Goran P., ŽARKOVIĆ, Milan, BANOVIĆ, Božidar. European deprivation of liberty standards. U: MILOŠEVIĆ, Goran (ur.). *Tematski zbornik radova međunarodnog značaja. T. 2. Vol. 2.*, Međunarodni naučni skup "Dani Arčibalda Rajsa", Beograd, 3-4. mart 2011. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija: = Academy of Criminalistic and Police Studies, 2011, str. [661]-677. CIP 343.9(082) 343.85(082), ISBN 978-86-7020-189-7 ISBN 978-86-7020-190-3 COBISS.SR-ID [512679856](#)
 17. BANOVIĆ, Božidar. Organizovani kriminal. U: CVETKOVIĆ, Vladimir N. (ur.). *Rizik, moć, zaštita : uvođenje u nauke bezbednosti*, (Biblioteka Društvo i nauka). Beograd: Službeni glasnik: Univerzitet, Fakultet bezbednosti, 2010, str. 249-272. ISBN 978-86-519-0728-2. - 343.9.02. COBISS.SR-ID 512639408.

Poglavlje u monografiji vodećeg nacionalnog značaja ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značaja

1. BANOVIĆ, Božidar. (2008.) Nepolicijski subjekti u suzbijanju privrednog kriminaliteta, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Kragujevcu *Pravni sistem Srbije i standardi Evropske Unije i Saveta Evrope*, knjiga 3. Kragujevac, 2008.; str. 151-166; ukupno 456 str.; ISBN 978-86-80765-89-1; UDK 34(497.11)(082) i 343.53.
2. BANOVIĆ, Božidar. (2009.) Evropski nalog za hapšenje kao oblik međunarodne pravne pomoći. U: Bejatović Stanko (ur.). *Pravni sistem Srbije i standardi Evropske unije i Saveta Evrope. Knj. 4*. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, ISBN 978-86-7623-010-5. - Str. [161]-179. 341.4. COBISS.SR-ID 512452272.
3. BANOVIĆ, Božidar. (2009.) Sprečavanje korupcije u policiji. U: BLAGOJEVIĆ, Marina (ur.), STEVANOVIĆ, Zoran (ur.). *Prevenција kriminala i socijalnih devijacija : od razumevanja ka delovanju*. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, ISBN 978-86-83287-40-6. - str. 161-180. 343.352:351.74. COBISS.SR-ID 512469936.
4. BANOVIĆ, Božidar. (2010.) Zajednički istražni timovi kao oblik međunarodne krivičnopravne saradnje. U: BEJATOVIĆ, Stanko (ur.). *Pravni sistem Srbije i standardi Evropske unije i Saveta Evrope. Knj. 5*. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, ISBN 978-86-7623-021-1. - Str. 167-182. 341.441.45. COBISS.SR-ID 512625584.
5. BANOVIĆ, Božidar, ĐOKIĆ, Zoran. (2011.) Perspektive razvoja sistema institucija za borbu protiv organizovanog kriminala u Srbiji. U: FATIĆ, Aleksandar (ur.), BANOVIĆ, Božidar (ur.). *Društveni aspekti organizovanog kriminala*. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, str. 173-200. CIP 343.85:343.9.02(497)(082) 351.74/.75(497)(082) ISBN 978-86-7067-151-5 COBISS.SR-ID [512683696](#)
6. BANOVIĆ, Božidar, IVANOVIĆ, Zvonimir. (2011.) Analiza određenih strateških koncepcija u borbi protiv visokotehnološkog kriminala. U: FATIĆ, Aleksandar (ur.), BANOVIĆ, Božidar (ur.). *Društveni aspekti organizovanog kriminala*. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, str. 286-304. CIP 343.85:343.9.02(497)(082) 351.74/.75(497)(082) ISBN 978-86-7067-151-5 COBISS.SR-ID [512680368](#)
7. BANOVIĆ, Božidar., ILIĆ, Aleksandra, (2012.) Medijska slika bezbednosnih razlika u školama, u: Popović-Čitić, B., Đurić, S. i Kešetović, Ž. (ur.). *Bezbednosni rizici u obrazovno vaspitnim ustanovama*, Fakultet bezbednosti:Beograd, str. 167-181 ISBN: 978-86-84069-64-3 COBISS.SR-ID 512770224
8. BANOVIĆ, Božidar., ILIĆ, Aleksandra, (2012.) Uloga medija u rešavanju problema bezbednosnih rizika u školama, u: Kordić, B., Kovačević, A. i Banović, B. (ur.), *Reagovanje na bezbednosne rizike u obrazovno-vaspitnim ustanovama*, Fakultet bezbednosti, Beograd, str. 139-151, ISBN: 978-86-84069-69-8, COBISS.SR-ID 195714060.
9. BANOVIĆ Božidar, MITROVIĆ Dragan, (2013) Preventivne mere u suprotstavljanju korupciji sa osvrtom na Republiku Srpsku, U: *Prevenција kriminala i socijalnih devijacija*, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, Str. 99-111., ISBN 978-86-83287-66-6. – UDK 343.85(4)(082), COBISS.SR-ID 516025020.
10. BANOVIĆ, B. (2013) Krivične sankcije i kaznena politika u praksi međunarodnih krivičnih sudova. U: *Kaznena politika (zakon i praksa)* ur. Stanko Bejatović. Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, str. 239-264.
11. BANOVIĆ, B. (2013.) Međunarodna saradnja u krivičnim stvarima u svetlu standarda Evropske unije U: *Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije*. [Knj. 1] ur: Božin Vlašković. - Kragujevac : Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2013. str. 156-171.
12. MILOŠEVIĆ, Mladen, BANOVIĆ, Božidar, PUTNIK, Nenad, (2014) Nasilje i drugi oblici ugrožavanja bezbednosti u obrazovno-vaspitnim ustanovama i mogućnosti krivičnopravne i

- prekršajne zaštite, U: *Modeli unapređenja bezbednosti u obrazovnovaspitnim ustanovama*, Fakultet bezbednosti, Beograd, Popović Čitić, B., Đurić, S. (urednici), str. 37-55.
13. MILOŠEVIĆ, Mladen, BANOVIĆ, Božidar, PUTNIK, Nenad, (2014) Пројектовање интегралног система школског обезбеђења : смернице и дилеме, U: Садржај безбедносних изазова Србије на почетку 21. века (уредници Зоран Драгишић, Мирослав Младеновић, Зоран Јефтић), Иновациони центар Факултета безбедности, Београд, str. 81-89., ISBN 978-86-80014-08-1; UDK 351.851; COBISS.SR-ID 513106352.
 14. BANOVIĆ, Božidar, (2014) Nove tendencije u oblasti međusobne saradnje u krivičnim stvarima u okviru Evropske unije - evropski nalog za istragu, U: Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije. Knj. 2 / urednik Slavko Đorđević. - Kragujevac : Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, str.175-197.
 15. BANOVIĆ Božidar, JOKSIĆ Ivan,(2014.) Harmonizacija nacionalnog sa maloletničkim krivičnim pravom vodećih država članica EU - razlozi pro et contra, U: Evropska unija i Zapadni Balkan - izazovi i perspektive (priređivači Dragan Đukanović, Vladimir Trapara), Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, Str. 312-329, ISBN 978-86-7067-195-9; UDK 343.224-053.6(4-672EU); COBISS.SR-ID 513018544.
 16. BANOVIĆ Božidar, Sprečavanje korupcije u policiji, U: Korupcija (priredio Goran P. Ilić), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2015., Str. [49]-67., (Biblioteka Crimen br. 3), ISBN 978-86-7630-595-7; UDK 343.352:351.74; COBISS.SR-ID 512623029.
 17. BANOVIĆ Božidar, Pranje novca, U: Korupcija (priredio Goran P. Ilić), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2015., Str. [83]-104, (Biblioteka Crimen br. 3), ISBN 978-86-7630-595-7; UDK 343.9.024:336.7; COBISS.SR-ID 512623285.
 18. BANOVIĆ, Božidar, (2016.) Međunarodna pravna saradnja u prikupljanju i obezbeđenju dokaza za krivični postupak - standardi Evropske unije i domaće zakonodavstvo i praksa, U: Srbija i Evropska unija (priređivači Aleksandar Jazić, Slobodan Janković, Dragan Đukanović), Institut za međunarodnu politiku i privredu, Hanns Seidel stiftung, Kancelarija za Srbiju i za Crnu Goru, Beograd, Str. 11-39. ISBN 978-86-7067-229-1; UDK 343.1(061.1EU)(083.74) 343.1(497.11); COBISS.SR-ID 512864437.
 19. MILOŠEVIĆ Mladen, SIMOVIĆ-HIBER Ivana, BANOVIĆ Božidar, Redefinisanje pravnog okvira za unapređenje bezbednosti obrazovnovaspitnih ustanova, U: Bezbednost u obrazovnovaspitnim ustanovama (urednici Branislava Popović-Čitić, Milan Lipovac), Fakultet bezbednosti, Beograd, 2016., Str. 53-72, ISBN 978-86-80144-06-1; UDK 351.851:34; COBISS.SR-ID 512911285.
 20. BANOVIĆ Božidar, MILOŠEVIĆ Mladen, ILIĆ Aleksandra, Korišćenje materijala dobijenih upotrebom video-nadzora : krivičnopravni procesni aspekti, U: Bezbednost u obrazovnovaspitnim ustanovama i video-nadzor (urednici Milan Lipovac, Svetlana Stanarević, Želimir Kešetović), Beograd, Fakultet bezbednosti, 2018. - ISBN 978-86-80144-23-8. - (2018), Str. [79]-95. COBISS.SR-ID 513309877

Poglavlje u monografiji nacionalnog značaja ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja

1. BANOVIĆ, Božidar. (2011.) Treći stub Evropske unije i načelo međusobnog priznavanja sudskih odluka u krivičnim stvarima. U: BEJATOVIĆ, Stanko (ur.). *Krivično zakonodavstvo Srbije i standardi Evropske unije*. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, str. 175-199. CIP 343.2/.7(497.11)(082) 340.137:343.2/.7(4-672EU:497.11)(082) ISBN978-86-7623-026-6 COBISS.SR-ID [512680112](#).
2. BANOVIĆ, Božidar. (2013.) Međunarodna saradnja u krivičnim stvarima u svetlu standarda Evropske unije / U: *Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije*. [Knj. 1] / urednik Božin Vlašković. - Kragujevac : Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2013. - ISBN 978-86-7623-047-1. - str. 156-171. 341.48(4-672EU). COBISS.SR-ID 512971696.

3. BANOVIĆ, Božidar. (2013.) Krivične sankcije i kaznena politika u praksi međunarodnih krivičnih sudova. U: *Kaznena politika (zakon i praksa)* ur. Stanko Bejatović. Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, - ISBN 978-86-88945-02-8. - str. 239-264. 343.8. COBISS.SR-ID 512973232.
4. BANOVIĆ, Božidar, TURANJANIN Veljko (2013.) Visokotehnološki terorizam - permanentna pretnja današnjice U: *Suprotstavljanje savremenom organizovanom kriminalu i terorizmu*. 4 / ur. Saša Mijalković ... i dr. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, - (Edicija Asphaleia ; knj. 5). - ISBN 978-86-7020-267-2. - str. 325-358. 343.583:004 004. COBISS.SR-ID 512991152.

Rad u časopisu nacionalnog značaja

1. BANOVIĆ, Božidar, LAJIĆ, Oliver, MILOŠEVIĆ, Milan. Krađa električne energije, kao pojavni oblik krivičnog dela krađe. *Bezbednost*, ISSN 0409-2953, 2008, god. br. 1-2, str. 130-145, COBISS.SR-ID 512319152.
2. BANOVIĆ, Božidar, LAJIĆ, Oliver. Uloga policije u postupku utvrđivanja imovinske koristi stečene izvršenjem krivičnih dela. *Revija za kriminologiju i krivično pravo*, ISSN 1820-2969, 2008, god. 46, br. 2, str. 71-87, COBISS.SR-ID 512303536.
3. BANOVIĆ, Božidar, VUKOJE, Dragomir. Zabrana mučenja kao norma ius cogens međunarodnog i domaćeg krivičnog prava. *Revija za kriminologiju i krivično pravo*, ISSN 1820-2969, 2010, vol. 48, br. 2, str. 147-168, COBISS.SR-ID 181455372.
4. IVANOVIĆ, Zvonimir, BANOVIĆ, Božidar. Analiza pravne regulative nadzora nad komunikacijama i praksa Evropskog suda za ljudska prava. *Bezbednost*, ISSN 0409-2953, 2011, god. 53, br. 1, str. 93-115, COBISS.SR-ID 38735631.
5. BANOVIĆ, Božidar. Selektivno krivično gonjenje pred međunarodnim krivičnim sudovima. *Revija za kriminologiju i krivično pravo*, ISSN 1820-2969, 2011, god. 49, br. 2/3, str. 253-265, COBISS.SR-ID 18807.
6. Manojlović Dragan, Mijalković Saša, Banović Božidar, *Intelligence Operations: Conception and Structure*, *Vojno delo*, Beograd, [god. 63, br. 4 \(2011\), str. 184-195.](#), ISSN: 0042-8426, COBISS.SR-ID 189851916.
7. BANOVIĆ, Božidar, AMANOVIĆ, Đurica, VUČKOVIĆ, Goran. Tehnike specijalnog fizičkog obrazovanja u funkciji kontrolisanja otpora osumnjičenog i zaštite pripadnika policije. *Revija za kriminologiju i krivično pravo*, ISSN 1820-2969, 2012, god. 50, br. 1/2, str. 235-244, tabele, COBISS.SR-ID 195305740.
8. BANOVIĆ, B, TURANJANIN, V., (2014) Sporazum o svedočenju osuđenog u krivičnom procesnom zakonodavstvu Republike Srbije, *Bezbednost*, vol. 56, br. 2, str. 77-96.
9. BANOVIĆ Božidar, Međusobni odnos i kompetentnost organa predistražnog postupka, *Revija za kriminologiju i krivično pravo*, Vol. 53, br. 1/2015, str. 69-88., ISSN 1820-2969; UDK 343.123.12; 343.13:351.746.2; 347.963; COBISS.SR-ID 219065868.
10. MILOŠEVIĆ Mladen, BANOVIĆ Božidar, Sistem krivičnih sankcija za pravna lica u Republici Srbiji Godišnjak Fakulteta bezbednosti, God. 8 (2015), Str. 233-250, ISSN 1821-150X; UDK 343.222.7:347.19(497.11); COBISS.SR-ID 512614581.
11. BANOVIĆ Božidar, Svojstvo ovlašćenog tužioca prema Zakoniku o krivičnom postupku, Godišnjak Fakulteta bezbednosti, Beograd, 2016., ISSN 1821-150X. - str. 233-249., UDK 343.163; COBISS.SR-ID 512843445.
12. KEŠETOVIĆ Želimir, BANOVIĆ Božidar, RADOVIĆ Ivica, Obrazovanje i obuka za bezbednost pred novim izazovima, U: Godišnjak Fakulteta bezbednosti, ISSN 1821-150X. 2017, str. 95-109, UDK 351.74:37, COBISS.SR-ID 513151413.



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

17.11.2014.
222 / 11

Адреса: Студентски трг 1, 11000 Београд, Република Србија
Тел.: 011 3207400; Факс: 011 2638818; E-mail: officebu@rect.bg.ac.rs

СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА
У БЕОГРАДУ

Београд, 12.11.2014. године
06-01 Број: 61202-3964/3-14
МЦ

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Факултета безбедности, број: 371/2 од 09.09.2014. године и мишљења Већа научних области правно-економских наука, број: 61202-3964/2-14 од 14.10.2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

ОДЛУКУ

БИРА СЕ др Божидар Бановић у звање редовног професора на Универзитету у Београду-Факултет безбедности, за ужу научну област Правне науке.

Образложење

Факултет безбедности је дана 28.05.2014. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Правне науке, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.06.2014. године преко Библиотеке Факултета и у Дневном листу „Политика“.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета безбедности, на седници одржаној дана 09.09.2014. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Божидар Бановић изабере у звање редовног професора.

Факултет безбедности је дана 09.09.2014. године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.


Универзитет је комплетну документацију коју је доставио Факултет ставио на веб страницу Универзитета дана 07.10.2014. године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници одржаној дана 14.10.2014. године дало је мишљење да се др Божидар Бановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. године разматрао је захтев Факултета безбедности и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

Р е к т о р


Проф. др Владимир Бумбаширевић

Доставити:

- Факултету (2)
- архиви Универзитета
- сектору 06

Biografija

Rođen sam 6.jula 1977.godine u Mostaru, gdje sam završio osnovnu školu sa odličnim uspjehom. Srednju školu, takođe sa odličnim uspjehom završio sam u Podgorici. Pravni fakultet završio sam u Podgorici 2000.godine sa prosječnom ocjenom 9,13. U toku studija više puta sam nagrađivan za postignuti uspjeh. Postdiplomske studije završio sam 2004.godine na Pravnom fakultetu u Kragujevcu odbranivši magistarski rad na temu „Istraga, pojam, zadatak i osnovne karakteristike“. Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici odbranio sam doktorsku disertaciju 2008.godine na temu „Kratkotrajna kazna lišenja slobode i njene alternative“ i stekao akademski naziv doktora pravnih nauka. Učesnik sam brojnih naučnih skupova i konferencija u zemlji i inostranstvu, a istovremeno član nekoliko udruženja iz krivičnogpravne oblasti. U studijskoj 2016/2017 godini obavljao sam dužnost prodekana za nastavu.

Radni odnos po prvi put sam zasnovao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici u martu mjesecu 2001.godine izborom u zvanje saradnika u nastavi na predmetu Krivično pravo. Zvanje saradnika u nastavi sa magistraturom stekao sam 2004.godine. Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore, u školskoj 2009/2010 i 2010/2011 kao saradnik sa doktoratom obavljao sam sve poslove nastavnika na predmetima Krivično pravo-opšti dio i Penologija. Na Policijskoj akademiji u Danilovgradu držao sam nastavu iz predmeta Krivično pravo. Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore od 3.maja 2012.godine izabran sam u zvanje docenta na predmetima Krivično pravo (opšti dio), Penologija i Krivično pravne klinike na Pravnom fakultetu. Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore od 5.jula 2017.godine ponovo sam izabran u zvanje docenta iz krivičnogpravne oblasti na predmetima Krivično pravo (opšti dio), Penologija i Krivično pravne klinike na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Bibliografija

1.Darko Radulović, Community Service as an Alternative Criminal Sanction, Journal of Criminal Investigation and Criminology (Revija za kriminalistiko in kriminologijo), Vol.70 (4), Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Ljubljana, 2019., UDK:343.8, ISSN 0034-690X, 364-383.

2.Veljko Turanjanin, Darko Radulović, Coronavirus (COVID -19) and Possibilities for Criminal Law Reaction in Europe, Iranian Journal of Public Health, Vol 49 No Supple 1 (2020), Tehran University of Medical Science, Teheran, pISSN:2251-6085, eISSN:2251-6093, str.4-11.

Doi: <https://doi.org/10.18502/ijph.v49iS1.366>

3. Darko Radulović, Dugotrajni ili doživotni zatvor, Revija za kriminologiju i krivično pravo, br.1-2/2020, Beograd, 2020.godina, UDK:343.26, str.69-87, ISSN 1820-2969

Doi: doi.org/10.47152/rkkp.58.1.2.4

4. Darko Radulović, Kazneni okviri (rasponi) u Krivičnom Zakoniku Crne Gore i kaznena politika, Revija za kriminologiju i krivično pravo, br.2/2021, Beograd, 2021.godina, UDK:343.2/.7 (497.16), str.93-112, ISSN 1820-2969

Doi: <https://doi.org/10.47152/rkkp.59.2.6>

5. Darko Radulović, Upoznavanje ličnosti učinioca krivičnog djela kao pretpostavka individualizacije krivične sankcije, Pravna riječ, br.56/2018, Banja Luka, 2018.godina, str.85-102, UDK 341.231.14:343.122, ISSN: 1840-0272, doi 10.7251/PR5618085D

6. Darko Radulović, Oslobođenje od kazne, Pravna riječ, br.60/2019, Banja Luka, 2019.godina, str.165-183, ISSN: 1840-0272

7. Darko Radulović, Kućni zatvor-samostalna kazna ili način izvršenja kazne zatvora, Pravna riječ, br.63/2020, Banja Luka, 2020.godina, str.229-248, UDK 34, ISSN: 1840-0272.

8. Darko Radulović, Odmjeravanje jedinstvene kazne, Pravni zbornik, br.1/2019, Udruženje Pravnika Crne Gore, Podgorica, 2019.godina, UDK:343.24 (497.16), ISSN 0350-6630, str.67-80.

9. Darko Radulović, Putevima reforme opšteg dijela Krivičnog Zakonika Crne Gore, Pravni zbornik, br.3/2019, Udruženje Pravnika Crne Gore, Podgorica, 2019.godina, UDK:343.21 (497.16), ISSN 0350-6630, str.89-112.

10. Darko Radulović, Krivično zakonodavstvo Crne Gore i mjere bezbjednosti medicinskog karaktera (zakon i praksa), Međunarodna naučna konferencija "Mere bezbednosti medicinskog karaktera-pravni i medicinski aspekt", Misija OEBS u Srbiji, Beograd, 2017.godina, str.239-251, ISBN 978-86-6383-050-9

11. Darko Radulović, Pogled na kratkotrajnu kaznu zatvora i njene alternative u uporednom zakonodavstvu, Međunarodna naučno-stručna konferencija "Krivično zakonodavstvo između prakse i propisa i usklađivanje sa evropskim standardima", Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Milići, 2017.godina, str.215-225, ISBN 978-99976-681-1-0

12. Darko Radulović, Alternativne krivične sankcije i krivično zakonodavstvo Crne Gore, Međunarodna naučna konferencija "Alternativne krivične sankcije", Misija OEBS u Srbiji, Beograd, 2018.godina, str.217-228, ISBN 978-86-6383-074-5

13. Darko Radulović, Alternativne mjere i krivične sankcije za maloljetnike u maloljetničkom krivičnom zakonodavstvu Crne Gore, Međunarodna naučna konferencija i tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja-Srbija, Palić, 2018.godina, str.133-144, ISBN 978-86-80756-10-3

14. Darko Radulović, Kazneno pravo i medicina u svjetlu mjera bezbjednosti medicinskog karaktera, Međunarodni naučni tematski skup "Kazneno pravo i medicina", Institut za kriminološka i sociološka istraživanja-Srbija, Palić, 2019.godina, str.133-145, ISBN 978-86-80756-18-9

15. Darko Radulović, Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti i kaznena politika, Međunarodna naučno-stručna konferencija “Kaznena politika i prevencija kriminaliteta”, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Trebinje, 2019.godina, str.169-185, ISBN 978-99976-36-42-3
16. Darko Radulović, Institut povrata i odmjeravanje kazne, Međunarodna naučno-stručna konferencija “Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta (norma i praksa)”, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Trebinje, 2020.godina, str.177-190, ISBN 978-99976-36-62-1
17. Darko Radulović, Nesavjesno pružanje ljekarske pomoći, Međunarodna naučno-stručna konferencija “Adekvatnost državne reakcije na kriminalitet i upotreba tehničkih sredstava u krivičnom postupku”, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Bijeljina, 2021.godina, str.83-95, ISBN 978-99976-36-98-0
18. Darko Radulović, Alternative kazni zatvora, Podgorica, 2009.godina.
19. Darko Radulović, Pogled na novi (prvi)Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku Crne Gore, Pravni život br.9, Udruženje pravnika Srbije, 2012.godine, str.925-941, Beograd, UDK 34 (497.11) (05), YU ISSN 0350-0500.
20. Darko Radulović, Tužilačka istraga, Pravni život br.9, Udruženje pravnika Srbije, 2011.godine, str.903-917, Beograd, UDK 34 (497.11) (05), YU ISSN 0350-0500.
21. Darko Radulović, Krivičnopravni položaj maloljetnih učinilaca krivičnih djela prema crnogorskom Zakonu o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku sa posebnim osvrtom na alternativne mjere i krivične sankcije za maloljetnike, Pravna riječ br.37/2013, godina X, Udruženje pravnika Republike Srpske, str.383-397, Banja Luka, ISSN: 1840-0272.
22. Darko Radulović, Alternativne krivične sankcije u svjetlu međunarodnih dokumenata, opravdanost i kritika, Pravna riječ br.29/2011, godina VIII, Udruženje pravnika Republike Srpske, str.417-429, Banja Luka, ISSN: 1840-0272.
23. Darko Radulović, Odmjeravanje kazne u svjetlu Krivičnog Zakonika Crne Gore, Pravna riječ br.44/2015, godina XII, Udruženje pravnika Republike Srpske, str.441-459, Banja Luka, ISSN: 1840-0272.
24. Darko Radulović, Svrha kažnjavanja, Pravna riječ br.48/2016, godina XIII, Udruženje pravnika Republike Srpske, str.313-327, Banja Luka, ISSN: 1840-0272.
25. Darko Radulović, Oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom u zakonodavstvu Crne Gore, Strani pravni život br.2/14, Institut za uporedno pravo, str.291-307, Beograd, UDK 34, ISSN 0039 21 38.
26. Darko Radulović, Krivično djelo nasilničkog ponašanja u krivičnom zakonodavstvu Crne Gore, Revija za kriminologiju i krivično pravo br.1, 2015.godina, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str.155-167, Beograd, ISSN 1820-2969.
27. Darko Radulovic, Alternative measures and penal sanctions for minors in the light of the law on treating minors in criminal procedures, Научные доклады, 1150-Летие Россииской

государственности: политико-правовое наследие и современность, МИОН, str.295-306, Veliki Novgorod, 2012.godine, ISBN 978-5-98769-096-3, УДК 94(47), ББК 63.3(2), О 43.

28. Darko Radulovic, Alternative criminal sanctions in the criminal legislation of Montenegro, Facta Universitatis, Series: Law and Politics, Pravni fakultet Niš, 2017.godina, ISSN 1450- 5517,

29. Darko Radulović, Prošireno oduzimanje imovinske koristi u krivičnom zakonodavstvu Crne Gore, Srpska pravna misao, br.48, godina 21, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, str.211-233, Banja luka, UDK 34(05), ISSN 1840-0493, E-ISSN 2233-0410.

30. Darko Radulović, Alternativne krivičnopravne mjere kojima se modifikuje izvršenje kazne lišenja slobode, Pravni zbornik br.1-2/2013, Udruženje pravika Crne Gore, str.153-177, Podgorica, ISSN 0350 6630.

31. Darko Radulović, Odnos mjere oduzimanja imovinske koristi i imovinskog zahtjeva u krivičnom postupku, Pravni zbornik br.1/2014, Udruženje pravika Crne Gore, str.115-131, Podgorica, ISSN 0350 6630.

32. Darko Radulović, Odmjeravanje kazne, Pravni zbornik br.3-4/2015, Udruženje pravika Crne Gore, str.121-141, Podgorica, ISSN 0350 6630.

33. Darko Radulović, Kratkotrajna kazna zatvora i njeno izvršenje sa aspekta najnovijih izmjena i dopuna krivičnog (materijalnog i izvršnog) zakonodavstva Crne Gore, Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Pravo i društvena stvarnost“, Pravni fakultet Priština (Kosovska Mitrovica), 2014.godine, str.397-411; ISBN 978-86-6083-039-7, COBISS.SR-ID 207949836.

34. Darko Radulović, Conditional release in legislation and practice in Montenegro, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja (međunarodni naučni tematski skup), Palić, 2016.godine, str.451-465; ISBN 978-86-83287-90-1, COBISS.SR-ID 223617548.

35. Darko Radulović, Sudska opomena u krivičnom zakonodavstvu i praksi, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, INTERMEX-Beograd, Zlatibor, 2012.godine, str.490-504, ISBN 978-86-83437-98-6, COBISS.SR-ID 192714764.

36. Darko Radulović, Pogled na reformu opšteg dijela Krivičnog Zakonika Crne Gore, Međunarodna naučna konferencija „Krivično zakonodavstvo-de lege lata et de lege ferenda, Prijedor, 2015.godine, str.285-297; ISBN 978-99938-22-51-6, COBISS.RS-ID 4957976.

37. Darko Radulović, Ublažavanje kazne, Međunarodni naučni skup „Krivičnopravni instrumenti suprotstavljanja terorizmu i drugim krivičnim djelima nasilničkog karaktera“, Teslić, 2016.godine, str.452-468; ISBN 978-99976-669-2-5, COBISS.RS-ID 5801240.

38. Darko Radulović, Sistem krivičnih sankcija u Krivičnom zakoniku Crne Gore i zaštita od diskriminacije, Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Pravni sistem i zaštita od diskriminacije“, Pravni fakultet Priština (Kosovska Mitrovica), 2015.godine, str.117-137; ISBN 978-86-6083-039-7, COBISS.SR-ID 207949836. Stručni članak

39. Darko Radulović, Izricanje i izvršenje novčane kazne i supletorni zatvor, Pravni zbornik br.1/2016, Udruženje pravika Crne Gore, str.83-101, Podgorica, ISSN 0350 6630.



Univerzitet Crne Gore
adresa / address: Cetinjska br. 2
81000 Podgorica, Crna Gora
telefon / phone: 00382 20 414 253
fax: 00382 20 414 230
mail: rektor@ucg.ac.me
web: www.ucg.ac.me
University of Montenegro

Broj / Ref: 03-1319
Datum / Date: 04.07.2022


Crna Gora
UNIVERZITET CRNE GORE
PRAVNI FAKULTET

Prihvaćeno: 06.07.2022.			
Org. jed.	Br.	Pr.	V. jedinst.
02-1122			

Na osnovu člana 72 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list Crne Gore“ br 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 17/19, 47/19, 72/19 i 74/20 i 104/21) i člana 32 stav 1 tačka 9 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 4.7.2022. godine, donio je

ODLUKU O IZBORU U ZVANJE

Dr DARKO RADULOVIĆ bira se u akademsko zvanje **vanredni profesor Univerziteta Crne Gore** iz **Krivičnopravne oblasti na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore**, na period od pet godina.



**SENAT UNIVERZITETA CRNE GORE
PREDSJEDNIK**

B. Božović
Prof. dr Vladimir Božović, rektor